

**UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET**

**PRO[DIRENJE EKSPLOATACIONE KARAKTERISTIKE
POGONA SA PREKIDA^KIM RELUKTANTNIM MOTOROM
PRIMJENOM NESIMETRI^KNE KONFIGURACIJE MOTORA I
POGONSKOG PRETVARA^A**

- DOKTORSKA DISERTACIJA -

Mr Vladan Vuji~i}

BEOGRAD, MAJ 2000.

ABSTRACT

This Ph.D. dissertation deals with the possibility of enlarging the exploiting characteristics of the switched reluctance motor (SRM) by applying the original asymmetric topology of the motor and the asymmetric power converter as well. Due to the complexity of the problem and also to the necessity of examining the great number of variations of the motor parameters, computer simulation has been used in the designing process. The simulation is based on the previously developed, quick and precise SRM model. The proposed model can be equally used for design both asymmetric and symmetric configuration of the SRM drive, and its applicability has been proved by the experiment done on 6/4 three-phase motor.

This paper studies the design of the two types of asymmetric configurations. The first one has asymmetric number of turns per phase, and the other one, beside asymmetry in number of turns, has the unequal widths of stator poles. It has been shown that these configurations allow, to some extent, shaping of the exploiting characteristics of the motor with fixed external dimensions, without affecting the VA characteristics of the power converter. Also, it has been shown that it is possible to design asymmetric SRM drive which, if optimal control is provided, realizes wide range of constant power, much longer than the range of corresponding symmetric drive, with the same output power.

SADR@AJ

1. Uvod	1
2. Osobine SRM-a i projektni izazovi	6
2.1. Osnovne informacije o SRM-u	6
2.2. Projektovanje SRM-a	7
2.2.1. Broj polova rotora i statora i broj faza	7
2.2.2. Mehani~ka i termi~ka razmatranja.....	8
2.2.3. Talasnost momenta, buka i vibracije	9
2.3. Zaklju~ak	10
3. Principi konverzije energije SRM-a	11
3.1. Osnovni princip rada SRM-a	11
3.2. Odre ivanje trenutne vrijednosti momenta SRM-a	12
3.2.1. Izvo enje osnovnih jedna~ina pomo}u principa odr`anja energije.....	13
3.2.2. Izvo enje osnovnih jedna~ina pomo}u variacionih principa	15
3.3. Zaklju~ak	17
4. Kontrola SRM-a.....	18
4.1. Kontrolne karakteristike SRM-a.....	18
4.2. Algoritmi za upravljanje SRM-om	20
4.3. Zahtjevi za senzorom pozicije SRM-a	24
4.4. Primjeri industrijske realizacije SRM kontrolera	26
4.5. Topologije pogonskih pretvara~a za kontrolu SRM-a	26
4.5.1. Klas~ni pretvara~	27
4.5.2. Pretvara~ za motor sa bifilarnim namotajima.....	28
4.5.3. Pretvara~ sa "split" kondenzatorom.....	29
4.5.4. Miller-ovo kolo	29
4.5.5. C-dump pretvara~	30
4.5.6. Buck boost pretvara~	31
4.5.7. Sood-ov pretvara~	32
4.6. Zaklju~ak	32
5. Mogu}nosti pro{irenja opsega konstantne snage pogona sa SRM-om primjenom nesimetri~ne konfiguracije	34
5.1. Potreba za {irokim opsegom konstantne snage.....	34
5.2. Veza izme u konstrukcije SRM-a i njegovih izlaznih karakteristika.....	34
5.3. Nesimetri~ni SRM pogoni {irokog opsega konstantne snage.....	43
5.3.1. Konfiguracija sa nejednakim brojem navojaka po fazi motora	43
5.3.2. Konfiguracija sa nejednakom {irinom polova statora motora	44
5.4. Zaklju~ak	44

6. Nelinearni modeli za simulaciono utvrđivanje karakteristika SRM-a i razvoj pogodnog modela za projektovanje nesimetričnog SRM pogona.....	46
6.1. Brzi modeli pogodni za projektovanje SRM-a.....	47
6.1.1. Analitički model sa više vazdušnih putanja fluksa	47
6.1.2. Radunov analitički model SRM-a.....	51
6.1.3. Miller-ov model	54
6.2. Razvoj pogodnog modela za projektovanje nesimetričnog SRM pogona...	61
6.2.1. Potreba za razvojem novog modela.....	61
6.2.2. Razvoj osnovnih jednačina modela	61
6.2.3. Predstavljanje B-H krive, računanje fluksa i struje	69
6.2.4. Računanje elektromagnetskog momenta.....	73
6.2.5. Kratak osvrt na tok simulacije.....	74
6.3. Rezultati simulacije.....	76
6.3.1. Rezultati simulacije za Motor I na bazi Miller-ovog modela i novog modela.....	76
6.3.2. Rezultati simulacije za Motor II na bazi Miller-ovog modela i novog modela.....	84
6.3.3. Zaključci na osnovu rezultata simulacije	91
6.4. Poboljšanja novog modela.....	93
6.4.1. Poboljšanje talasnog oblika momenta i povećanje tačnosti novog modela korekcijom funkcije $S_{\text{rek}}(\theta, \Psi=0)$	93
6.4.2. Poboljšanje modela povećanjem tačnosti u predstavljanju reluktansne R_{fe}	96
6.4.3. Uključenje međusobnog uticaja istovremeno pobunih faza	98
6.4.4. Rezultati simulacije.....	103
6.4.5. Eksperimentalni rezultati	104
6.5. Zaključak	106
7. Upotreba razvijenog modela u projektovanju nesimetrične konfiguracije SRM pogona.....	108
7.1. Poređenje simetričnog i nesimetričnog pogona sa nejednakim brojem navojaka po fazama motora	109
7.1.1. Dobijanje M- ω karakteristika referentnog simetričnog motora	109
7.1.2. Dobijanje M- ω karakteristike nesimetričnog motora	111
7.1.3. Određivanje optimalne nesimetrične konfiguracije	117
7.2. Poređenje simetričnog i nesimetričnog pogona sa nejednakom {irinom polova statora motora.....	121
7.2.1. Slučaj kada sve faze nesimetričnog motora imaju isti broj navojaka	123
7.2.2. Slučaj kada faze nesimetričnog motora imaju nejednak broj navojaka	127
7.3. Zaključak	132
8. Zaključak	134
8.1. Pregled rezultata rada.....	134
8.2. Nedostaci i ograničenja	135
8.3. Smjernice i predlozi za dalji rad.....	136
DODATAK A.....	137

A.1. Pribli`ni postupak za ra~unanje momenta na bazi razvijenog modela SRM-a	137
DODATAK B	143
B.1. Eksperimentalno utvr ivanje stati~kih Ψ -i zavisnosti SRM-a.....	143
B.2. Eksperimentalno utvr ivanje stati~kih M- θ karakteristika SRM-a	146
DODATAK C	148
C.1. Listing Matlab programa baziranog na Miller-ovom modelu SRM-a.....	148
C.2. Listing Matlab programa baziranog na razvijenom modelu SRM-a.....	153
Literatura	160

1. Uvod

Ovaj rad, naslova: "Pro{irenje eksplotacione karakteristike pogona sa prekida-kim reluktantnim motorom primjenom nesimetri-ne konfiguracije motora i pogonskog pretvara-a", bavi se mogu}nostima pro{irenja opsega konstantne snage pogona sa prekida-kim reluktantnim motorom (*Switched reluctance motor*) primjenom nesimetri-ne konfiguracije motora i pridru`enog mu pogonskog pretvara-a. Rad }e ponuditi matemati-ki model ovog motora pogodan za kori{jenje u fazi projektovanja nesimetri-nog pogona. Tako|e }e biti ponu|ena konkretna re{enja vezana za nesimetri-nu konfiguraciju i dati relevantni rezultati koji ukazuju da se njenom primjenom eksplotacione karakteristike pogona mogu zna~ajno pro{iriti.

Prva razmatranja vezana za prekida-ki reluktantni motor (SRM) javljaju se ve} u 19. vijeku, dok tek 60-70 - tih godina 20. vijeka prof. Ilija Obradovi} skre}e zna~ajniju pa` nju stru-ne javnosti na ovu vrstu motora. Ubrzo se pojavljuje veliki broj istra`ivanja u ovoj oblasti, me|u kojima su najzna~ajnija sproveli: P. J. Lawerson [1], [2], J. M. Stephenson [2]-[4], J. ^orda [2]-[5], H. Baush [6], [7], J. V. Byrne [8] i dr.

Zbog karakteristika pogona sa SRM-om, kao i zbog sve ve}e potrebe za sistemima u kojima je mogu}e pode{avati brzinu i vr{iti servo kontrolu, javlja se veliki broj primjena pogona sa SRM-om. Neke od oblasti primjene pogona sa SRM-om su [9], [10]:

- industrijske aplikacije koje zahtijevaju kontrololu brzine i pozicioniranje sa funkcijama kao {to su start, stop, mijenjanje smjera, blokiranje i sl.
- u automobilskoj industriji, gdje se javlja potreba za elektri-nim motorima koji nijesu podlo`ni kvarovima,
- u doma}instvima zbog potrebe za pogonom kod kojeg je mogu}e regulisati brzinu i obezbijediti servo kretanje (npr. u ve{ ma{inama, usisiva-ima, fri`iderima, topotnim pumpama, fenovima, procesorima hrane),
- u robotici gdje pogon sa SRM-om nudi preciznu kontrolu kretanja pri visokom momentu i maloj brzini elimin{u}i prenosnike,
- u ma{inskim alatima (zbog mogu}nosti postizanja visokih brzina i mogu}nosti regulacije brzine),
- u tekstilnoj industriji (potrebna promjenljiva brzina i servo kretanje),
- u avionskoj industriji, gdje dolaze do izra`aja smanjene dimenzije pogona, mogu}nost postizanja velikih brzina, nepostojanje magneta, mogu}nost rada pri visokim i niskim temperaturama i sli-no.
- u elektronskim ure|ajima (pogon flopi i hard diska; pogon laserskog diska u {tampa-ima, kopir aparatima i faks ma{inama itd.).

Ovako zna~ajna primjena SRM-a je svakako posledica njegovih zna~ajnih prednosti u odnosu na druge vrste motora. Primarne prednosti pogona sa SRM-om

su [9], [10]:

- rotor ne sadr`i namotaje niti stalne magnete,
- koristi se elektronski komutator, a ne mehani~ki (sa ~etkicama),
- robustna, prosta ma{ina, jednostavna za izradu,
- motor mo`e da radi u {irokom temperaturnom rangu bez degradacije u performansama (zahvaljuju}i nepostojanja magneta),
- visoka efikasnost motora i pretvara~a,
- velika specifi~na izlazna snaga u odnosu na masu i zapreminu.

Za razliku od primarnih prednosti pogona sa SRM-om koje su same po sebi evidentne, postoje i sekundarne prednosti koje va`e samo za konkretne aplikacije kod kojih se one mogu iskoristiti. To su:

- velike mogu}nosti u pogledu brzine [10] - [12],
- visok startni momenat [10], [13],
- broj poluprovodni~kih prekida~a je isti ili manji nego kod pogona sa naizmeni~nim motorom i istim brojem faza [9], [14], [15],
- veliki odnos momenat - inercija, {to omogu}ava dobro ubrzanje i reversne karakteristike [10], [16], [17],
- mogu}e obezbijediti visok nivo tolerantnosti na pogre}na stanja u sistemu [18] - [21],
- radne karakteristike mogu biti lako programirane [9], [22], [23] i dr.

Nasuprot pozitivnim osobinama pogon sa SRM-om ima i niz negativnih osobina koje, u zna~ajnoj mjeri, ograni~avaju njegovu primjenu. Slijede neke od najzna~ajnijih negativnih osobina, zajedno sa pregledom literature koja se bavi prevazila~enjem problema koje one stvaraju:

- nemogu}nost rada direktno iz naizmjeni~ne mre`e, ve} je neophodna upotreba neke vrste pretvara~a i kontrolera [9], [10],
- veliki nivo buke proporcionalan brzini obrtanja [24] - [27],
- relativno velika talasnost momenta [28] - [31],
- zavisnost momenat - brzina je jako nelinearna [9], [32],
- potreban je jako mali vazdu{ni procjep radi postizanja visokog odnosa momenta i zapremine [9], [10], [33],
- neophodna je informacija o polo`aju rotora za ostvarivanje komutacije [34] - [46].

Glavne oblasti primjene SRM-a su elektri~na vu-a i oblast ku}nih aparata, gde je od neobi~ne va`nosti {iroka oblast rada u re`imu konstantne snage. Istra`ivanja izlo`ena u [33] ukazuju da ve}i opseg konstantne snage ostvaruju pogoni kod kojih se koriste motori sa manjim brojem faz i manjim brojem i {irinom polova. S druge strane, brojni su naporci usmjereni ka pronala~enju novih topologija pretvara~a [14], [15], [47] - [51] koje omogu}avaju efikasniju elektromehani~ku konverziju. Me|utim, iako se na taj na~in mo`e obezbijediti pro{irenje eksplotacione karakteristike pogona, primjena

ovih topologija je ote`ana, naj-e{}e zbog pojedinih nedostataka i ograni-enja ili zna-ajnijih resursa koje one zahtijevaju [15], [52].

Razvoj elektronike omogu}io je ostvarivanje znatno savr{enije kontrole SRM-a. Na taj na-in, razvojem raznovrsnih tehnika kontrolle [32], [53] - [59] mogu}e je maksimalno iskoristiti mogu}nosti motora i pretvara-a. S druge strane, primjenom kontrole koja maksimizira izlazne karakteristike pogona, snaga koju razvija pogon je nelinearna funkcija brzine, na -itavom svom dijelu [17]. Ovo zna-i da se opseg konstantne snage mo`e ostvariti jedino na ra-un neiskori{}enja maksimalnih potencijala pogona u tom opsegu brzine.

U ovoj disertaciji bi}e razmotren pristup projektovanju takvog nesimetri-nog SRM pogona koji }e, uz kori{}enje kontrole koja maksimizira njegove izlazne karakteristike, prirodno ostvarivati opseg konstantne snage. Ostvarivanjem tog cilja, mo`e se o-ekivati da }e nesimetri-ni pogon imati ne{to {iri opseg konstantne snage u odnosu na odgovaraju}i simetri-ni pogon. U radu }e, tako|e, biti razmotrena mogu}nost projektovanja pogona koji ostvaruje takvu izlaznu karakteristiku koja najbolje odgovara konkretnoj aplikaciji. U tom cilju, neophodno je analiti-ki projektovati originalnu nesimetri~nu topologiju motora i pretvara-a na na-in koji, uz optimalnu kontrolu, obezbje|uje maksimiziranje unaprijed odre|enog kriterijuma performanse definisanog na dijagramu eksplotacionih karakteristika. Prepostavka za ovakav pristup projektovanju je mogu}nost da se unaprijed predvide i simuliraju stati-ke i dinami-ke osobine motora i pretvara-a, {to podrazumijeva kori{}enje odgovaraju}eg matemati-kog modela.

Iako SRM spada u grupu najjednostavnijih motora, odre|ivanje njegovih performansi je veoma te{ko zbog jako nelinearne veze izme|u struje i momenta motora [2]. Nelinearnost je posledica ~injenice da polje, u normalnom re`imu rada motora, zalazi duboko u oblast zasi}enja, kao i postojanja lokalnih saturacija u predjelima polova rotora i statora, u slu~aju njihovog djelimi-nog preklapanja. Principi elektromehani-ke konverzije pokazuju da se precizno ra-unanje momenta mo`e ostvariti utvr|ivanjem veze izme|u fluksa, struje i polo`aja rotora motora. Zbog toga je najve}i broj postoje}ih modela baziran na unaprijed utvr|enim magnetiziraju}im (fluks - struja) zavisnostima pojedinih polo`aja rotora [60] - [62]. Zahtijevane magnetiziraju}e karakteristike mogu biti dobijene mjeranjem na postoje}em motoru ili utvr|ene uz pomo} dovoljno preciznog numeri-kog postupka ra-unanja, kao {to je metoda kona-nih elemenata [63]-[66]. Ovакви modeli, me|utim, nijesu pogodni za projektovanje SRM-a, jer je potrebno veliko vrijeme za izra-unavanje magnetiziraju}ih krivih za samo jednu varijaciju geometrije motora. Zbog toga se, u novije vrijeme, pojavljuju modeli koji obezbje|uju utvr|ivanje performansi motora na bazi istakvenih relacija [67], [68] ili na bazi relacija dobijenih na osnovu magnetne teorije uz uvo|enje niza pojednostavljenja [33], [69]. Ovi modeli naj-e{}e uzimaju u obzir nelinearnost, ali se kod njih javljaju problemi uglavnom vezani za nedovoljnu ta-nost i nemogu}nost dobijanja dinami-kih rezultata. Stoga je jedan od glavnih zadataka ovog rada razvoj dovoljno preciznog dinami-kog modela SRM-a koji uva`ava

prelazne procese u elektri-nom i mehani-kom podsistemu pogona i uzima u obzir nelinaernost magnetnog materijala uz prostornu raspodjelu zasi}jenja. Model mora biti takav da trajanje simulacija nije predugo, da se ne bi ugrozila njegova upotrebljivost, a po`eljno je da njegovi ulazni parametri budu samo geometrijske dimenzije motora, kako bi se obezbijedilo brzo i jednostavno analiziranje raznih nesimetri-nih konfiguracija.

Da bi se omogu}ilo ostvarenje postavljenog zadatka neophodno je razviti odgovaraju}i softverski alat zasnovan na razvijenom modelu koji }e u sebi uklju~ivati pogonski pretvara- i njegovu kontrolu. Valjanost razvijenog modela mora biti eksperimentalno verifikovana kako bi se, u fazi projektovanja nesimetri-nog SRM pogona, obezbijedila sigurnost rezultata i utvrdila vrijednost predlo`enog pristupa za pro{irenje eksploracionih karakteristika motora. Krajnji cilj je da se, kori{jenjem pouzdanog softversog alata, simulacijom do|e do potrebnih rezultata za utvr|ivanje optimalne nesimetri-ne konfiguracije SRM pogona koja u najboljoj mjeri podr`ava postavljene eksploracione zahtjeve. Optimizaciju je potrebno izvr{iti u pogledu utvr|ivanja odnosa unutra{nijih dimenzija motora, u pogledu konfiguracije pretvara-a kao i u pogledu primijenjene kontrole. Na kraju, ostvarene karakteristike nesimetri-nog pogona potrebno je porebiti sa karakteristikama adekvatnog simetri-nog pogona, u cilju dono{enja kona-nog zaklju~ka o smislu uvo|enja nesimetri-ne konfiguracije.

U slede}oj glavi ovog rada date su osnovne informacije o SRM-u i ukazano je na pote{ko)e koje se javljaju u fazi projektovanja motora, kao {to su problemi termi-ke prirode, problem talasnosti momenta i problem pove}ane buke i vibracija. Opisani su, tako|e, i neki od postoje}ih na~ina za prevazila`enje ovih problema.

U tre}oj glavi obja{njen je osnovni princip rada SRM-a i ukazano na slo`enost procesa elektromehani-ke konverzije usled nelinearnih karakteristika motora. Izvedene su osnovne jedna-ine za odre|ivanje trenutne vrijednosti momenta SRM-a i formulisana njegova dinami-ka jedna-ina kretanja. Zbog nedovoljne zastupljenosti ovog problema u literaturi jedna-ine su izvedene na dva na~ina i to: na osnovu principa odr`anja energije i na osnovu variacionih principa.

^etvrta glava bavi se problemom kontrole SRM-a. Opisane su kontrolne karakteristike SRM-a i dati neki od osnovnih algoritama upravljanja. Tako|e su razmotrone i osnovne topologije pogonskog pretvara-a.

U petoj glavi ustanovljena je veza izme|u geometrije i pojedinih parametara motora sa opsegom konstantne snage. Na osnovu toga utvr|eno je da su pogodne nesimetri-ne konfiguracije motora one koje imaju nesimetri-no raspore|en broj navojaka i nesimetri-no raspore|enu {irinu polova statora po fazama motora. Ukazano je, tako|e, na neophodne osobine koje bi trebalo da posjeduje matemati-ki model motora kako bi se, u tom pravcu, omogu}ilo sprovo|enje preciznijih istra`ivanja.

Nakon ove, slijedi glava u kojoj su opisani neki od poznatijih modela SRM-a, zajedno se razvijenim modelom koji zadovoljava postavljene zahtjeve. U cilju verifikacije razvijenog modela izvr{eno je pore|enje rezultata simulacije dobijenih na bazi razvijenog modela sa rezultatima dobijenim na bazi jednog od poznatijih modela. Tako|e je izvr{eno pore|enje rezultata simulacije sa eksperimentalnim rezultatima.

Na kraju, u sedmoj glavi, na konkretnom primjeru demonstriran je na-in projektovanja nesimetri-ne konfiguracije uz pomo} razvijenog modela. Pore|ene su izlazne karakteristike optimalnih nesimetri-nih pogona i odgovaraju}eg simetri-nog pogona. Utvr|ene su, tako|e, pojedine op{te jedna-ine koje olak{avaju proces projektovanja nesimetri-nog pogona.

2. Osobine SRM-a i projektni izazovi

2.1. Osnovne informacije o SRM-u

Reluktantni motor (*reluctance motor*) je vrsta elektri-nog motora kod koga se momenat javlja kao rezultat te`nje njegovog pokretnog dijela (rotora) da zauzme polo`aj u odnosu na pobu|eni nepokretni dio (stator) kome je induktivnost pobu|ene faze maksimalna (odnosno minimalna reluktansa). Kretanje mo`e biti rotaciono ili linearно, a rotor mo`e biti unutra{nji ili spolja{nji. Namotaji su obi-no podijeljeni u odre|en broj elektri-no odvojenih kola tj. faza, pri ~emu faze mogu biti pobu | ivane posebno ili zajedno. U motornom re`imu rada svaka faza se pobu|uje kada njena induktivnost raste, dok se faza isklju~uje kada induktivnost opada. Za generatorski re`im rada va`i obrnuto pravilo.

Reluktantni motori se mogu podijeliti u prekida-ke reluktantne motore (*switched reluctance motor*) i sinhronne reluktantne motore (*synchronous reluctance motor*).

Osnovne osobine prekida-kog reluktantnog motora su:

- stator i rotor imaju ispu|ene (istaknute) polove,
- namotaji statora su u vidu koncentri~no namotanih navojaka oko polova,
- pobuda je u vidu niza strujnih impulsa koji se primenjuju na faze u toku obrtanja,
- prilikom rotacije rotora obuhvatni fluks faze ima trougaoni ili testerasti talasni oblik.

Osnovne osobine sinhronog reluktantnog motora su:

- unutra{njest statora je glatka, izuzimaju}i slotove,
- namotaji statora su sinusoidalno raspodijeljeni,
- pobuda je niz vi{efazno balansiranih sinusoidalnih struja,
- sopstvena induktivnost faze varira sinusoidalno sa polo`ajem rotora.

Mo`e se re}i da je prekida-ki reluktantni motor (SRM) po konstrukciji najprostiji od svih elektri-nih ma{ina, {to obje{njava njegovu pojavu jo{ 1838. godine u [kotskoj, gdje je upotrijebljen za pokretanje lokomotive. Me|utim, i pored njegove jednostavnosti, SRM postaje aktuelan tek u novije vrijeme, sa intenzivnim razvojem poluprovodni-kih elemenata i elektronike uop{te. To je razumljivo, s obzirom da je rad SRM-a neraskidivo vezan sa energetskim pretvara-em i upravlja-kom logikom, {to je posljedica osnovne operacije sinhronizovanja strujnih impulsa kroz faze sa ugaonim polo`ajem rotora.

U svijetu su za SRM zastupljeni i neki drugi termini. Tako, u Sjedinjenim Ameri-kim Dr`avama ~esto se koristi termin promjenljivi reluktantni motor

(*variable reluctance motor*), {to mo`e izazvati konfuziju s obzirom na postojanje promjenljivog reluktantnog kora-nog motora. Ponekad se koristi naziv reluktantni motor bez -etkica (*brushless reluctance motor*), ~ime se `eli naglasiti da je motor bez -etkica, kao i termin elektronski komutovani (*electronically commutated*) reluktantni motor koji je mo`da precizniji naziv nego SRM, jer je rije- "komutovani" korektniji od "prekida-ki".

SRM je najsli-niji promjenljivom reluktantnom kora-nom motoru (VRSM). Oni su zapravo, u pogledu topologije i u elektromagnetnom smislu, identi-ni. Glavna razlika je {to SRM normalno radi sa povratnom spregom po polo`aju rotora radi sinhronizacije strujnih impulsa faza, ~ime se posti`e efikasnija konverzija energije. S druge strane, VRSM radi u otvorenoj petlji tj. bez povratne sprege po polo`aju rotora i projektuje se da odr`i "kora-ni" integritet.

2.2. Projektovanje SRM-a

Projektovanje SRM-a je nezamislivo bez uzimanja u obzir neraskidive veze ma{ine, pogonskog pretvara-a i kontrole. Tako|e, projektovanje je naj-e{}e vezano za odre|enu aplikaciju, pri -emu izbor parametara motora i njegov detaljni dizajn zavisi od zahtijevanih karakteristika, metoda kontrole, topologije pretvara-a i dr. U ovom poglavlju su dati neki od osnovnih smjernica za projektovanje SRM-a.

2.2.1. Broj polova rotora i statora i broj faza

Osnovni izbor prilikom projektovanja SRM-a je odre|ivanje broja polova statora i rotora i, eventualno, broj zubaca po polu statora. Iako postoji veliki broj mogu}nosti, mogu}e je definisati neka generalna pravila. Tako, u [2] i [9] su date relacije koje povezuju broj faza m i broj polova statora N_s i rotora N_r :

$$\text{NZS}(N_s, N_r) = m N_r, \quad (2.1)$$

$$\text{NZS}(N_s, N_r) > N_s > N_r, \quad (2.2)$$

gdje je NZS - najmanji zajedni-ki sadr`alac, $m>2$, a N_r i N_s su parni. Tako|e, prilikom odre|ivanja uglova rotora β_r i statora β_s , treba voditi ra~una o slede}im nejednakostima [2], [9]:

$$\min(\beta_r, \beta_s) \geq \frac{2\pi}{m N_r}, \quad (2.3)$$

$$\beta_s < \frac{2\pi}{N_r} - \beta_r. \quad (2.4)$$

Uzimajući u obzir relacije (2.1) i (2.2), jasno je za{to su naj-e{je konfiguracije SRM-a: za trofazni 6/4 ($N_s=6$, $N_r=4$) i za -etvorofazni 8/6. [irine polova ovih konfiguracija projektuju se tako da jedna-ine (2.3) i (2.4) budu zadovoljene, -ime se obezbje|uje startovanje motora iz bilo koje po-ctne pozicije rotora, u bilo kom smjeru. Sa pove}anjem broja faza motora smanjuje se talasnost momenta, ali se pove}ava slo`enost izrade i rastu zahtjevi u pogledu pogonskog pretvara-a [70]. Pored osnovnih konfiguracija motora koje zadovoljavaju relacije (2.1) i (2.2) postoje i one kod kojih neka od njih nije zadovoljena. Jo{ neke od poznatih konfiguracija SRM-a su: trofaznog motora 6/2, 12/8, 6/8, 12/10, -etvorofaznog 8/10, petofaznog 10/8, sedmofaznog 14/12. Postoje i dvofazne [8], [71], pa -ak i jednofazne [72], [73] konstrukcije motora, projektovane naj-e{je sa nekom nesimetrijom, ali imaju odre|ene nedostatke, kao na primjer, nemogu}nost pokretanja iz stanja mirovanja (jednofazni) ili izbora smjera obrtanja (dvofazni).

Mo`e se primijetiti da ne postoje konfiguracije motora kod kojih je $N_s=N_r$. Ovakvi motori bi ostvarivali obrtni momenat samo u jednoj oblasti polo`aja rotora, a rotor bi se zaustavljao u polo`aju minimalne reluktanse (usagla{eni polo`aj) koji bi bio isti za sve faze motora.

2.2.2. Mehani-ka i termi-ka razmatranja

Da bi se ostvarilo uspje{no prakti~no projektovanje motora neophodno je da on ima dobar mehani-ki dizajn i da ima rije{en problem odvo|enja topote. Relativno je jednostavno konstruisati SRM koji razvija dovoljan elektromagnetski momenat, ali je najve}i problem projektovati optimalni motor koji }e, pored toga {to razvija dovoljan momenat, imati minimalne dimenzije, a da pri tom temperatura, ni u kom trenutku, ne pre|e kriti~nu vrijednost.

Mehani-ki gledano SRM ima jednostavnu i robusnu konstrukciju. Odsustvo bilo kakvih elektri-nih provodnika na rotoru -ine ovu komponentu veoma jednostavnom i, istovremeno, veoma pogodnom za projektovanje motora koji razvijaju veliku brzinu. Rotor je sastavljen od limova koji se spajaju i pri-vr{uju za osovinu. Konstrukcija statora je sastavljena od limova kao kod konvencionalnih ma{ina, a namotaji se navla~e na isturene polove. Pri tom, za izolaciju i impregnaciju upotrebljavaju se uobi~ajene tehnike kao i kod ostalih motora. Posebne prednosti ovakvih namotaja u odnosu na namotaje konvencionalnih ma{ina su {to nema njihovog preklapanja i {to spolja{nji krajevi namotaja zauzimaju manje prostora. [to se ti-e cjelokupnog ku}i{ta motora, ono mo`e biti klasi-no i odre|eno je tipom aplikacije.

Odvo|enje topote je krucijalan problem prilikom projektovanja motora. Gubici u ma{ini poti-u od gubitaka u bakru i gubitaka u `eljezu. Jedna od pogodnosti SRM-a je {to se najve}i dio toplotnih gubitaka proizvodi na statoru (na rotoru nema gubitaka u bakru), odakle se relativno jednostavno otklanjaju.

Gubici u bakru se mogu izra-unati kao i kod drugih motora po formuli I^2R za svaku fazu, gdje je R otpornost faze. Ova otpornost je, zbog povr{inskih efekata, nekoliko procenata ve}a od otpornosti pri jednosmjernoj struji i raste pribli`no 20% svakih 50°C kod bakarnog provodnika. Skin efekat je naro-ito izra`en kod motora koji razvijaju velike brzine, a imaju mali broj navojaka. U tom slu~aju je neophodno koristiti trakaste provodnike ili istovremeno vi{e kru`nih provodnika manjeg popre-nog presjeka. Za datu ma{inu gubici u bakru zavise od efektivne vrijednosti struje. S obzirom na to, gubici u bakru zavise od radne ta-ke motora tj. od momenta i brzine motora, ali i od kontrolne strategije, geometrija magnetnog kola i kori{jenih prekida-kih elemenata za pogon motora.

Gubici u `eljezu proporcionalni su upravlja-koj prekida-koj frekvenciji, {to zna-i da zavise od brzine obrtanja i od izbora konfiguracije motora (broj strujnih impulsa po obrtaju). Tako|e, gubici u `eljezu zavise od proporcija magnetnog kola, kao i od vrste upotrijebljjenog `eljeza. Talasni oblik fluksa je nesinusoidalan i razli-it je u razli-itim djelovima ma{ine [2], zbog ~ega je predvi|anje gubitaka u `eljezu kompleksna. Najve}i gubici javljaju se u ivicama polova. Naime, visok odnos moment / te`ina (gabarit) mo`e se, na dosada{njem nivou znanja, kod SRM-a ostvariti samo pri obliku polova i upravljanju koje rezultuje visokim vrijednostima indukcije u ivicama polova, pri za-etku ili prestanku njihovog preklapanja. U radu [16] pokazano je da su gubici u `eljezu kod SRM-a relativno niski, mada je prekida-ka frekvencija ve}a nego kod naizmjeni-nih motora istih brzina i broja polova. Sa pove}anjem brzine gubici u `eljezu brzo rastu, tako da u aplikacijama sa izuzetno velikim brzinama oni predstavljaju dominantnu komponentu gubitaka.

Na osnovu izlo`enog jasno je da gubici u bakru i `eljezu zavise, kao i kod konvencionalnih elektri-nih ma{ina, od dimenzija i brzine obrtanja. Stoga je jasno da detaljan dizajn namotaja i magnetnog kola zavisi od specificirane brzine i dimenzija motora, kao i od specificiranog ventilacionog metoda.

2.2.3. Talasnost momenta, buka i vibracije

Poznato je da je jedan od problema vezanih za SRM postojanje talasnosti elektromagnetskog momenta u vidu uvala u trenucima komutacije tj. isklju-enja jedne, a uklju-enja druge faze (vezano za usagla{eni odnosno neusagla{eni polo`aj rotora). Zbog toga se, prilikom projektovanja motora, mora voditi ra-una da je, i za najnepovoljniji polo`aj rotora, momenat ve}i od maksimalnog momenta optere}enja, kako bi se izbjegao problem pokretanja motora. Tako|e, prilikom rada motora pri malim brzinama mo`e do}i, usled talasnosti momenta, do oscilacija u brzini, {to je za mnoge aplikacije nedopustivo (na primjer kada se SRM projektuje kao servo motor). Zbog toga su mnogi radovi posve}eni smanjenju pulsacija momenta. Neki od njih [13], [74] - [76] primjenjuju tehniku modulacije struje u funkciji ugla, pri ~emu se koriste unaprijed utvr|eni profili struja. U radovima [77] - [79] primijenjene su tehnike modelovanja za generisanje strujnih profila koji obezbje|uju ugla-avanje momenta. Postoje i radovi [80] koji poku{avaju izborom geometrije magnetnog kola smanjiti pulsacije momenta. U

novije vrijeme javljaju se radovi za minimizaciju talasnosti momenta korištenjem adaptivne "fuzzy" kontrole [28], kao i radovi za optimizaciju momenta korištenjem neuralnih mreža [57], [58].

Zbog neujednačenog momenta kod SRM-a javljaju se neujednačene radikalne sile na rotor motora što prouzrokuje mehaničke vibracije i buku. Logično je da se, smanjenjem talasnosti momenta, prouzrokovana buka i vibracije smanjuju. Postoje, međutim, i tehnike koje su direktno posvećene smanjenju buke i vibracija [24], [25]. One se zasnivaju na poznavanju mehaničke rezonantne učestanosti statora kao faktora koji zavisi od samih dimenzija motora. Posebnim načinom ostvarivanja komutacije faza postiće se da produkovane mehaničke oscilacije statora budu međusobno u protivfazi, što drastično smanjuje mehaničke vibracije i buku pri radu motora.

2.3. Zaključak

U ovoj glavi dati su osnovni podaci o nastanku, osobinama i konstrukcijama SRM-a. Takođe, spomenuti su neki od problema koje je potrebno prevazići da bi se izvršilo uspešno projektovanje SRM-a, kao što su problemi termičke prirode i problemi talasnosti momenta, buke i vibracija.

Zbog velikog broja superiornih osobina koje posjeduje, SRM zadobija pačnu sve većeg broja istraživača u svijetu. Znajni napor se ulazi u da se poboljšanjem mehaničkom konstrukcijom i prihvativom kontrolnom strategijom uspiješno riješiti problemi vezani za projektovanje SRM-a. Može se reći da je većina ovih problema, već sada, u znatnoj mjeri riješena.


3. Principi konverzije energije SRM-a

U ovoj glavi objavljen je, na primjeru 6/4 motora, osnovni princip rada SRM-a. Takođe, izvedene su osnovne jednačine koje definišu trenutnu vrijednost elektromagnetskog momenta, kao i jednačina kretanja koja definiše obrtanje rotora SRM-a.

3.1. Osnovni princip rada SRM-a

Na slici 3.1 prikazan je poprečni presjek cilindričnog 6/4 SRM-a. Oznaka 6/4 znači da motor ima 6 polova na statoru, a 4 na rotoru. Ovakav motor ima 3 faze. Svaku fazu čine dva namotaja koji se nalaze oko međusobno suprotnih polova statora i mogu biti povezani na red ili u paralelu.

Na slici 3.1 mogu se primijetiti dva ključna položaja rotora u odnosu na posmatrane polove statora (označeni isprekidanom linijom) i to usaglašeni položaj ("aligned position") prikazan na sl. 3.1(a) i neusaglašeni položaj ("unaligned position") prikazan na sl. 3.1(b).




Slika 3.1. Trofazni 6/4 SRM: (a) usaglašeni položaj rotora i statora,
(b) neusaglašeni položaj rotora i statora.

Kada se rotor nalazi u usaglašenom položaju, reluktansa putanje fluksa je minimalna (zbog najmanjeg razmaka između polova rotora i statora) tj. induktivnost faze kojoj pripadaju označeni polovi na sl. 3.1(a) je maksimalna. Zbog toga je za ovaj položaj rotora, u slučaju da struja proti-e kroz pomenutu fazu, elektromagnetski momenat biti jednak nuli. Ako se rotor izvede iz usaglašenog položaja, javlja se momenat koji teže da vrati rotor u prvobitno stanje tj. u položaj minimalne reluktanse.

Kada je osa između polova rotora usaglašena sa osom označenih polova, kao na sl. 3.1(b), radi se o neusaglašenoj poziciji. U ovoj poziciji faza kojoj pripadaju označeni polovi statora ima minimalnu induktivnost, jer je to položaj sa maksimalnom reluktansom na putanji fluksa (zbog najvećeg vazdušnog procjepa između statora i rotora). Međutim, kada struja proti-e kroz fazu pri neusaglašenom položaju, takođe, nema momenta koji teže da pokrene rotor. Razlog leži u tome što privlačna sila djeluje na dva susjedna pola rotora, što prouzrokuje rezultantni momenat jednak nuli. Kada se rotor izvede iz ovog položaja, javlja se momenat koji teže da dovede rotor u usaglašeni položaj.

Ako se rotor kreće od neusaglašenog ka usaglašenom položaju reluktansa se monotono smanjuje, što znači da je momenat u tom dijelu stalno istog znaka. U slučaju da se rotor kreće od usaglašenog ka neusaglašenom položaju momenat će biti suprotnog smjera od prethodno pomenutog. Ove osobine se koriste za postizanje motornog ili generatorskog rečima rada. Naime, kada se strujni impulsi primjenjuju na fazu od neusaglašene do usaglašene pozicije postiže se motorni rečim rada, dok u obrnutom slučaju generatorski. Pri tome, broj strujnih impulsa u toku jednog obrtaja kroz svaku fazu je jednak broju polova rotora N_r , a ugao od neusaglašenog do usaglašenog položaja $\tau = \pi/N_r$.

Karakteristike SRM-a odnosno jedinice koje ga opisuju su nelinearne, jer u normalnom rečimu rada polje u eležu zalazi u oblast zasiđenja. Tipične zavisnosti obuhvatnog fluksa "Ψ" od struje "i" za različite položaje rotora prikazane su na slici 3.2.



Slika 3.2. Tipične zavisnosti obuhvatnog fluksa od struje za različite položaje.

3.2. Određivanje trenutne vrijednosti momenta SRM-a

Za formulisanje dinamičkih jedinica kretanja elektromehaničkog sistema postoje tri osnovna metoda: teorija elektromagnetskog polja, princip održanja energije i varijacioni principi [81], [82]. Do jedinice koja definiše trenutnu vrijednost elektromagnetskog momenta SRM-a, kao i do jedinice rotacionog kretanja, moguće je jednostavno dobiti primjenom principa održanja energije ili

primjenom variacionih principa. Zbog va`nosti ovog problema bi}e demonstrirana oba metoda.

3.2.1. Izvo|enje osnovnih jedna~ina pomo}ju principa odr`anja energije

Princip odr`anja energije vezan za SRM nala`e da je prira{taj ulazne elektri~ne energije dW_e jednak zbiru prira{taja magnetne energije dW_m (energija elektri~nog polja zanemarivo mala) i prira{taja mehani~kog rada dW_{meh} tj.:

$$dW_e = dW_m + dW_{meh}. \quad (3.1)$$

Po{to je:

$$dW_e = e \cdot i \cdot dt = \frac{d\Psi}{dt} \cdot i \cdot dt = i \cdot d\Psi,$$

gdje je: e - kontra elektromotorna sila, i - struja kroz posmatranu fazu, Ψ - obuhvatni fluks i t - vrijeme, a tako |e:

$$dW_{meh} = M_e \cdot d\theta,$$

gdje je M_e elektromagnetni momenat i θ - ugaoni pomjeraj, jedna~ina (3.1) se mo`e napisati kao:

$$M_e \cdot d\theta = -dW_m + i \cdot d\Psi. \quad (3.2)$$

Ako se "i" i "θ" izaberu kao nezavisno promjenljive tj. da je $\Psi = \Psi(i, \theta)$ i $W_m = W_m(i, \theta)$, tada va`i:

$$d\Psi = \frac{\partial \Psi}{\partial i} di + \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} d\theta, \quad (3.3)$$

$$dW_m = \frac{\partial W_m}{\partial i} di + \frac{\partial W_m}{\partial \theta} d\theta. \quad (3.4)$$

Kada se jedna~ine (3.3) i (3.4) uvrste u jedna~inu (3.2) dobija se:

$$M_e d\theta = \left(-\frac{\partial W_m}{\partial \theta} + i \frac{\partial \Psi}{\partial \theta} \right) d\theta + \left(-\frac{\partial W_m}{\partial i} + i \frac{\partial \Psi}{\partial i} \right) di. \quad (3.5)$$

Ako se uzme u obzir da je za odre|eni polo`aj rotora:


$$W_m = \int i d\Psi, \quad (3.6)$$

$$W'_m = \int \Psi di, \quad (3.7)$$

gdje je W_m' magnetna koenergija, lako se dolazi do sledeće jednakosti:

$$W_m = \int i d\Psi = \Psi i - \int \Psi di = \Psi i - W_m' \quad (3.8)$$

{to je grafi~ki prikazano na slici 3.3.



Slika 3.3. Magnetna energija i koenergija u SRM-u.

Za razmatrani slu~aj, gdje su " θ " i " i " nezavisne promjenljive, na osnovu jedna~ine (3.8) dobija se:

$$\frac{\partial W_m}{\partial i} = i \frac{\partial \Psi}{\partial i} + \Psi \frac{\partial i}{\partial i} - \frac{\partial W_m'}{\partial i} = i \frac{\partial \Psi}{\partial i} + \Psi - \Psi = i \frac{\partial \Psi}{\partial i} . \quad (3.9)$$

Ako se rezultat jedna~ine (3.9) uvrsti u jedna~inu (3.5) dobija se izraz za trenutnu vrijednost momenta:

$$M_e(i, \theta) = -\frac{\partial W_m(i, \theta)}{\partial \theta} + i \frac{\partial \Psi(i, \theta)}{\partial \theta} , \quad (3.10)$$

a zatim, kombinovanjem jedna~ina (3.9) i (3.10), i analogan izraz u kojem figura{e magnetna koenergija:

$$M_e(i, \theta) = \frac{\partial W_m'(i, \theta)}{\partial \theta} . \quad (3.11)$$

Izraz za elektromagnetski momenat M_e mo`e se dobiti i u funkciji $M_e(\Psi, \theta)$, pri ~emu " Ψ " i " θ " predstavljaju nezavisne promjenljive tj. potrebno je koristiti sledeće zavisnosti: $i = i(\Psi, \theta)$, $W_m = W_m(\Psi, \theta)$ i $W_m' = W_m'(\Psi, \theta)$. Po{to je u ovom slu~aju:

$$dW_m = \frac{\partial W_m}{\partial \Psi} d\Psi + \frac{\partial W_m}{\partial \theta} d\theta , \quad (3.12)$$

zamjenom jedna~ina (3.12) u (3.2) dobija se:

$$M_e d\theta = -\frac{\partial W_m}{\partial \Psi} d\Psi - \frac{\partial W_m}{\partial \theta} d\theta + i d\Psi. \quad (3.13)$$

S obzirom da je:

$$\frac{\partial W_m}{\partial \Psi} d\Psi = \frac{\partial (i d\Psi)}{\partial \Psi} d\Psi = i d\Psi,$$

jedna~ina (3.13) se svodi na:

$$M_e(\Psi, \theta) = -\frac{\partial W_m(\Psi, \theta)}{\partial \theta}. \quad (3.14)$$

Na osnovu jedna~ine (3.8) dobija se:

$$\frac{\partial W_m(\Psi, \theta)}{\partial \theta} = \Psi \frac{\partial i(\Psi, \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial W_m(\Psi, \theta)}{\partial \theta},$$

{to zna~i da se izraz za momenat (3.14) mo`e napisati kao:

$$M_e(\Psi, \theta) = \frac{\partial W_m'(\Psi, \theta)}{\partial \theta} - \Psi \frac{\partial i(\Psi, \theta)}{\partial \theta}. \quad (3.15)$$

Izrazi (3.14) i (3.15) predstavljaju ravnopravne izraze za ra~unanje momenta, pri ~emu se figurisana energija ili koenergija magnetnog polja ra~una respektivno iz relacije (3.6) ili (3.7).

Ako se, s druge strane, zna da elektromagnetni momenat M_e raspore|uje na savla|ivanje momenta optere}enja motora M_{opt} , momenta trenja i momenta inercije rotora, mo`e se dobiti jedna~ina koja defin{e dinamiku motora:

$$M_e = M_{opt} + k \theta' + l \theta'', \quad (3.16)$$

gdje je k - koeficijent trenja, l - moment inercije rotora, a θ' i θ'' predstavljaju prvi i drugi izvod θ po vremenu (ugaona brzina i ubrzanje).

3.2.2. Izvo|enje osnovnih jedna~ina pomo}u variacionih principa

Do izraza (3.10), (3.11), (3.13) i (3.14) koji defini{u momenat kao i do jedna~ine kretanja (3.16) mo`e se do}i kori{jenjem variacionih principa. Klju~razvoja variacionog metoda, kao metoda koji se primjenjuje na dinami~ke sisteme, je koncept generalisanih koordinata [81], [82]. Uvo|enjem generalisanih koordinata i na osnovu Hamilton-ovog principa [82] mogu}e je dobiti generalnu Lagrange-ovu jedna~inu koja uzima u obzir disipativne elemente [81], [82]:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L(\xi^{'}, \dot{\xi}, \theta)}{\partial \dot{\xi}_k} \right] - \frac{\partial L(\xi^{'}, \dot{\xi}, \theta)}{\partial \dot{\xi}_k} + \frac{\partial F(\xi^{'})}{\partial \dot{\xi}_k} = Q_k, \quad k=1,2,\dots,n \quad (3.17)$$

gdje je L - Lagran` ijan sistema, F - Rayleigh-eva disipativna funkcija, Q_k - uzima u obzir nekonzervativne spoljne sile, ξ - predstavlja generalisani set mehani~kih i elektri~nih koordinata. Lagran` ijan sistema jednak je razlici totalne koenergije J' i totalne energije V sistema tj.:

$$L = J' - V. \quad (3.18)$$

Totalna koenergija elektromehani~kog sistema jednaka je zbiru kineti~ke koenergije T' i elektri~ne koenergije, dok je totalna energija sistema jednaka zbiru mehani~ke potencijalne energije V i elektri~ne energije.

Ako se za formulaciju jedna~ina vezanih za SRM uzme generalisani set koordinata $\xi=(\theta, q)$, gdje "q" predstavlja nanelektrisanje, sistem se formuli{e preko kontura. Jedna~ine za totalnu koenergiju i energiju tada imaju oblik:

$$J'(\theta, \dot{\theta}, \dot{q}, t) = T(\theta, \dot{\theta}, t) + W_m(\theta, \dot{q}), \quad (3.19)$$

$$V(\theta, q, t) = V(\theta, t) + W_e(q, \theta), \quad (3.20)$$

gdje su W_m - magnetna koenergija, V - potencijalna mehani~ka energija, W_e - elektri~na energija i $q=i$. Ako se sada jedna~ine (3.19) i (3.20) uvrste u jedna~inu (3.18), a onda (3.18) u jedna~inu (3.17), dobija se za izabranu $\xi_k=\theta$:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T'(\theta, \dot{\theta}, t)}{\partial \dot{\theta}} \right] - \frac{\partial T'(\theta, \dot{\theta}, t)}{\partial \theta} + \frac{\partial V(\theta, t)}{\partial \theta} - \frac{\partial W_m(\dot{q}, \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial F(\theta, \dot{q})}{\partial \theta} = -M_{opt}. \quad (3.21)$$

Ako se sistem formuli{e preko ~vorova tj. ako se za generalisane koordinate izabere set $\xi=(\theta, \Psi)$, va~i da je:

$$J'(\theta, \dot{\theta}, \dot{\Psi}, t) = T(\theta, \dot{\theta}, t) + W_e(\theta, \dot{\Psi}), \quad (3.22)$$

$$V(\theta, \Psi, t) = V(\theta, t) + W_m(\Psi, \theta), \quad (3.23)$$

gdje je W_e - elektri~na koenergija, W_m - magnetna energija. Uvr{tenjem jedna~ina (3.22) i (3.23) u (3.18), a potom (3.18) u (3.17) dobija se, za izabranu $\xi_k=\theta$, slede}a jedna~ina:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial T'(\theta, \dot{\theta}, t)}{\partial \dot{\theta}} \right] - \frac{\partial T'(\theta, \dot{\theta}, t)}{\partial \theta} + \frac{\partial V(\theta, t)}{\partial \theta} + \frac{\partial W_m(\Psi, \theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial F(\theta, \dot{\Psi})}{\partial \theta} = -M_{opt}. \quad (3.24)$$

Ako se zna da za SRM va~i:

$$T'(\theta') = \frac{I\theta'^2}{2},$$

$$V(\theta, t) = 0,$$

$$T(\theta') = \int_0^{\theta'} k\theta' d\theta' = \frac{k\theta'^2}{2},$$

gdje je I - moment inercije rotora i k - koeficijent trenja, jedna~ine (3.21) i (3.24) svode se na:

$$\frac{\partial W_m'(i, \theta)}{\partial \theta} = M_{opt} + k\theta' + I\theta'', \quad (3.25)$$

$$-\frac{\partial W_m(\Psi, \theta)}{\partial \theta} = M_{opt} + k\theta' + I\theta''. \quad (3.26)$$

O~igledno je da izrazi sa lijeve strane jednakosti jedna~ina (3.25) i (3.26) predstavljaju izraze za elektromagnetski momenat. Ako se ovi izrazi uporede sa (3.11), (3.14) i (3.16) mo`e se ustanoviti njihova me|usobna podudarnost.

3.3. Zaklju~ak

Kao posledica izra`enih nelinearnih karakteristika SRM-a odre|ivanje trenutne vrijednosti momenta, a time i odre|ivanje dinamike motora, nije ni malo jednostavan zadatak. U ovoj glavi pokazano je da se trenutna vrijednost momenta mo`e utvrditi ako se definise magnetna energija odnosno magnetna koenergija u funkciji struje i polo`aja ili u funkciji fluksa i polo`aja rotora. Me|utim, da bi se iz definisanih izraza utvrdila vrijednost magnetne energije odnosno koenergije, neophodno je poznavati zavisnost struje u funkciji fluksa i polo`aja ili zavisnost fluksa u funkciji struje i polo`aja rotora. Zbog toga je definisanje veze izme|u fluksa, struje i polo`aja rotora glavni problem u modelovanju SRM-a.

4. Kontrola SRM-a

Jedan od nedostataka SRM-a je nemogu}nost rada direktno iz mre`nog napajanja. Za njegovo pokretanje neophodno je postojanje pogonskog pretvara~a. Pored toga, izlazna karakteristika ovog motora jako zavisi od primijenjene tehnike upravljanja. Zbog toga su u ovoj glavi opisane osnovne kontrolne karakteristike SRM-a i dati neki od osnovnih algoritama upravljanja. Tako~e, izlo`ene su najva`nije topologije pogonskog pretvara~a i ukazano je na prednosti i nedostatke pojedinih topologija.

4.1. Kontrolne karakteristike SRM-a

Korisno je pri diskusiji kontrole SRM-a najprije razmotriti njegove prirodne karakteristike, tj. one koje se javljaju pri fiksnom naponu napajanja i fiksnom prekida~kom uglu. Linearna analiza pokazuje da je kriva moment-brzina, u tom slu~aju, istog oblika kao i kod jednosmjernog serijskog motora [5], [83]. Ovo slijedi iz ~jenice da se vrijeme za koje se pobu|uje jedna faza obrnuto proporcionalno pove}ava sa smanjenjem brzine, a time i vrijednost fluksa. Kako je momenat proporcionalan kvadratu fluksa, to je rezultantna momenat-brzina kriva definisana koli~nikom konstante k i kvadrata ugaone brzine obrtanja ω :

$$M = k / \omega^2, \quad (4.1)$$

a snaga je definisana sa:

$$P = k / \omega. \quad (4.2)$$

Analogno kao kod jednosmjerne serijske ma{ine postoji mogu}nost napajskog ili strujnog napajanja SRM-a. Kod SRM-a postoje jo{ dva va`na parametra, a to su ugao uklju~enja θ_u i ugao isklju~enja θ_{is} , odnosno, njihov ekvivalent, ugao provo|enja $\theta_p = \theta_{is} - \theta_u$. Pode{avanjem kontrolnih uglova θ_u i θ_{is} mo`e se posti}i veoma {irok rang performansi i kontrolnih mogu}nosti. U praksi se ovi kontrolni parametri biraju tako da se ostvare optimalne performanse ~itavog sistema (npr. minimalna struja, maksimalni stepen iskori{enja) ili da se postignu posebne karakteristike. Treba napomenuti da ugao provo|enja θ_p predstavlja interval u kome se vr{i magnetizacija faze u toku jednog ciklusa. Struja kroz fazu proti~e i nakon toga intervala, ali je u tom dijelu vr{i demagnetizacija faze, tj. primjenjuje se napon suprotnog polariteta. Ova struja se ~esto naziva struja repa.


Pri malim brzinama motora ne mo`e se primjenjivati nominalni magnetiziraju}i napon za vrijeme koje odgovara uglu provo|enja θ_p . To je iz razloga {to je vrijeme koje odgovara uglu θ_p dovoljno duga~ko da struja dostigne isuvi{e veliku vrijednost, pa se ona mora ograni~iti u cilju zadovoljenja termalnog limita motora ili limita koji postavljaju poluprovodni~ki prekida~ki elementi. Pri

tom, ograni~enje se posti~e primjenom neke od tehnika naponske {irinsko impulsne modulacije ili strujne regulacije. Ograni~avanjem struje ograni~ava se i vrijednost momenta motora. Kada se brzina pove}a do vrijednosti pri kojoj se maksimalna struja posti~e za primijenjeni napon nominalne vrijednosti, pri fiksnim uglovima θ_u i θ_{is} , rije~ je o osnovnoj brzini ω_o . Do osnovne brzine srednji momenat pribli~no ima konstantnu vrijednost, struju je potrebno ograni~avati, a uglovi θ_u i θ_{is} su konstantni.

Za brzine iznad ω_o , snagu je mogu}e odr`avati konstantnom (momenat je $\sim 1/\omega$) pomjeranjem kontrolnih uglova θ_u i θ_{is} , odnosno pove}avanjem ugla provo|enja θ_p . Naime, ako bi se dr`ali konstantni parametri θ_u i θ_{is} , vrijeme koje odgovara uglu provo|enja bilo bi obrnuto proporcionalno brzini, pa bi fluks, tako|e, bio obrnuto proporcionalan brzini (fluks ϕ je pri odre|enoj brzini proporcionalan primijenjenom naponu U i vremenu provo|enja t_p tj. $\phi \approx U dt = Ut_p$, $t_p = \theta_p \omega^{-1}$), a time bi momenat opadao sa kvadratom brzine. Pove}avanjem ugla provo|enja θ_p pove}ava se i vrijeme t_p , a time se gubi zavisnost $\phi \sim \omega^{-1}$. Postizanje karakteristike sa konstantnom snagom je od posebnog interesa, pa se u cilju toga ugao provo|enja pode{ava tako da se dobije zavisnost $\phi \sim \omega^{1/2}$ tj. produkovani momenat M je obrnuto proporcionalan brzini ($M \sim \omega^{-1}$). Ovakvo pode{avanje, pove}avanjem ugla provo|enja, mogu}e je samo do neke brzine ω_p pri kojoj ugao provo|enja dostigne vrijednost jednaku polovini polnog koraka rotora (polovina elektri-nog ciklusa). Ako bi θ_p bilo ve}e od pomenute vrijednosti, onda se fluks, odnosno struja ne bi u toku demagnetizacije vratili na nulu (pretpostavka da su primijenjeni magnetiziraju}i i demagnetiziraju}i naponi jednaki), {to bi rezultiralo u njihovom stalnom rastu.

Kada brzina postane vi{a od maksimalne brzine za re`im konstantne snage ω_p , pode{avanje ugla provo|enja vi{e nije mogu}e, pa motor prelazi na ranije pomenutu prirodnu karakteristiku gdje je momenat $M \sim \omega^2$, a snaga $P \sim \omega^1$. Eventualno odr`avanje konstante snage bilo bi jedino mogu}e pove}anjem napona napajanja U .

Shodno izlo`enom, zavisnost momenta u funkciji brzine izgleda kao na slici 4.1 i mo`e se svrstati u tri regiona: 1) $\omega < \omega_o$, $M = \text{const}$, 2) $\omega_o < \omega < \omega_p$, $M \sim \omega^{-1}$ 3) $\omega > \omega_p$, $M \sim \omega^2$. U regionu $\omega < \omega_o$ vr{i se ograni~avanje struje, u regionu $\omega_o < \omega < \omega_p$ pode{avanje ugla provo|enja, a u regionu $\omega > \omega_p$ se razvijaju prirodne karakteristike.



Slika 4.1. Karakteristika momenat-brzina SRM-a.


4.2. Algoritmi za upravljanje SRM-om

Na osnovu prethodne diskusije o~igledno je da je za kontrolu SRM-a potrebno vr{iti strujnu ili naponsku kontrolu, pri ~emu je potrebno propisno pozicionirati strujni impuls, a pri ve}im brzinama potrebno je, radi ostvarenja dovoljnog momenta, pomjerati unaprijed uglove uklju~enja θ_u i isklju~enja θ_{is} . Pri malim i srednjim brzinama struju je neophodno ograni~iti tako da ne pre|e odre|en nivo. To se posti`e regulacijom struje ili kontrolom srednje vrijednosti napona faze tj. naponskom {irinsko impulsnom modulacijom (*Pulse Width Modulation = PWM*).

Naponska PWM-a mo`e biti meka (*soft*) i tvrda (*hard*) [9]. Meka je ona kod koje napon na fazi, u trenucima $\theta_u < \theta < \theta_{is}$, periodi~no uzima vrijednost jednaku naponu napajanja ili nuli. Tvrda je ona kod koje napon na fazi, u trenucima $\theta_u < \theta < \theta_{is}$ periodi~no ima neku od \pm vrijednosti napona napajanja. Pri tome, srednja vrijednost napona je odre|ena faktorom popunjenoosti $D = t_{on}/T$. Analogno naponskoj regulaciji postoji meka i tvrda strujna regulacija [9], pri ~emu prosti histerezisni kontroler dr`i struju izme|u ni`e i vi{e granice.


Ako je pogon predvi|en da bude pogon sa kontrolisanim momentom ili servo sa visokim performansama, onda se primjenjuje kontrola sa strujnom regulacijom. Blok dijagram jednog ovakvog pogona, sa kontrolom ugla, prikazan je na slici 4.2. Kod ovog pogona unutra{njia kontrolna petlja je petlja strujne regulacije. Odgovaraju}a struja se tipi~no setuje na osnovu komandnog momenta M^* i zavisnosti struja-momenat. Ovakva kontrola dopu{ta brzu varijaciju struje kroz fazu motora, a time i momenta motora. Ovo je mogu}e zato {to je puni napon napajanja trenutno dostupan za forsiranje brze promjene struje. Iz ovog razloga se strujno kontrolisani pogoni tipi~no koriste kada se zahtijeva brzi odziv motora.

Oni, takođe, obezbjeđuju konstantni momenat u irokom opsegu brzina, pri čemu je neophodna dodatna petlja povratne sprege da bi se postigla precizna regulacija brzine. Strujno kontrolisani pogon zahtijeva za svaku fazu motora po jedan strujni senzor. Za motore koji imaju više od tri faze, moguće je iskoristiti jedan strujni senzor za dobijanje informacije o struji sa dvije nesusjedne faze, počto se njihovi strujni impulsi, pri većini algoritama upravljanja, ne preklapaju.



Slika 4.2. Blok schema upravljanja SRM-om primjenom strujne regulacije.

Za aplikacije sa niskim performansama koristi se kontrolni algoritmi sa naponskom PWM-om. Kao što se može zaključiti na osnovu slike 4.3 ovaj način kontrole je početniji od onog kod koga se primjenjuje strujna regulacija. Iako obezbjeđuje niže performanse kontrole sa naponskom PWM-om ima pogodnost u vidu karakteristike sa prirodnom regulacijom brzine. Naponski kontrolisani pogon, takođe, zahtijeva strujni senzor radi zaštite od strujnog prekoračenja u pretvaraču. Ovaj senzor se tipično postavlja u njoj DC grani napajanja.



Slika 4.3. Blok schema upravljanja SRM-om primjenom naponske PWM-e.

Sa povećanjem brzine motora neophodno je vrjeti pomjeranje okidnih impulsa unaprijed (u smislu prednja-enja) da bi produkovana struja u fazi dostigla željenu vrijednost u trenutku kada počinje preklapanje polova rotora i statora (aktivne faze), jer od tog položaja kontra elektromotorna sila naglo poraste. Takođe, neophodno je, prije usaglašenog položaja, struju znatno smanjiti kako se ne bi stvorio značajan momenat kočenja. Zbog toga je kritični element kontrolе SRM-a algoritam prednja-enja ugla koji utvrđuje koliko se uglovi θ_u i θ_{is} pomjeraju unaprijed za datu brzinu i opterećenje. U radu [53] aproksimativno je utvrđena ova zavisnost, pri čemu je zanemaren pad napona usled otpornosti faze R_f i kontra

elektromotorna sila za region prije po-eta preklapanja polova rotora i statora (θ_{prek} - ugao po-eta preklapanja). Tako, s obzirom da je obuhvatni fluks Ψ jednak proizvodu induktivnosti faze L i struje i , jedna-ina:

$$U = d\Psi / dt + Ri, \quad (4.3)$$

svodi se na :

$$U = L di / dt + i dL / dt + Ri, \quad (4.4)$$

a jedna-ina (4.4), uz navedene prepostavke, na:

$$U \approx L di / dt \approx L \omega \Delta I / \Delta \theta. \quad (4.5)$$

Ako se sada defini{e ugao prednja-enja θ_{pred} kao: $\theta_{pred}=\Delta\theta=\theta_{prek}-\theta_u$, tada se, da bi se postigla zahtijevana struja I_{ref} u momentu $\theta=\theta_{prek}$, ovaj ugao mo`e izra-unati kao:

$$\theta_{pred} = k L_u \omega I_{ref} / U, \quad (4.6)$$


gdje je ω ugaona brzina motora, L_u induktivnost faze za neusagla{eni polo`aj rotora, a $k>1$ uzima u obzir neta-nost usled zanemarenja otpornosti faze, kontra-elektromotorne sile za $\theta<\theta_{prek}$, itd.

Zbog pomenutih aproksimacija jedna-ina (4.6) ne mo`e dati preciznu vrijednost ugla prednja-enja θ_{pred} . Da bi se obezbijedila korektna vrijednost ugla θ_{pred} pri bilo kojim stanjima razvijen je algoritam zatvorene petlje [54] koji obezbije|uje da struja uvijek dostigne vrijednost I_{ref} u momentu po-eta preklapanja θ_{prek} . Ovaj regulator ugla prednja-enja zasniva se na mjerenu faznog ugla θ , u momentu kada struja dostigne zadatu vrijednost I_{ref} . Ugao prednja-enja se tada pode{ava tako da gre{ka izme|u mjerenu i `eljenog ugla bude jednaka nuli. Blok dijagram ovog regulatora je prikazan na slici 4.4. U regulator je ugra|en metod ra-unanja ugla prednja-enja iz relacije (4.6) radi postizanja {to br`eg vremenskog odziva. Regulator prednja-enja ugla nije mogu}e primjenljivati pri izuzetno velikim brzinama kada se momenat kontroli{e variranjem ugla provo|enja.


Rad SRM-a u generatorskom ili ko-ionom re`imu posti`e se pomjeranjem strujnih impulsa na region u kome induktivnost opada tj. na interval od usagla{enog do neusagla{enog polo`aja rotora. Ako se ma{ina koristi u sistemu sa kontrolom brzine, kontrolna konfiguracija je identi-na onoj na slici 4.2 gdje znak kontrolnog momenta (blok SGN(*)) indicira kontroleru ugla da li se radi o generatorskom ili motornom re`imu.

U slu-aju da se SRM koristi kao generator kontrolni blok dijagram je prikazan na sl. 4.5. Ovdje je objekat upravljanja regulisanje jednosmjernog izlaznog napona na zadatu vrijednost V_{ref} . U radu [54] opisan je kontroler za generatorski

sistem velikih brzina. U ovom sistemu kontroler jednosmernog izlaznog napona je prosti proporcionalno-integralni (PI) regulator, -iji izlaz je u osnovi komanda za nivo izlazne jednosmjerne struje. Kontroler ugla je programiran da obezbijedi linearnu vezu između ulazne komandne i izlazne jednosmjerne struje. Ovaj sistem ima dobre karakteristike u {irokom opsegu brzina i strujnog optere}enja.



Slika 4.4. Blok dijagram regulatora ugla prednja-enja.



Slika 4.5. Kontrolni blok dijagram za rad SRM-a kao generatora.

U aplikacijama gdje je opseg brzina ograničen moguće je koristiti naprednije kontrolne strategije da bi se postigle poboljšane performanse u pogledu dinamičkog odziva, minimizacije talasnosti momenta ili maksimizacije momenta, kao i u pogledu smanjenja buke i vibracija. Neke od referenci koje se bave ovom problematikom navedene su u poglavljiju 2.2.3.

4.3. Zahtjevi za senzorom pozicije SRM-a

Kao što je ranije spomenuto karakteristike pogona sa SRM-om jako zavise od pozicije strujnih impulsa faze u odnosu na ugaoni polo`aj rotora, što zahtijeva, u cilju postizanja maksimalnih performansi, postojanje senzora pozicije. Pri manjim brzinama preciznost pozicije strujnih impulsa nije kritična zbog toga što je, usled male kontra-elektrnomotorne sile, vrijeme porasta struje do zadate vrijednosti malo u odnosu na promjenu polo`aja rotora, pa greska od nekoliko stepeni ugla uključenja θ_u relativno malo utiče na vrijednost produkovanog momenta. Pri većim brzinama kontra-elektrnomotorna sila za vrijeme preklapanja polova postaje značajna u odnosu na primijenjeni napon, a pri brzinama većim od osnovne brzine ω_o postaje veća od primijenjenog napona, usled čega struja opada. Da bi se dobio dovoljan nivo struje potrebno je pomjerati ugao uključenja θ_u tako i do dijela preklapanja sa prethodnim polom (kada je negativan momenat), a mala varijacija ugla značajno utiče na vrijednost produkovanog momenta.

Kada se motor koristi u pozicionim servo sistemima moguće je iskoristiti senzor servo sistema, jer on zadovoljava sve zahtjeve koje treba da ima senzor za komutaciju motora. Međutim, u tipičnim aplikacijama sa kontrolom brzine takve pogodnosti ne postoje, pa je potrebno koristiti neki od dava-a ugaonog polo`aja kao što su absolutni rotacioni pozicioni enkoder (*absolute rotary position encoder*) odnosno risolver (*resolver*). Moguće je koristiti i jednostavni senzor koji daje promjene stanja samo u trenucima komutacije, što znači i fiksne okidne uglove, dok se pri većim brzinama koristi fazna petlja (*phase-locked loop*) radi sinhronizacije visoko frekventnih signala sa signalom senzora, čime se dobija informacija o trenutnom polo`aju rotora i obezbjeđuje fleksibilno pomjeranje okidnih uglova [53].

Brojni se naporu ulazu u cilju eliminacije pozicionog senzora kod SRM-a, što bi doprinijelo povećanju robustnosti, pojednostavljenju, smanjenju veličine i primjeni u okruženju visokih temperatura i vibracija.

Postoje tehnike za eliminaciju senzora pozicije na bazi rada SRM-a u otvorenoj kontrolnoj petlji, sa nekim vidom dodatne stabilizacije, gdje se ne vrati bilo kakvo mjerjenje pozicije. Ovdje se kontroluje ugao provođenja θ_p , ali, zbog ne postojanja senzora, nema sinhronizacije uglova θ_u i θ_{is} sa polo`ajem rotora. Umjesto toga kontroluje se samo frekvencija komutacije, tako da se, u normalnom rečimu rada, motor okreće sinhronom brzinom kao u slučaju koraljnog motora. Stabilizaciono kolo se koristi da bi se detektovao bilo kakav izlazak iz stabilnog stanja i izvršila odgovarajuća korekcija. Tako, na primjer, u radu [34] vrati se stabilizacija kontrolera povećanjem ugla provođenja θ_p kada struja iznenada poraste, što utiče na povećanje momenta i obrnuto. Ovakva kontrola ima prednosti zbog svoje jednostavnosti, ali zahtijeva posebno podešavanje za individualne aplikacije i ne može se koristiti u slučajevima kada su velike varijacije momenta opterećenja.

SRM ima dvije karakteristike koje ~ine mogu}im indirektno utvr|ivanje polo`aja i to: visok stepen nezavisnosti faza i zna~ajna varijacija induktivnosti faze u funkciji polo`aja rotora. Kori{enjem ovih osobina razvijene su tehnike za indirektno utvr|ivanje polo`aja rotora. Ove tehnike se mogu podijeliti na aktivne i pasivne.

Kod aktivnih tehnika naj-e{je se faza pobu|uje serijom kratkotrajnih naponskih impulsa radi utvr|ivanja trenutne induktivnosti, a time i polo`aja rotora. Ako je vremenski interval ΔT dovoljno kratak induktivnost faze $L(\theta)$ se mo`e smatrati konstantnom, pa va`i pribli`na formula [84]:

$$U \approx L(\theta) \Delta I / \Delta T. \quad (4.7)$$

Pri tom, mo`e se uzimati konstantna vrijednost intervala ΔT ili konstantan prag struje ΔI . U oba slu~aja mjeri se nepoznata varijabla ΔI odnosno ΔT , pa se na osnovu (4.7), utvr|uje vrijednost $L(\theta)$, a time i detektuje polo`aj rotora. Po{to je potrebno utvrditi polo`aj rotora samo za momente komutacije, to se naj-e{je induktivnost utvr|uje kada faza nije pobu|ena. Za konstantno ΔT vrijednost ΔI predstavlja pik struje, a kada ona opane ispod zadatog praga potrebno je vr{iti uklju~enje faze. Primjeri ovih tehnika mogu se na}i u radovima [84], [35]. One se mogu primjenjivati u {irokom dijapazonu brzina, jer se pomjeranje ugla provo|enja mo`e pode{avati promjenom zadatog praga struje. Ipak, pri ve}im brzinama ovu tehniku nije mogu}e primijeniti zbog ograni~enosti trajanja intervala ΔT . Naime, u nekoj ta~ki regionala konstantne snage, usled kratkog intervala ΔT , pik probne struje je mali, pa se ne mo`e izvr{iti pouzdano mjerjenje zbog uticaja vrtlo`nih struja `eljeza [84].

Pasivne tehnike za indirektnu detekciju polo`aja rotora naj-e{je se odnose na pra}jenje oblika i amplitude struje kroz fazu. Tako su u radovima [85], [86] pra}ene nagle promjene, lokalni minimumi ili maksimumi struje, da bi se na osnovu toga zaklju~ilo kada je usagla{ena a kada neusagla{ena pozicija rotora. U radu [36] pozicija se odre|uje na osnovu pore|enja po~etnog nagiba struje i srednje vrijednosti struje koja se vra}a u pretvara~ preko dioda sa prethodno snimljenim vrijednostima. Na osnovu pore|enja utvr|uje se gre{ka u primijenjenom uglu provo|enja i vr{i ispravka u slede}em komutacionom intervalu. Ova re{enja se ne mogu primijeniti ispod odre|ene minimalne brzine, {to zna~i da motor, do postizanje te brzine, mora radititi u otvorenoj petlji sa pove}anom vrijedno}u amplitude struje. Postoje sistemi [87] koji, na osnovu matemati~kog modela SRM-a, vr{e simulaciju u paraleli sa radom motora. Pore|enjem stvarne i simulirane struje dobijaju se precizne informacije o polo`aju i brzini. Ovakvi sistemi se mogu koristiti jedino pri malim brzinama zbog zahtjeva za ra~unanjem u realnom vremenu. Za utvr|ivanje polo`aja rotora u novije vrijeme je prisutno kori{enje u~enja magnetiziraju}ih krivih SRM-a, kao npr. u radu [37] gdje se prethodno snima fluks - struja zavisnost za usagla{enu poziciju, pa se procjenom vrijednosti fluksa i mjerjenjem struje dobija informacija za usagla{eni

polo`aj, dok se u radu [38] prikupljanjem podataka i treniranjem vje{ta-ke neuralne mre`e formira mapa zavisnosti $\theta=f(\Psi, t)$.

4.4. Primjeri industrijske realizacije SRM kontrolera

Za ve}inu aplikacija kontrolni pogoni SRM-a dovoljno su prosti da bi se mogli ugraditi u mikroprocesore i mikrokontrolere op{tih namjena [35], [88]. Ipak, razvijeno je nekoliko posebnih integralnih kola radi pojednostavljenja prilikom projektovanja kontrolnog sistema SRM-a.

U radu [89] predstavljen je ~ip za kontrolisanje VRSM-a (primjenljivo i na SRM) koji ima u sebi ugra|en i algoritam za indirektno utvr |ivanje polo`aja rotora na bazi mjerenja vremena uspona ili pada struje u "chopping" intervalu. Kada to vrijeme postane manje od unaprijed postavljenog praga donosi se odluka o uklju~enu slede}e faze. Mana ovog kola je fiksni komutacioni ugao, {to onemogu}ava ostvarenje prednja~enja ugla uklju~enja pri ve}im brzinama.

Integralno kolo LMB1008 [90] sadr`i svu logiku za kontrolu trofaznog SRM-a uklju~uju}i i komutaciju faza i kontrolu brzine. Ovaj ~ip primjenjuje naponsku PWM rutinu sa povratnom spregom po brzini radi postizanja precizne kontrole brzine. ^ip radi sa tri diskretna senzora pozicije i ima odre|ene mogu}nosti pomjeranja prekida-kih uglova pri ve}im brzinama. U ~ipu je, tako|e, ugra|en komparator koji obezbje|uje prekostrujnu za{titu.

"Texas instruments" je razvio seriju DSP (*Digital Signal Processing*) kontrolera od kojih je familija TMS320C24x posebno razvijena za digitalnu kontrolu motora, a kontroler TMS320C240 naro~ito je pogodan za ostvarenje kontrole SRM-a sa samo jednim ~ipom [91]. Kori{}enjem DSP kontrolera mogu}e je posti}i visoku efikasnost, dobro dinami-ko pona{anje, velike brzine i nizak nivo akusti-kog {uma, a tako|e je mogu}e primijeniti neki od algoritama kontrole bez dava-a polo`aja.


4.5. Topologije pogonskih pretvara-a za kontrolu SRM-a

Zbog toga {to struja kroz fazu proti-e samo u jednom smjeru, kao i zbog me|usobne elektri-ne izolovanosti faza, mogu}e je primijeniti vi{e razli-iti konfiguracija pogonskih pretvara-a. S obzirom da pogonski pretvara-i znatno uti-u na tro{kove izrade pogona sa SRM-om, veliki su napor u ulo`eni u cilju razvijanja {to prostije konfiguracije tj. konfiguracije sa minimalnim brojem poluprovodni-kih prekida-a. Na tro{kove izrade pretvara-a znatno uti-u ukupne volt-ampereske (VA) karakteristike poluprovodni-kih prekida-a, broj prekida-a u gornjem dijelu mosta, nivo prisutnosti pasivnih komponenti, postojanje snaber kola (*snubbers*), senzora, kao i ukupan broj komponenti u sistemu. Pri projektovanju pretvara-a tako|e je potrebno voditi ra~una o pouzdanosti i kontrolnoj fleksibilnosti. Tako, ako se `eli

da sistem koristi pretvarač sa ograničenom kontrolnom fleksibilnošću najčešće je, za datu aplikaciju, neophodno izvršiti predimensionisanje motora i invertora. [to se tiče pouzdanosti, zbog konstrukcionih osobina motora i načina pobrivanja faza, pretvarači su u velikoj mjeri tolerantni na pogrešna stanja na komponentama ili u fazi motora [18], [19]. Ipak, pretvarači sa redukovanim brojem prekidača su znatno manje tolerantni u pogledu pogrešnih stanja, {to je i razumljivo pošto imaju manje mogučnosti u izolaciji neregularnih stanja. Najčešće korištene konfiguracije pretvarača su [9], [14], [92]: klasični pretvarač, bifilarni pretvarač, pretvarač sa kondenzatorom sa srednjom tankom, Millerovo kolo, C-dump pretvarač, Soodov pretvarač i buck-boost pretvarač.

4.5.1. Klasični pretvarač

Klasični (mostni) pretvarač, prikazan na slici 4.6, je osnovni tip kola sa kojim se najčešće porede sve ostale konfiguracije. Mostno kolo koristi dva energetska prekidača po fazi motora i dvije diode koje vraćaju akumulisanu magnetsku energiju motora nazad u električno napajanje. U procesu magnetizacije uključuju se oba poluprovodnička prekidača, time se dovodi na krajeve faze napon napajanja U , {to doprinosi forsiranju struje kroz fazu. Kada je potrebno izvršiti demagnetizaciju tj. zaustaviti proticanje struje kroz fazu, neophodno je isključiti oba prekidača, tako da struja proti-e kroz diode, a napon na krajevima faze je $-U$. Kada se teli postiže sporije opadanje struje (ranije pomenuta meka strujna regulacija) potrebno je jedan prekidač isključiti tako da struja cirkuliše kroz drugi prekidač i jednu od dioda, time se ostvaruje približno nulti napon na fazi.



Slika 4.6. Klasični pretvarač za trofazni motor.


Klasični pretvarač ima nekoliko prednosti u odnosu na sva ostala kola. Najvažnija je ta {to dva prekidača po fazi omogućavaju kompletну kontrolu faza u bilo kom trenutku, bez obzira na stanje u ostalim fazama. Ova osobina je narođito važna kada se primjenjuje preklapanje u periodenu fazu radi povećane proizvodnje momenta. Druga važna pogodnost ovog kola je {to, zahvaljujući sposobnosti da obezbijedi slobodno proticanje struje kroz fazu za vrijeme PWM rutine, omogućava smanjenje prekidačkih gubitaka i talasne struje kroz kondenzator, a i dalje zadržava mogućnost brzog zaustavljanja struje kroz fazu na kraju impulsa. Takođe, mnoge {eme za indirektno određivanje položaja rotora zahtijevaju, u cilju ostvarenja maksimalnih performansi motora, kontrolnu fleksibilnost koju posjeduje ovaj pretvarač. Poluprovodnički prekidači kod klasičnog pretvarača dojavljaju najmanji mogući stres u pogledu napona i struje,

{to dopu{ta da se koriste prekida-i sa minimalnim karakteristikama za datu snagu pretvara-a. Totalne volt-amperske (VA) karakteristike N faznog pretvara-a iznose $2NVI$. Klasi-ni pretvara- je, tako | e, najtolerantniji od svih poznatih konfiguracija u pogledu pogre{nih stanja. Totalna nezavisnost faza i dva prekida-a po fazi motora obezbje| uju da pogon mo`e nastaviti sa radom (sa smanjenim performansama) u slu~aju pogre{nog stanja bilo koje komponente ili faze motora.

Klasi-ni pretvara- posjeduje i odre|en broj nedostataka. Osnovni nedostatak je {to posjeduje dva prekida-a po fazi motora, zajedno sa njihovim okidnim kolima. U pogonima sa ve}im vrijednostima napona napajanja mora se vr{iti galvansko razdvajanje gornjih prekida-a od kontrolne logike primjenom opto izolacije, impulsnih transformatora ili visokonaponskih integrisanih kola, {to doprinosi uslo`njavanju pogona.

4.5.2. Pretvara- za motor sa bifilarnim namotajima

[ema ovog pretvara-a prikazana je na slici 4.7. On sadr`i samo jedan prekida- po fazi i mo`e se upotrijebiti u slu~aju kada su faze motora sa-injene od dva, bifilarno namotana, namotaja. U procesu magnetizacije prekida- je uklju-en tako da se na fazu dovodi napon napajanja, prouzrokuju|i struju u njoj. Kada se `eli izvr{iti demagnetizacija isklju-uje se prekida-, pa vrijednost struje u glavnom namotaju pada na nulu, dok se akumulisana energija vra}a izvoru kroz pomo}ni namotaj i diodu. Odnos navojaka glavnog i pomo}nog (bifilarnog) namotaja naj-e{}e je 1:1, mada je mogu}e koristiti i druga-iji odnos kada su magnetiziraju|i i demagnetiziraju|i naponi razli~itog nivoa.




Slika 4.7. Pretvara- za trofazni SRM sa bifilarnim namotajima.

Prednosti ovakvog pogona su {to pretvara- sadr`i samo jedan prekida- po fazi motora, kao i to {to nema potrebe za galvanskim razdvajanjem kontrolne logike od visokog napona. Primarni nedostatak ove konfiguracije je {to kori{}enje bifilarnih namotaja rezultira ve}im gubicima u motoru, pri ~emu se, u odre|enim slu~ajevima, zna~ajno smanjuje efikasnost sistema [93]. Poluprovodni-ki prekida-i moraju biti takvi da podnose struju $1/I$ i napon ne{to vi{i od $2\cdot V$ (zbog neidealne magnetne uparenosti bifilarnih namotaja), pa su totalne volt-amperkse karakteristike pribli`no $2NVI$ tj. iste kao kod klasi-nog pretvara-a. Dodatni nedostatak ovog kola je {to se jedan kraj napajanja direktno ve`e za faze motora, tako da u slu~aju kratkog spoja mo`e do}i do totalnog uni{tenja sistema.

4.5.3. Pretvara~ sa "split" kondenzatorom

Pretvara~ sa "split" kondenzatorom, prikazan na slici 4.8, predstavlja jo{ jedan pretvara~ sa samo jednim poluprovodni~kim prekida~em po fazi motora. Magnetizacija faze se vr{i tako {to se aktivira prekida~ koji je u seriji sa njom, tako da se na fazu dovodi napon $V/2$. Strujno kolo se zatvara kroz fazu i kroz kondenzator koji je u paralelnoj vezi sa njom. Kada se prekida~ isklju~i struja kroz fazu nastavlja da proti-e, ali se sada strujni krug zatvara kroz drugi kondenzator i diodu, pa sada napon na fazi, s obzirom da je napon u zajedni~koj ta~ki kondenzatora $V/2$, iznosi $-V/2$. Maksimalni napon na prekida~ima je V . Imaju}i u vidu da je magnetiziraju}i napon na krajevima faza $V/2$, za ostvarivanje iste momenat-brzina karakteristike u pore|enu sa drugim pretvara~ima, neophodno je da struja dosti~e vrijednost $2/I$ i da faze imaju dva puta manji broj navojaka. Odavde slijedi da ukupne VA karakteristike pretvara~a iznose $N\cdot V/2 \cdot I = 2NVI$.




Slika 4.8. Pretvara~ sa "split" kondenzatorom (trofazni).

Nasuprot prednosti u malom broju prekida~a pretvara~ sa "split" kondenzatorom ima niz nedostataka. Kao prvo, ovaj pretvara~ se mo`e koristiti samo za napajanje motora sa parnim brojem faza. Struja u namotajima mora biti dobro izbalansirana da bi se izbjeglo pove}anje ili smanjenje napona u zajedni~koj ta~ki kondenzatora. Tako|e, s obzirom da se struja faza uvek zatvara kroz kondenzatore, postoji problem upotrebe kondenzatora sa visokim karakteristikama u pogledu talasnosti struje. Jo{ jedan nedostatak ove konfiguracije je {to ne podr`ava kori{jenje meke naponske PWM-e, kao ni meke strujne regulacije.

4.5.4. Miller-ovo kolo

Miller-ovo kolo [94], prikazano na slici 4.9, koristi $N+1$ poluprovodni~ki prekida~ za N fazni motor. Pobu|ivanje faze se vr{i aktiviranjem prekida~a u seriji sa fazom i "zajedni~kim" prekida~em vezanim za pozitivni pol izvora. Ova konfiguracija podr`ava tvrdnu i meku strujnu regulaciju ili naponsku PWM-u. Tako, ako se samo jedan prekida~ isklju~i, struja nastavlja slobodno da proti-e kroz drugi prekida~ i diodu, a ako se oba prekida~a isklju~e struja se preko dioda vra}a u izvor (demagnetizacija), pa je napon na fazi $-V$. Totalne VA karakteristike ovog pretvara~a su $(N+1) \cdot VI$ {to je manje nego kod drugih pretvara~a. Ipak, sa termalne ta~ke gledi{ta gubici u ovom pretvara~u su identi~ni kao kod ostalih pretvara~a.

Razlog le` i u tome {to gornji prekida~ kontinualno provodi struju, dok ostali imaju pribli~no faktor popunjeno{tosti $1/N$. Zbog toga je potrebno obezbijediti da gornji prekida~ bude sna~niji ili da se obezbijedi njegovo bolje hla|enje, s obzirom da su gubici u njemu N puta ve}i u odnosu na druge prekida-e. Ista diskusija va`i i za diodu u donjem dijelu pretvara-a.




Slika 4.9. Miller-ovo kolo.

Miller-ovo kolo je pogodno za aplikacije gdje nema preklapanja u provo|enu fazu. Ovo kolo pored prednosti {to ima samo $N+1$ prekida~, ima prednost {to je samo na jednom prekida-u potrebno galvanski razdvajati okidno kolo (u slu~aju vi{ih napona). S druge strane, osnovni nedostatak ovog pretvara-a je {to ne obezbje|uje punu nezavisnost kontrole svih faza. Ako dva namotaja provode istovremeno (preklapanje u provo|enu faza), {to je neophodno za dobijanje dobrih performansi motora pri ve}im brzinama, nemogu}e je istovremeno dovesti na jednu fazu pozitivan, a na drugu negativan napon. Zbog toga su performanse ovog kola u re`imu visokih brzina ograni~ene. Tako|e, ovo kolo ima malu tolerantnost na pogre}na stanja, po{to neispravnost bilo koje komponente rezultira u zna-ajnom smanjenju performansi pogona.

4.5.5. C-dump pretvara-

U *C-dump* pretvara-u [15], prikazanom na slici 4.10, koristi se jedan prekida~ po fazi motora, uz dodatni prekida~, kondenzator i kalem koji slu`e za vra}janje akumulisane magnetske energije nazad u jednosmjerni izvor. Po principu rada kolo je sli-no bifilarnom pretvara-u, s tom razlikom {to se akumulisana magnetska energija ne vra}a pomo}u bifilarnog namotaja, ve} se vra}a uz pomo} dodatnog kondenzatora, prekida-a, diode i kalema. Napon na kondenzatoru ima ve}u vrijednost od napona napajanja, a njegov nivo se kontroli{e aktiviranjem dodatnog prekida-a, tako da se vi{ak energije, preko kalema, vra}a izvoru.


U pore|enu sa klasi-nim pretvara-em *C-dump* kolo koristi manji broj prekida-a ($N+1$) od kojih je samo za jedan, eventualno, potrebno vr{iti galvansko razdvajanje okidnog kola. Pozitivna osobina ovog kola je i {to, za razliku npr. od Miller-ovog kola, ima sposobnost rada u uslovima preklapanja ugla provo|enja faza. Totalne VA karakteristike ovog kola zavise od veli-ine napona V_c na kondenzatoru i struje I_{chop} kroz dodatni tranzistor. Totalne VA karakteristike za dati napon V_c iznose: $N \cdot V_c \cdot I + V_c \cdot I_{chop}$. S obzirom da se napon V_c naj-e{}je izabira u opsegu 1.5 do 2· V mo`e se re}i da su totalne VA karakteristike pribli~no $2N \cdot V \cdot I$.

Slika 4.10. *C-dump* pretvara~.

Kondenzator u *C-dump* kolu je izlo`en znatnom optere}enju u vidu talasne struje, {to je naro~ito izra`eno kada se radi o generatorskom sistemu ili sistemu koji radi u sva ~etiri kvadranta. Kroz ovaj kondenzator i kalem javljaju se dodatni gubici koji nijesu prisutni kod ostalih konfiguracija, {to ~ini *C-dump* kolo manje efikasnim od drugih. Tako|e, zbog dijela kola koje slu`i za vra}anje energije izvora, ovaj pretvara~ je manje pouzdan, jer kvarovi na kondenzatoru, dodatnom prekida-u ili kalemu dovode do totalnog kvara sistema.

4.5.6. Buck boost pretvara~

Buck-boost pretvara~, prikazan na slici 4.11, je jo{ jedan pretvara~ sa $(N+1)$ -nim poluprovodni~kim prekida~em. On nudi dodatnu fleksibilnost u kontroli motora, jer su podijeljeni magnetiziraju}i V_{c2} i demagnetiziraju}i V_{c1} napon. Magnetizacija se vr{i kada se uklju~i prekida~ koji je na red sa fazom, a kada je prekida~ isklju~en nastaje proces demagnetizacije. Napon na kondenzatoru C_1 pode{ava se pomo}u prekida~a u gornjem dijelu kola, induktivnosti i diode u vidu *buck-boost* opera.

Slika 4.11. *Buck-boost* pretvara~.


Glavne prednosti *buck-boost* pretvara~a su {to dozvoljava fleksibilnost u kontroli, postoji mogu}nost pode{avanja magnetiziraju}eg napona V_{c2} , ~ime se izbjegava upotreba PWM kontrole na donjim prekida~ima i nezavisnost u kontroli faza. Mane su mu pove}ane totalne VA karakteristike (za $V_{c1}=V_{c2}=V$ najmanje

$2 \cdot (N+1) \cdot V/I$), neophodnost da ulazna snaga cirkuli{e kroz ~oper, kao i veliki broj pasivnih komponenti.

4.5.7. Sood-ov pretvara~

Osnovna karakteristika Sood-ovog pretvara-a [95], prikazanog na slici 4.12, je eliminacija ulaznog LC filtra. Iako je ovo kolo veoma sli-no C-dump i buck-boost pretvara-ima, princip rada je potpuno druga-iji. Magnetizaciju je mogu}e vr{iti uklju-enjem prekida-a na red sa fazom, u kojem slu-aju je magnetiziraju}i napon jednak trenutnoj vrijednosti nefiltriranog ispravljenog napona V_r . Tako|e, magnetizaciju je mogu}e vr{iti kada se uklju-i istovremeno i pomo}ni prekida-, u kojem slu-aju je napon na fazi jednak naponu na kondenzatoru V_c ($V_c > V_r$). Ako je $V_c < V_r$ magnetizacija se vr{i kao u prethodnom slu-aju sa naponom V_r . Kada je uklju-en samo dodatni tranzistor formira se kontura sa slobodnom cirkulacijom struje. Ako su prekida-i isklju-eni akumulisana magnetna energija se prebacuje u kondenzator, pri ~emu je demagnetiziraju}i napon $-V_c$. Tipi-na minimalna vrijednost napona V_c je [14]: $V_{cmin}=2.27V$, gdje je V amplituda ulaznog napona. Zbog toga je minimalna totalna VA karakteristika u idealnom slu-aju $2.27 \cdot (N+1) \cdot I / V$.

Glavne prednosti Sood-ovog pretvara-a su {to obezbje|uje minimalan broj komponenti i {to omogu}ava primjenu meke i tvrde regulacije u kontroli. Mane su mu: visoke VA karakteristike, magnetizacija ne mo`e biti vr{ena naponom V_c za vrijeme cijelog ugla provo|enja i postojanje problema vezanih za vi{e harmonike.



Slika 4.12. Sood-ov pretvara-

4.6. Zaklju-ak

U ovoj glavi pokazano je da karakteristike SRM pogona ne zavise samo od karakteristika motora, ve} pogon predstavlja neraskidivu vezu izme|u motora, topologije pogonskog pretvara-a i strategije upravljanja. S obzirom na intenzivan razvoj elektronike u poslednjih nekoliko decenija, razumljivo je da se potencijal SRM-a tek u novije vrijeme zna-ajnije po-inje iskor{}avati.

U glavi su opisani osnovni algoritmi upravljanja radom SRM-a. Pokazano je da je za uspješno upravljanje neophodno precizno utvrditi vrijednosti kontrolnih parametara (ugao uključenja θ_u , ugao isključenja θ_{is} i, u rečimu ispod osnovne brzine, referentna struja I_{ref}) u funkciji brzine i, eventualno, zahtijevane vrijednosti elektromagnetskog momenta. Pored toga, da bi se kontrola uspješno primijenila neophodno je posjedovanje informacije o položaju rotora, što zahtijeva postojanje odgovarajućeg senzora pozicije. Zbog toga se učuju značajni naporci ka eliminisanju potrebe za senzorom primjenom raznih tehnika koje već daju značajne rezultate.

Efikasnost kontrole zavisi i od topologije pogonskog pretvarača tj. od fleksibilnosti koju on omogućava u procesu upravljanja. U ovom poglavlju opisane su najvažnije topologije pretvarača i spomenute njihove najvažnije pozitivne i negativne osobine, a takođe date i njihove približne VA karakteristike. Sve spomenute topologije nalaze svoju primjenu, a odluka o tome koji će se pretvarač primijeniti u određenom SRM pogonu zavisi od tipa konkretnе aplikacije. Do danas je, ipak, najviše zastupljen klasični pretvarač.

5. Mogu}nosti pro{irenja opsega konstantne snage pogona sa SRM-om primjenom nesimetri-ne konfiguracije

U ovoj glavi izlo`ena su dosada{nja saznanja o vezi izme|u vrste konstrukcije SRM-a i izlaznih karakteristika pogona. Uz pomo} tih saznanja, uo~ene su dvije osnovne konfiguracije nesimetri-nog motora koje mogu obezbijediti {irok opseg konstantne snage.

5.1. Potreba za {irokim opsegom konstantne snage

Potreba za kori{jenjem elektri-nog pogona koji razvija konstantnu snagu u {irokom dijapazonu brzina javlja se u velikom broju razli-itih primjena. Najtipi-niji primjer potrebe za ovakvim pogonom je u oblasti elektri-ne vu-e. Tako, na primjer, kod drumskih vozila potrebno je obezbijediti {irok opseg konstantne snage, kako bi se omogu}ilo postizanje potrebnih brzina i ubrzanja, a da se pri tom izbjegne upotreba vi{estepenih mehani-kih prenosnika. Motori sa unutra{njim sagorijevanjem, u tom smislu, imaju lo{e karakteristike, pa se, kao alternativa, name}e upotreba pogodnog elektri-nog, odnosno hibridnog pogona. Drugi primjer potrebe za {irokim opsegom konstantne snage tj. {irokim opsegom brzina je kod ure|aja u doma}instvu, kao {to su mikser, usisiva~ ili ve{ ma{ina sa brzim centrifugiranjem koja omogu}ava su{enje ve{a.

Pogon sa SRM-om je veoma pogodan za upotrebu gdje se javljaju zahtjevi za velikim opsegom brzina. SRM je jednostavne i robustne konstrukcije, a njegov rotor, napravljen od `eljeza i bez namotaja, ima mali moment inercije i dozvoljava veliku brzinu obrtanja bez bojazni od raspadanja. Pa`ljivim projektovanjem motora i energetskog pretvara-a mogu}e je, uz odgovaraju}u optimizovanu kontrolu, posti}i {irok opseg konstantne snage pogona sa SRM-om, odnosno obezbijediti {irok dijapazon brzina bez upotrebe prenosnika. Kako je pokazano u [17] optimizacijom kontrole mogu}e je posti}i ~ak ne{to ve}u snagu (teorijski i do 40%) u oblasti iznad osnovne brzine ω_0 (slika 4.1). Jedna od prednosti SRM-a je, tako|e, {to mo`e podnijeti velika kratkotrajna preoptere}enja, {to je npr. u pogledu vu-e izuzetno zna-ajno.

5.2. Veza izme|u konstrukcije SRM-a i njegovih izlaznih karakteristika

Kakva }e biti konstrukcija SRM-a zavisi od potreba aplikacije za koju je on namijenjen. Specifikacija u procesu projektovanja sastoji se od zahtjeva (npr. potrebni moment, brzina i dr.) i ograni-enja (npr. napon napajanja, dimenzije motora, porast temperature). Proces projektovanja ~ini utvr|ivanje parametara koji definisu motor i kontroler, uklju-uju}i specifikaciju materijala i proces izrade. Specifikacija ponekad uklju-uje zahtjeve u pogledu dimenzija (spolja{nje

dimenzijs) motora, ali i kada to nije slu~aj jedan od prvih zadataka prilikom projektovanja je po~etno utvr|ivanje spolja{njih dimenzija SRM-a. Kada su poznate spolja{nje dimenzije (gabarieti) motora, utvr|ivanje unutra{njih dimenzija se vr{i na osnovu uobi~ajenih proporcija.

Posle po~etnog dimenzionisanja slijedi proces pode{avanja tj. optimizacija jednog po jednog parametra motora ~ime se zna~ajno pobolj{avaju performanse i kvalitet. U procesu pode{avanja neophodno je koristiti podr{ku odgovaraju}eg kompjuterskog softvera, vr{iti testiranje na prototipu, kao i koristiti dosada{nje akumulirano iskustvo.

Konfiguracija motora. U sklopu utvr|ivanja unutra{njih dimenzija motora potrebno je prvo utvrditi konfiguraciju motora, ta{nije, broj polova i faza. Koja }e se konfiguracija motora koristiti zavisi od postavljenih zahtjeva. Naime, motori sa ve}im brojem pari polova mogu razviti relativno ve}i momenat i imaju manje pulsacije momenta, dok su motori sa manjim brojem pari polova pogodniji u slu~aju kada se zahtijevaju velike brzine. Motori sa ve}im brojem pari polova imaju manji fluks kroz polove, ali imaju mogu}nost aktiviranja vi{e faza istovremeno {to omogu}ava razvijanje ve}eg momenta, kao i, uz odgovaraju}u kontrolu, minimalnu talasnost momenta. S druge strane, motori sa manjim brojem polova imaju znatno ve}i odnos maksimalne i minimalne induktivnosti, kao i znatno du`u oblast sa niskim vrijednostima induktivnosti faze, {to zna~ajno pove}ava prostor za pomjeranje ugla provo|enja, a time i opseg konstantne snage. Motori sa manjim brojem polova, tako|e, rade na ni`oj u-estanosti, {to zna-i da imaju manje gubitke u magnetnom kolu kao i manje zahtjeve u pogledu brzine prekida-kih elemenata.

U radu [17] pore|ene su osobine ~etvorofazne 8/6 i trofazne 6/4 konfiguracije motora kao dva najpovoljnija kandidata za vozila na elektri~ni ili hibridni pogon. Utvr|eno je da 6/4 motor ima ve}i opseg konstantne snage, a tako|e da mo`e podnijeti ve}e kratkotrajno preoptere}enje. S druge strane, 8/6 motor razvija ve}i momenat i snagu (za iste spolja{nje dimenzije), a tako|e ima ve}i stepen iskori{tenja i faktor snage. Faktor snage λ kod SRM-a se, pri tom, definije kao odnos snage na osovini motora i efektivne vrijednosti volt-ampereske karakteristike tj.

$$\lambda = \text{snaga na osovini motora} / \text{efektivna VA karakteristika}$$

U Tabeli 5.1 dati su rezultati [17] pore|enja nekoliko konstrukcija SRM-a, istih spolja{njih dimenzija, u pogledu ubrzanja, snage i VA karakteristika. Radi pore|enja date su potrebne snage i VA karakteristika konkuren~skih motora za postizanje istog ubrzanja (IM-indukcioni motor, BLDC - jednosmjerni motor bez ~etkica). Iz Tabele 5.1 vidi se da je SRM superiorniji od IM i BLDC motora. Tako|e, mo`e se vidjeti da 8/6 motor u odnosu na 6/4 motor razvija ve}u snagu i, kao posledica razvijanja ve}eg momenta, posti`e bolja ubrzanja.

Tabela 5.1.(a) Pore}enje nekoliko SRM konstrukcija namijenjenih za vozila na elektri-ni pogon i odgovaraju}e potrebne karakteristike IM i BLDC motora za postizanje istog ubrzanja.(b) Konfiguracija, ugao pola rotora i ugao pola statora za 10 konstrukcija SRM-a koji imaju iste spolja{nje dimenzije.

(a)

Oznaka konstrukcije SRM-a	Vrijeme ubrzanja od 0 do 100km/h (s)	Snaga SRM-a (KW)	KVA potrebe SRM-a	Snaga IM-a (KW)	KVA potrebe IM-a	Snaga BLDC-a (KW)	KVA potrebe BLCD-a
1	13	42.1	69.8	57.88	72.35	75.5	83.9
2	13.25	42.56	69.86	56.9	71.13	74.43	82.7
3	13.48	42.61	69.9	56	70	73.27	81.41
4	13.58	45.88	69.85	55.68	69.6	72.78	80.86
5	13.85	39.1	64.76	54.7	68.38	71.46	79.4
6	14.78	34.6	59.35	51.68	64.6	67.39	74.88
7	14.1	38.98	64.68	53.85	67.3	70.34	78.15
8	15.01	35.38	59.32	50.1	62.6	66.4	73.77
9	10.1	68.12	101.4	72.7	90.88	95.67	106.3
10	8.74	69.95	109.3	83.04	103.8	109.6	121.8

(b)

Konstrukcija SRM-a	Konfiguracija SRM-a	Ugao pola rotora (°)	Ugao pola statora (°)	Visina pola rotora h_r
1	6/4	30.31	30.31	h_{r1}
2	6/4	31.5	30.31	$h_{r2} = h_{r1}$
3	6/4	34	30.31	$h_{r3} = h_{r1}$
4	6/4	36	30.31	$h_{r4} = h_{r1}$
5	6/4	31.5	30.31	$h_{r5} = 1.1 \cdot h_{r1}$
6	6/4	31.5	30.31	$h_{r6} = 1.2 \cdot h_{r1}$
7	6/4	34	30.31	$h_{r7} = 1.1 \cdot h_{r1}$
8	6/4	34	30.31	$h_{r8} = 1.2 \cdot h_{r1}$
9	8/6	23	21	h_{r9}
10	8/6	21	19	$h_{r10} = h_{r9}$

Dimenzionisanje rotora i izlazna jedna~ina. Projektovanje elektri-nog motora tradicionalno po-inje sa izlaznom jedna~inom koja kod SRM-a, u najjednostavnijoj formi, ima oblik:

$$M = K D_r^2 L_{stk}, \quad (5.1)$$

gdje je K konstanta, a D_r i L_{stk} pre~nik rotora i aksijalna du`ina magnetnog kola, respektivno. Koeficijent K proporcionalan je proizvodu magnetomotorne sile i srednje vrijednosti magnetnog polja, {to je detaljno opisano u literaturi [9], [16]. Tipi~ne vrijednosti koeficijenta K , za razli~ite tipove primjena, date su u Tabeli 5.2.

Pored ovih, u Tabeli 5.2, date su i odgovarajuće tipične vrijednosti za momenat po jedinici zapremine TRV . Ovaj koeficijent se, takođe, veoma jesto koristi, a definije se kao:

$$TRV = \frac{M}{\pi D_r^2 L_{stk} / 4}. \quad (5.2)$$

Na osnovu (5.1) i (5.2) veza između koeficijenata K i TRV data je kao:

$$TRV = \frac{4}{\pi} K. \quad (5.3)$$

Tabela 5.2. Tipične vrijednosti koeficijenta izlaza (K) i momenta po jedinici zapremine rotora (TRV).

	K (kNm/m ³)	TRV (kNm/m ³)
Mali totalno zatvoreni motori	1.2 - 5.5	1.5 - 7
Integralni industrijski motori	5.5 - 25	7 - 30
Servomotori visokih performansi	12 - 40	15 - 50
Male u vazdušnim letilicama	25 - 60	30 - 75
Velike male hlađene tehnologije	80 - 200	100 - 250

Spoljašnje dimenzije motora. Spoljašnje dimenzije motora –ine spoljašnji prenik statorovih limova D_s i aksijalna dužina L_e koja pored aksijalne dužine magnetnog kola L_{stk} uzima u obzir i najisturenije krajeve namotaja. Zapremina valjka definisanog prenikom D_s i dužinom L_e –ini bruto elektromagnetsku zapreminu, dok zapremina valjka definisana parametrima D_s i L_{stk} –ini neto elektromagnetsku zapreminu.

Spoljašnje dimenzije motora, u slučaju kada nijesu specificirane, moguće je približno utvrditi na osnovu parametara D_r i L_{stk} . Naime, u početnoj fazi projektovanja motora, najčešće se prepostavlja tipičan odnos $L_{stk} / D_r = 1$, tako da se, uz zadati momenat i prepostavljenu vrijednost koeficijenta K , na osnovu jednchine (5.1) dobijaju vrijednosti D_r i L_{stk} . Vrijednost za D_s se zatim dobija takođe na osnovu tipičnog odnosa D_r / D_s . Ovaj odnos se može kretati u širokom opsegu od 0.4 do 0.7, ali za najveći broj konstrukcija iznosi od 0.5 do 0.55. On zavisi od broja polova rotora i statora, kao i od radnih zahtjeva. Po pravilu, što je veći broj polova, veći je odnos D_r / D_s . Dužina L_e se približno dobija kao:

$$L_e \approx L_{stk} + 2.4 t_s, \quad (5.4)$$

gdje je t_s –irina pola statora.

Odnos D_r / D_s je jedan od glavnih faktora koji je potrebno pažljivo odrediti prilikom projektovanja motora, jer njegove male varijacije mogu znatno uticati na

karakteristike motora. U literaturi [33] je pokazano da srednji momenat raste sa porastom ovog odnosa pri razli~itim vrijednostima magnetomotorne sile. S druge strane, maksimalni odnos izme|u srednjeg momenta i omskih gubitaka pojavljuje se u dijapazonu $0.42 < D_r/D_s < 0.50$ (sve je ranije za 6/4 motor za slu~aj kada je odnos {irine pola i polnog koraka $t/\lambda = 0.35$). Kako se prostor za namotaje mijenja u zavisnosti od odnosa D_r/D_s analizirano je razvijanje momenta i odnosa momenat / omski gubici u zavisnosti od D_r/D_s pri konstantnoj gustini struje i pri konstantnim omskim gubicima. Na osnovu ovih kriterijuma utvr|eno je da je optimalni odnos D_r/D_s izme|u 0.57 i 0.63, kao i da postoje veoma male promjene optimalne vrijednosti u zavisnosti od radnog re`ima.

Du`ina vazdu{nog procjepa. Vazdu{ni procjep kod SRM-a mora biti uniforman da bi se balansirale struje faza i minimizirala akusti~na buka. Tako|e, potrebno je da vazdu{ni procjep bude {to manji, kako bi se maksimizirao specifi~ni momenat i minimizirale volt-ampereske potrebe u kontroleru. Fizi~ki, minimalno je mogu}e posti}i debljinu procjepa oko 0.1mm. Mada je ova vrijednost regularna kod kora~nih motora, ovako mali vazdu{ni procjep susrije}e se samo kod specijalnih izvedbi SRM-a.

Kod ve}ine SR motora veli~ina procjepa, za slu~aj kada je odnos $L_{stk}/D_r = 1$, naj-e{je iznosi oko 0.5% pre~nika rotora. Sa pove}anjem ovog odnosa proporcionalno raste i veli~ina vazdu{nog procjepa.

Uglovi polova rotora i statora. Ugao pola statora β_s i ugao pola rotora β_r podle` u ograni~enjima datim jedna~inama (2.3) i (2.4) iz poglavlja 2.2. Pored toga, naj-e{je se uzima $\beta_r > \beta_s$, {to je razumljivo s obzirom da se te`i da prostor za namotaje bude {to je mogu}e ve}i.

Jedna~ina (2.3) ukazuje na minimalne mogu}e vrijednosti uglova β_s i β_r u idealizovanom slu~aju kada se uzima u obzir da se momenat produkuje samo od momenta kada po~inje fizi~ko preklapanje polova rotora i statora, pa do momenta kada pol rotora u potpunosti natkrije pol statora ($\beta_r > \beta_s$). Me|utim, kod realnog motora pozitivan momenat, mada znatno ni`i, javlja se i u ostalim pozicijama rotora od neusagla{enog pa do usagla{enog polo`aja rotora. Zato se mogu sresti i izvedbe motora i sa ne{to manjim uglom npr. statora, mada je u tim slu~ajevima talasnost momenta znatno izra`ena, a tako|e se mo`e javiti problem pokretanja ma{ine.


Jedna~ina (2.4) obezbje|uje da za neusagla{eni polo`aj nema preklapanja polova statora i rotora, da bi se obezbijedila {to manja induktivnost za taj polo`aj. Na slici 5.1 trougao XYZ ukazuje na mogu}e kombinacije uglova β_s i β_r . Za naj-e{ji slu~aj kada je $\beta_s < \beta_r$ mogu}e kombinacije se svode na trougao XZW.

Analogne veli~ine uglovima β_s i β_r su {irina pola rotora t_r i {irina pola statora t_s , a mogu se izra~unati kao:

$$t_s = 2 (r_1 + \delta) \sin(\beta_s/2), \quad (5.5)$$

$$t_r = 2 r_1 \sin(\beta_r/2), \quad (5.6)$$

gdje je $r_1 = D_r/2$, a δ du`ina vazdu{nog procjepa.




Slika 5.1. Mogu}e vrijednosti uglova rotora i statora (idealizovano posmatrano).

Prilikom projektovanja motora utvr|ivanje uglova β_s i β_r je izuzetno va`no, jer njihovo variranje zna-ajno uti`e na performanse motora. U [17] je analizirano nekoliko varijacija 6/4 motora (konstrukcije 1, 2, 3 i 4 u Tabeli 5.1) koji se razlikuju jedino po {irini pola rotora. Analiziranjem ovih motora, pomo}u metode kona-nih elemenata, do{lo se do zaklju-ka da motori sa u`im polom rotora imaju {iri opseg konstantne snage, dok motori sa {irim polom rotora razvijaju ve}je vrijednosti momenta. Pokazano je da je, kod analiziranih motora, opseg konstantne snage od 4.7 (konstrukcija 4) do 5.7 (konstrukcija 1) puta ve}i od opsega konstantnog momenta. Iako se kod motora sa {irim plovima rotora razvija ve}i momenat iz Tabele 5.1 mo`e se vidjeti da su, u slu-aju vozila na elektri-ni pogon, bolja ubrzanja postignuta kod motora sa u`im polovima. Ovo je postignuto na ra-un toga {to se, optimalnom kontrolom, posti`e znatno ve}a snaga od snage pri osnovnoj brzini u {irokom dijelu opsega konstantne snage, a ovo pove}anje snage izra`enije je kod konfiguracija sa u`im polovima rotora (maksimalna postignuta snaga za konstrukciju 1 iz Tabele 5.1 je 40% vi{a od snage pri osnovnoj brzini). Ovakvo pove}anje snage je posledica znatno ve}eg faktora snage na brzinama iznad osnovne (ide i preko 0.8), tako da se ne prevazi{l}azi nominalna struja, ~ak se, iznad odre|ene brzine, maksimalna snaga posti`e pri struji manjoj od nominalne.

U [17] su analizirane i dvije 8/6 konfiguracije (konstrukcije 9 i 10 u Tabeli 5.1). Rezultati su bili u saglasnosti sa onim kod 6/4 motora. Tako, motor konstrukcije 9 koji ima {ire polove produkao je ve}i momenat. S druge strane, motor konstrukcije 10 ima opseg konstantne snage {irine 4.125, dok motor konstrukcije 9 svega 3.2 osnovne brzine ω_o , {to ukazuje na to da konfiguracije sa {irim polovima razvijaju ve}i momenat, ali imaju manji opseg konstantne snage.

U [33] analizirane su karakteristike 6/4 motora u zavisnosti od ovih uglova, ta~nije u zavisnosti odnosa t/λ (uzeto $t=t_r=t_s$ i $\lambda=\lambda_r$, gdje je λ_r polni korak rotora definisan na slici 5.2). Analiza je izvr{ena po vi{e kriterijuma, a zaklju~eno je da, zavisno od va`eg kriterijuma, optimalan odnos t/λ mo`e i}i od 0.27 do 0.43. U pogledu maksimizacije momenta pokazano je da je optimum odnosa t/λ od 0.42 do 0.47. Pokazano je da generalno sa pove}anjem magnetomotorne sile maksimalni momenat se dobija u u`em opsegu odnosa t/λ . Kada su uzeti u obzir rezultati dobijeni za konstantnu gustinu struje i konstantne omske gubitke dobijen je realisti~niji opseg vrijednosti t/λ od 0.33 do 0.40. S druge strane, optimalni odnos t/λ u pogledu maksimizacije odnosa momenat / omski gubici dobijen je u opsegu od 0.27 do 0.30. Tako | e je analizirana efikasnost motora u zavisnosti od t/λ i utvr|eno da se optimum posti`e u opsegu od 0.25 do 0.35. Kada su svi ovi kriterijumi uzeti u obzir do{lo se do optimalnog odnosa t/λ od 0.33 do 0.40 (ovo odgovara za npr. 6/4 konfiguraciju uglovima polova od 30 do 36 stepeni).



Slika 5.2. Definisanje polnog koraka rotora λ_r i statora λ_s .

Visina pola rotora. Visina pola rotora h_r odre|ena je jedna-inom:

$$h_r = r_1 - r_0 , \quad (5.7)$$

gdje je r_1 (ve}i) polupre~nik rotora, a r_0 manji polupre~nik rotora (ne uklju~uje polove). Da bi se obezbijedila dovoljno mala induktivnost za neusagla{eni polo`aj, neophodno je da visina h_r bude najmanje 20 do 30 puta ve}a od du`ine vazdu{nog procjepa δ [9], a koristan pokazatelj je da ova visina bude oko polovine {irine pola statora t_s , tj.

$$h_r = t_s / 2 . \quad (5.8)$$

Ekstremno pove}anje visine h_r ne}e doprinijeti znatnom smanjenju neusagla{ene induktivnosti (L_{un}), zbog toga {to sa pove}anjem visine pola rotora raste udio fluksa koji prolazi bo~no kroz polove rotora (a mali dio fluksa direktno prema jarmu rotora). S druge strane visina h_r je ograni~ena potrebom da debljina jarma rotora bude dovoljna da i pri maksimalnom fluksu ne do|e do zasi}enja, kao i potrebom da pre~nik osovine bude {to je mogu}e ve}i.

U radu [69] je pokazano da sa pove}anjem odnosa h/l_1 opada vrijednost neusagla{ene induktivnost, gdje je l_1 rastojanje izme| u ivica polova rotora i statora u neusagla{enom polo`aju. Me|utim, pokazano je da je optimalan odnos h/l_1 od 1.5 do 2, jer sa daljim pove}anjem ovog odnosa neznatno opada vrijednost neusagla{ene induktivnosti.

U radu [17] analizirane su karakteristike SRM-a za nekoliko varijacija visine pola rotora h_r (konstrukcije 2, 5 i 6, kao i konstrukcije 3, 7 i 8 u Tabeli 5.1). Pokazano je da se pove}anjem visine h_r smanjuje nominalna vrijednost momenta motora, ali se pove}ava opseg konstantne snage. Tako, motor sa naju`im polovima rotora i najve}om visinom h_r (konstrukcija 6) razvija najmanji momenat, ali posti`e najve}i opseg konstantne snage (7.75 osnovne brzine). Tako|e, ovaj motor ima najbolje karakteristike u pogledu kratkotrajnog preoptere}enja (preoptere}enje od skoro 7 puta ve}e od nominalne snage). Motor sa {irim polovima rotora i najmanjom visinom h_r (konstrukcija 3) razvija najve}i nominalni momenat, ali ima najmanji opseg konstantne snage (5.1-nu osnovnu brzinu).

Debljina jarma rotora. Debljina jarma rotora y_r trebalo bi da, kao {to je pomenuto, bude dovojlna da `eljezo ne ode u zasi}enje ni pri maksimalnom fluksu. S obzirom da se fluks kod SRM-a simetri-no dijeli u dva jednaka dijela kroz obije strane jarma, to je minimalna debljina jarma rotora $t_r/2$. Me|utim, naj-e{je se uzima 20-40% vi{a od toga [9] kako bi se obezbijedilo da i u slu~aju faznog preklapanja ne do|e do zasi}enja.

Debljina jarma statora. Debljina jarma statora y_s podle`e ograni~njima sli-no debljini y_r tj. potrebno je da bude zadovoljen uslov $y_s > t_r/2$. S obzirom na znatnu du`inu sekcijske jarma statora, posebno je va`no da debljina y_s bude 20-40% ve}a od $t_r/2$. Drugi razlog za pove}anje debljine y_s je maksimiziranje ~rstine statora, kako bi se uticaj radikalnih sila koje te`e ovalizaciji statora sveo na minimum, a time redukovao nivo buke u toku rada motora. S druge strane, pove}anje debljine y_s uti`e na smanjenje prostora za namotaje.

U radu [33] analizirane su karakteristike 6/4 motora u zavisnosti od odnosa $y_s/(t_r/2)$ za razne vrijednosti magnetomotorne sile. Kriterijum za optimizaciju je bila vrijednost momenta koju motor razvija, kao i odnos momenat / omski gubici. Utvr|eno je da je za 6/4 konfiguraciju optimalan odnos $y_s/(t_r/2)$ u opsegu od 1.1 do 1.3.

Visina pola statora. Razumljivo je da je potrebno da visina pola statora h_s bude {to ve}a, kako bi se obezbijedio {to je mogu}e ve}i prostor za namotaje kako bi se minimizirali omski gubici, a obezbijedila potrebna magnetomotorna sila. Ovo je naro-ito va`no kod totalno zatvorenih ma{ina.

Kada su utvr|ene ranije spomenute dimenzije D_r , D_s , δ i y_s , visina h_s je odre|ena jedna-inom:

$$h_s = (D_s - D_r - 2(\delta + y_s)) / 2. \quad (5.9)$$

Procjena broja navojaka. Gruba procjena broja navojaka po fazi motora N mo`e se utvrditi pretpostavljaju}i da, za neku specificiranu brzinu, ugao provo|enja ima odre|enu vrijednost θ_p . Ako nema ~opovanja struje pik obuhvatnog fluksa iznosi:

$$\Psi_m = U \theta_p / \omega, \quad (5.10)$$

gdje je U vrijednost jednosmjernog napona napajanja, a ω ugaona brzina. Pri punoj brzini fluks dosti`e vrijednost Ψ_m prije usagla{ene pozicije, tipi~no kada preklopjenost polova rotora i statora iznosi oko dvije tre}ine ugla pola statora. Pretpostavlja se da postoji dovoljna magnetomotorna sila Ni da, u tom trenutku, indukcija u polu statora dostigne vrijednost zasi}jenja B_s (tipi~no $B_s=1.7\text{T}$). Tada je:

$$\Psi_m = t_s L_{stk} B_s N. \quad (5.11)$$

Ako se uzme da ugao θ_p pribli`no iznosi $1/m$ (m -broj faza motora) od polnog koraka rotora ($2\pi/N_r$), onda se kombinovanjem jedna~ina (5.10) i (5.11) dobija:

$$N = U 2\pi / (\omega m N_r t_s L_{stk} B_s) = 60 U / (n m N_r t_s L_{stk} B_s). \quad (5.12)$$

Volt amperske potrebe. Pribli`ne volt-amperske (VA) karakteristike za ve}inu pretvara~a date su u poglavlju 4.5. Preciznije jedna~ine VA karakteristika mogu se na}i u [14]. Tipi~na vrijdenost VA karakteristike za SRM iznosi pribli`no kao i kod inducionog motora oko 10kVA/kW . VA karakteristike se naj-e{je ra~unaju na bazi maksimalnih struja i napona tranzistora (kao u poglavlju 4.5), ali se ponekad daju i efektivne VA karakteristike gdje se umjesto pika struje uzima efektivna vrijednost struje kroz tranzistore.

Ako se pretpostavi da su, za projektovani motor, utvr|ene sve dimenzije onda se mo`e analizirati uticaj ~eljene pune brzine na VA karakteristike. Ovo se mo`e vidjeti ako se jedna~ina (5.12) napi{e kao:

$$\omega = U 2\pi / (N m N_r t_s L_{stk} B_s). \quad (5.13)$$

Na osnovu (5.13) vidi se da karakteristike motora u pogledu brzine direktno zavise od vrijednosti jednosmjernog napona. Sa pove}anjem napona pove}ava se i brzina, ali, s obzirom na konstatacije iz poglavlja 4.5, to uti~e na pove}anje VA karakteristika. Tako|e, na osnovu (5.13) vidi se da smanjenje broja navojaka N uti~ne na pobolj{anje karakteristika motora u pogledu brzine. Ako se pretpostavi da se maksimalno Ni odr`ava konstantnim, onda smanjenje N uti~e na pove}anje struje, {to tako|e doprinosi pove}anju VA karakteristike.

5.3. Nesimetri-ni SRM pogoni {irokog opsega konstantne snage

Kao {to je pomenuto u poglavlju 5.1, istra`ivanja pokazuju da se, optimalnom kontrolom kod simetri-nog SRM pogona, mo`e posti}i da snaga motora zna~ajno poraste nakon osnovne brzine ω_o . Ovo zna-i da se opseg konstantne snage, na nivou snage pri osnovnoj brzini ω_o , mo`e ostvariti jedino na ra-un neiskori{jenja maksimalnih potencijala pogona u tom opsegu brzine. Iz tog saznanja proisteklo je i pitanje: da li je mogu}e projektovati takav nesimetri-ni SRM pogon koji }e, primjenom kontrole koja maksimizira njegovu izlaznu karakteristiku, prirodno imati opseg pribli`no konstantne snage, a da taj opseg bude {iri od opsega koji bi ostvarivao odgovaraju}i (referentni) simetri-ni pogon, pri istom nivou izlazne snage? Pri tome, podrazumijeva se da nesimetri-ni motor ima iste spolja{nje dimenzije kao i referentni simetri-ni, kao i da nesimetri-ni pretvara- ima iste maksimalne VA karakteristike kao i pretvara- referentnog simetri-nog pogona.

5.3.1. Konfiguracija sa nejednakim brojem navojaka po fazi motora

Iz jedna-ine (5.13) slijedi da pove}anje broja navojaka N po fazi motora uti-e na smanjenje maksimalne brzine, dok smanjenje broja navojaka uti-e na pove}anje maksimalne brzine SRM pogona. Pove}anje N ustvari uti-e na "sa`imanje" momenat - brzina ($M-\omega$) karakteristike, dok smanjenje N uti-e na "rastezanje" $M-\omega$ karakteristike motora. S druge strane, pove}anje broja navojaka N odra`ava se na smanjenje, a smanjenje N odra`ava se na pove}anje struje u fazama, {to direktno uti-e na smanjenje odnosno pove}anje VA karakteristike pretvara-a. Generalno uzev{i, ako se broj navojaka N referentnog motora pove}a (smanji) k puta, za toliko puta }e se "sa`eti" ("rastegnuti") $M-\omega$ karakteristika motora, ali }e se za isto toliko puta smanjiti (pove}ati) VA karakteristika pogonskog pretvara-a.

Ako se projektuje trofazni 6/4 SRM takav da jedna faza ima manji broj navojaka $N_1 < N$, a druge dvije ve}i broj navojaka $N_2 > N$ u odnosu na faze referentnog simetri-nog motora, njegova $M-\omega$ karakteristika razlikova}e se od $M-\omega$ karakteristike referentnog simetri-nog motora. Pri tome, smanjeni broj navojaka N_1 u jednoj fazi utica}e na pobolj{anje $M-\omega$ karakteristike, ali i na pove}anje VA karakteristike pretvara-a. S druge strane, pove}an broj navojaka N_2 kod dvije faze utica}e na br`e slabljenje $M-\omega$ karakteristike, ali i na smanjenje VA karakteristike pogonskog pretvara-a. Adekvatnim izborom N_1 i N_2 mogu}e je posti}i da VA karakteristika nesimetri-nog pretvara-a bude ista kao i VA karakteristika pretvara-a referentnog simetri-nog pogona. Tako, na primjer, u slu~aju klasi-nog trofaznog pretvara-a potrebno je zadovoljiti uslov: $6NVI = 2N_1VI_1 + 4N_2VI_2$, gdje su I , I_1 i I_2 struje u odgovaraju}im fazama sa N , N_1 i N_2 navojaka, respektivno.

Da bi se utvrdilo da li postoji optimalan odnos izme|u N_1 i N_2 koji obezbje|uje da nesimetri-na konfiguracija motor - pretvara- obezbijede, pri

optimalnoj kontroli, konstantnu snagu u {irokom opsegu brzine ({irem od onog koji bi se ostvario referentnim simetri-nim pogonom), neophodno je razmotriti veliki broj kombinacija navojaka N_1 i N_2 . Stoga se prirodno name}e potreba za razvojem softverskog alata koji omogu}ava relativno brzo i precizno dobijanje M - ω karakteristike SRM pogona.

5.3.2. Konfiguracija sa nejednakom {irinom polova statora motora

Druga mogu}a varijanta nesimetri-nog SRM pogona je da faze nesimetri-nog motora imaju razli-ite {irine polova statora. Naime, kako je pokazano u poglavlju 5.2, pove}anje opsega konstantne snage posti`e se smanjenjem {irine polova statora. Tako|je, {iri opseg konstantne snage posti`e se kod motora sa manjim brojem polova, pa je u tom smislu favorizovan trofazni 6/4 motor. Me|utim, kod 6/4 motora {irina polova ne mo`e biti u`a od one koja odgovara uglu $\beta_s=30^\circ$, jer bi do{lo do pojave zna~ajnih "uvala" momenta, ~ime bi se dovelo u pitanje startovanje motora. S druge strane, projektovanjem nesimetri-nog motora sa nejednakom {irinom polova mogu}e je obezbijediti da polovi jedne faze imaju $\beta_{s1}<30^\circ$, a da ne do|e do zna~ajnih uvala polaznog momenta. Ovo se mo`e posti}i na ra~un pove}anja {irine polova preostale dvije faze (uglovi β_{s2}), ako se ostvari uslov $(\beta_{s1}+2\beta_{s2})/3 \geq 30^\circ$ i ako se obezbijedi odgovaraju}i prostorni raspored polova faza. Faza sa su`enim polovima ima}e ve}i, a faze sa pro{irenim polovima manji opseg razvijanja konstantne snage u odnosu na faze referentnog simetri-nog motora. U cilju obezbje|ivanja M - ω karakteristike nesimetri-nog pogona takve da se postigne konstantna snaga u {irokom opsegu brzine mogu}e je i ovdje uvesti nejednak broj navojaka po fazama motora kao i u prethodnom slu~aju gdje su {irine polova nesimetri-nog motora jednake.

Da bi se do{lo do optimalnog nesimetri-nog pogona sa nejednakom {irinom polova po fazama motora koji obezbje|uje konstantnu snagu u {irokom opsegu brzine neophodno je, za samo jednu kombinaciju β_{s1} i β_{s2} , ispitati veliki broj kombinacija u broju navojaka N_1 i N_2 . Zbog toga je i u ovom slu~aju potrebno obezbijediti brz i pouzdan softverski alat koji }e omogu}iti simuliranje rada motora. U tom cilju, najpodesnije bi bilo obezbijediti softver, baziran na podesnom modelu, ~iji bi jedni od ulaznih parametara bili broj navojaka faze i {irina pola statora motora.

5.4. Zaklju~ak

Kori{}enjem dosada{njih iskustava i saznanja o uticaju vrste konstrukcije SRM-a na izlazne karakteristike koje SRM pogon mo`e ostvariti, ustanovljene su dvije osnovne nesimetri-ne 6/4 konfiguracije motora koje mogu pru`iti {irok opseg konstantne snage. Jedna konfiguracija ima nejednak broj navojaka po fazama motora, a druga nejednaku {irinu polova statora koji pripadaju razli-itim fazama. Tako|je, mogu}e je kombinovati osobine pomenute dvije konfiguracije, u cilju

dobijanja optimalne konfiguracije koja bi u najve}oj mjeri podr`ala postavljene zahtjeve u pogledu izlaznih karakteristika pogona.

Da bi se ispitalo da li nesimetri~ne konfiguracije posjeduju prednost u odnosu na simetri~ne, u pogledu {irine opsega konstantne snage, neophodno je uporediti karakteristike nesimetri~nog sa odgovaraju}im simetri~nim pogonom (koji ima iste spolja{nje dimenzije motora i istu VA karakteristiku pretvara-a). U tom cilju, neophodno je obezbijediti pouzdan softverski alat koji }e omogu}iti ispitivanje karakteristika i simulaciju rada nesimetri~nog SRM-a. Njegove osobine moraju biti takve da omogu}avaju relativno brzo dobijanje rezultata, s obzirom da je neophodno ispitati veliki broj nesimetri~nih SRM pogona u cilju pronala`enja optimalne konfiguracije. Da bi se do{lo do takvog softverskog alata potrebno je obezbijediti pogodan matemati~ki model nesimetri~nog SRM-a.

6. Nelinearni modeli za simulaciono utvrđivanje karakteristika SRM-a i razvoj pogodnog modela za projektovanje nesimetričnog SRM pogona

SRM spada u grupu motora sa izraženim nelinearnim karakteristikama, jer magnetni materijal, u toku rada motora, zalazi duboko u zasiđenje. Zbog toga se precizno određivanje karakteristika SRM-a ne može ostvariti simulacijom na bazi linijskih modela, već je neophodno koristiti nelinearan model. Do danas je razvijen veliki broj nelinearnih SRM modela, ali je njihova primjena, u fazi projektovanja SRM pogona, ograničena usled njihovih nedostataka, kao što su: nedovoljna tačnost rezultata koji obezbjeđuju, nemogućnost dobijanja dinamičkih rezultata, te{koga} utvrđivanja velikog broja parametara koji model zahtijeva itd. S druge strane, uz pomoć analize konačnih elemenata (FE – *finite element*) moguće je izvršiti dovoljno tačan proračuna polja u SRM-u, uz uvažavanje distribuiranih lokalnih zasiđenja koja su bitna za rad motora. Mana FE metoda je, međutim, što je on prespor za dinamičku simulaciju, a ona je neophodna za projektovanje SRM pogona.

Ova glava posvećena je razvoju nelinearnog modela SRM-a koji je omogućiti jednostavno, dovoljno precizno i brzo dobijanje dinamičkih rezultata, a koje ulazne parametre će biti jednostavno utvrditi. Osnovna ideja je da se magnetno kolo motora podijeli na nekoliko oblasti sa razliitim reluktansama koje se, međusobno, vežu na red ili paralelu. Glavni problem je, međutim, kako adekvatno izvršiti podjelu i kako izračunati vrijednosti pojedinih reluktansi. U cilju rešavanja ovog problema i dobijanja modela pogodnog za projektovanje nesimetričnog SRM pogona, neophodno je iskoristiti dosadašnja teorijska i empirijska znanja, a takođe sprovesti i niz sopstvenih istraživanja.

Do sada je razvijen veliki broj nelinearnih modela SRM-a koji se mogu generalno podijeliti u tri grupe. U prvu grupu spadaju modeli na bazi metoda konačnih elemenata (FE), [63]-[66]. Ovi modeli obezbjeđuju visok stepen preciznosti (narođito oni na bazi trodimenzionalnog metoda FE, [66]). Mana im je, međutim, složenost primjene i neophodnost velikog broja izračunavanja (to ih, zbog sporosti, čini nepodesnim za projektovanje SRM-a, gdje je potrebno vršiti proračune za veliki broj varijacija konstrukcionih parametara motora).

Kod druge grupe modela statičke karakteristike SRM-a, tj. veze između struje, položaja rotora, fluksa i momenta, određuju se relativno jednostavnim matematičkim formulama. Ovi modeli, pored toga što omogućavaju brza izračunavanja, mogu postići zadovoljavajuću preciznost, [60]-[62]. Oni, međutim, zahtijevaju utvrđivanje odnosno podešavanje relativno velikog broja parametara na osnovu prethodno utvrđenih (izmjernih ili izračunatih FE metodom) statičkih karakteristika SRM-a, a to je najčešće veza između fluksa, struje za određen broj položaja rotora. Zbog toga ovi modeli nijesu pogodni za projektovanje SRM-a, već

se mogu koristiti u optimizaciji kontrole pogona sa SRM-om, kao i u edukativne svrhe.

Treća vrsta modela obezbjeđuje utvrđivanje karakteristika SRM-a bez ili sa svega nekoliko prethodno utvrđenih vrijednosti statičke karakteristike SRM-a (najčešće se FE metodom utvrđuje nekoliko kritičnih tačaka: fluks - struja - položaj rotora), [33], [67]-[69], [96], [97]. Oigledno je da su ovi modeli veoma pogodni za raznih simulacionog alata u fazi projektovanja SRM-a. Kod razvoja većine ovih modela polazi se od fizičkih jednačina, pri čemu se uvodi veliki broj pojednostavljenja i zanemarenja, [69], [96]. Neki modeli, međutim, zasnovani su na empirijskim zavisnostima, dobijenim na osnovu utvrđenih zajedničkih karakteristika većine SRM-a, tako da je potrebno utvrditi samo nekoliko parametara motora na osnovu kritičnih vrijednosti statičke karakteristike SRM-a, [67], [68]. Modeli koji pripadaju ovoj grupi veoma su atraktivni za korištenje ne samo u fazi projektovanja SRM-a, već i cjelokupnog SRM pogona, a takođe i u optimizaciji kontrolnih parametara. Međutim, ovi modeli uglavnom posjeduju određena ograničenja, kao što su: nedovoljna preciznosti, tečko izračunavanja momenta, nemogućnost dobijanja dinamičkih rezultata i sl.

6.1. Brzi modeli pogodni za projektovanje SRM-a

6.1.1. Analitički model sa više vazdušnih putanja fluksa

Model polazi od podjele magnetnog kola motora na više sekcija, kao i pretpostavke da magnetno polje protiče duž nekoliko kontura, a obezbjeđuje dobijanje trenutne vrijednosti struje. Njegovi ulazni parametri su samo dimenzije motora i karakteristika magnetnog materijala.

U [96] je opisan jedan od analitičkih modela za utvrđivanje induktivnosti faza SRM-a za različite vrijednosti struje i različite položaje rotora. Ovaj model polazi od pretpostavke da fluks u vazdušnom procjepu između rotora i statora prolazi duž više paralelnih putanja različitih dužina i površina poprečnih presjeka. Dužine i površine poprečnih presjeka svih putanja mijenjaju se jedino u funkciji položaja rotora. Pri tom se definiše čest putanja za položaj rotora od neusaglašene pozicije do pozicije početka preklapanja sa polom statora, dok se za pozicije gdje postoji preklapanje definiše pet putanja. Putanje za oba slučaja prikazane su na slici 6.1.

Prilikom uspostavljanja modela potrebno se od sledećih pretpostavki:

1. Linije fluksa protiču kroz vazdušni procjep po putanji u vidu koncentričnog kruga ili prave linije.
2. Linije fluksa prilikom ulaska ili izlaska iz polje normalne su na površinu polje.
3. Linije fluksa protiču kroz polove rotora i statora paralelno osi polova.

4. Linije fluksa su koncentrične u eljeznom jarmu statora i rotora.
5. Osovina je sasvim nemagnetna.
6. Odnos između ugla pola i polnog koraka je 0.4, mada je i za ostale vrijednosti tačnost prihvatljiva.
7. Namotaji na polovima su cilindrični; statorov interpolarni prostor je samo djelimično popunjeno sa namotajima.

Za identifikaciju putanja i utvrđivanje njihovih dužina i površina poprečnih presjeka korišteno je iskustvo stečeno kroz FE analizu. Razlika između putanja je u različitim dužinama i oblicima vazdučnih sekcija. Svaka putanja fluksa sastoji se od sekcije u eljezu i dvije nejednake vazdučne sekcije. Prema tome magnetomotorna sila F_j za putanju 'j' data je izrazom:

$$F_j = F_{o1} + F_{o2} + F_{fe}, \quad (6.1)$$

gdje je F_{o1} pad magnetomotorne sile na vazdučnom dijelu između gornjih polova rotora i statora, F_{o2} pad magnetomotorne sile na vazdučnom dijelu između donjih polova rotora i statora, a F_{fe} pad magnetomotorne sile u eljezu. Jednačina (6.1) može se izraziti preko obuhvatnih flukseva i dimenzija motora kao:

$$F_j = \sum \left(\frac{\Psi_{jk} I_{jk}}{N_j \mu S_{jk}} \right), \quad (6.2)$$

gdje je Ψ_{jk} obuhvatni fluks na putanji 'j' u sekciji 'k', S_{jk} površina poprečnog presjeka sekcije 'k' normalna na putanju 'j', N_j - broj navojaka po fazi koji obuhvata putanju 'j', I_{jk} - dužina putanje 'j' u sekciji 'k' motora i μ - permeabilnost koja je u vazdučnim sekcijama $\mu = \mu_0$, a u eljezu nelinearna funkcija pobude.

U [96] su dati izrazi za izračunavanje dužina i površina poprečnih presjeka sekcija svih putanja u funkciji položaja rotora. Da bi se dobila veza između vrijednosti obuhvatnog fluksa za određenu pobudnu struju i dati položaj rotora neophodan je iterativni postupak. Potrebno je izračunati veliki broj tako da bi se dobijeni statički rezultati mogli koristiti u modelima [61], [62] koji omogućavaju simulaciju dinamičkih procesa. Mada se, po riječima autora [96], uz pomoć ovog modela mogu dobiti statički rezultati neto bolji nego isti dobijeni dvodimenzionalnom FE analizom, može se reći da ovaj model nije pogodan za brzo i jednostavno nalaženje optimalne konfiguracije motora u fazi projektovanja.

Međutim, ako se izvrše još neka zanemarenja, ovaj model se može pojednostaviti tako da se dobije jednostavna veza između struje, fluksa i položaja rotora. Tako, ako se zanemari putanja 1 na slici 6.1 i zanemari efekat ivinog zasiđenja polja na polovima, jednačina (6.2) može se približno napisati kao:

$$F_j = \sum_{kfe} H_{kfe} I_{kfe} + \sum_{ko} \frac{\Psi_j I_{jko}}{N_j \mu_0 S_{jko}}, \quad (6.3)$$

gdje prvi sabirak odgovara padu magnetomotorne sile na `eljezu (k_{fe} odgovara djelovima `eljeza sa različitim poprečnim presjekom odnosno fluksom), a drugi sabirak odgovara padu magnetomotorne sile na vazdučnom dijelu putanje 'j' (vazdučni dio se sastoji od dvije različite sekcijske, pa je $k_o=1, 2$). Ako se zna da je $F_j = N_j i$, kao i $\Psi_j = N_j \phi_j$, onda se iz (6.3) dobija:

$$\phi = \sum_{j=2}^n \phi_j = \sum_{j=2}^n \left[\frac{\left(F_j - \sum_{k_{fe}} H_{k_{fe}} I_{k_{fe}} \right)}{\left(\sum_{k_o} \frac{I_{j k_o}}{S_{j k_o} \mu_0} \right)} \right], \quad n=5 \text{ ili } 6, \quad (6.4)$$

odnosno iz (6.4):

$$i = \frac{\phi + \sum_j \frac{\sum_{k_{fe}}}{\sum_{k_o}}}{\sum_j \frac{N_j}{\sum_{k_o}}}, \quad (6.5)$$

gdje je:

$$\sum_{k_{fe}} = \sum_{k_{fe}} H_{k_{fe}} I_{k_{fe}},$$

$$\sum_{k_o} = \sum_{k_o} \frac{I_{j k_o}}{S_{j k_o} \mu_o}.$$


U izrazu za struju (6.5) parametri $I_{k_{fe}}$ i N_j su konstante, dok parametri $I_{j k_o}$ i $S_{j k_o}$ zavise od položaja rotora. Jedinica polja u sekciji `eljeza $H_{k_{fe}}$ može se približno odrediti definisanjem B-H zavisnosti po *Frohlich*-ovoj krivoj:

$$B = H / (aH + b).$$

Tako, s obzirom da je indukcija u `eljezu $B_{k_{fe}} = \phi / S_{k_{fe}}$, dobija se:

$$H_{k_{fe}} = b \phi / (S_{k_{fe}} - a \phi), \quad (6.6)$$

ime se kompletira jednačina (6.5). Pri tom, parametri a i b definišu B-H krivu.



Slika 6.1. Prepostavljene putanje fluksa: (a) Neusaglašeni položaj rotora;
(b) Djelimično preklopljenu poziciju rotora i statora.

Kada se uvrsti jedna-inja (6.6) u (6.5) dobija se analitički izraz za struju kao funkcija fluksa ϕ i površina u vazduhu S_{jk0} -ija je zavisnost od položaja rotora data u [96]. Na ovaj način moguće je vrlo jednostavno dobiti trenutnu vrijednost struje,

{to zna-i da se mogu dobiti talasni oblici struja kako u stacionarnom re`imu tako i u re`imu prelaznih procesa. Ovakav dinami-ki model, me|utim, pored te{ko}je ra-unanja momenta, ima nedostatak u nedovoljnoj preciznosti za svrhe projektovanja motora. Ova nepreciznost je posledica zanemarenja u samom modelu vi{e putanja, zatim zanemarenja putanje 1 ovog modela, nedovoljne preciznosti B-H zavisnosti, a najve}im dijelom zbog zanemarenja efekta lokalnog zasi}enja polja na polovima koji zna-ajno uti-e na ψ -i karakteristike motora.

6.1.2. Radun-ov analiti-ki model SRM-a

Ovaj model tretira SRM kao slo`eno magnetno kolo, a utvr|ivanje njegovih parametara je jednostavno zahvaljuju}i odre|enom broju primijenjenih aproksimacija i pojednostavljenja. Pogodan je za utvr|ivanje stati-kih, ali ne i dinami-kih karakteristika motora.

Radun je prezentovao u [69] analiti-ki model SRM-a koji uklju-uje efekte zasi}enja `eljeza i zahtijeva samo geometriju motora i karakteristike materijala kao ulaz. Jedna-ina koje sa-injavaju model su kompleksne, ali obezbje|uju dobijanje relevantnih krivih kao {to su Ψ -i zavisnosti za razli-ite pozicije rotora i stati-ki momenat u funkciji polo`aja rotora za razli-ite struje. Model je, tako|e, pogodan za simulaciju performansi SRM-a, a u [69] se mogu na}i odre|eni rezultati korisni pri projektovanju i dimenzionisanju SRM-a.

Radun-ov model SRM-a predstavljen je razli-itim jedna-inama za dva regionala polo`aja rotora: kada kod polova rotora i statora nema preklapanja i kada postoji preklapanje polova. Za slu~aj kada nema preklapanja polova razvijena je relacija za izra-unavanje induktivnosti:

$$L = 8\mu_o N^2 I_{stk} / \sum_{n-heparno} \frac{\sin[n\pi l_1 / l] + \sin[n\pi l_2 / l]}{(n\pi)^2 \tanh[n\pi h / l]}, \quad (6.7)$$

gdje je: N - broj navojaka po polu, I_{stk} - du`ina steka motora, μ_o - permeabilnost vakuuma, a h , l , l_1 i l_2 su definisane na slici 6.2. Jedna-ina (6.7) ne uklju-uje uticaj krajeva namotaja (zanemaren bo-ni fluks) na vrijednost induktivnosti. Ira-unata induktivnost za neusagla}eni polo`aj rotora bila je za 23% manja od one dobijene dvodimenzionalnom FE analizom, {to ne predstavlja veliku gre}ku, s obzirom na komplikovanost preciznog izra-unavanja ove induktivnosti.

Za slu~aj kada postoji preklapanje polova Radun je odre|ivao vrijednost obuhvatnog fluksa kao zbir fluksa kroz dvije paralelne putanje, {to je prikazano na slici 6.3. Jedna putanja fluksa je kroz povr{inu preklopljenog dijela polova rotora i statora (vrijednost povr{ine popre-nog presjeka je $S_1 = I_{stk} R_s \theta_p$, gdje je R_s - najmanji polupre-nik statora i θ_p - ugao preklopljenosti) i sastoji se od segmenta u vazduhu du`ine δ i segmenata u `eljezu polova rotora i statora. Druga putanja se


sastoji, takođe, od jednog segmenta u vazduhu i dva u polovima rotora i statora, ali je dužina u vazduhu znatno veća u odnosu na prvu putanju i iznosi:

$$\delta_2 = \delta + \delta_o (1 - R_s \theta_p / t_s).$$


Površina poprečnog presjeka svih segmenata druge putanje iznosi:

$$S_2 = I_{stk} (t_s - R_s \theta_p).$$

Dužina segmenata u eljezu I_f odgovara visinama polova rotora i statora kod obje putanje.



Slika 6.2. Dimenzije I , I_1 i I_2 u jednačini (6.7).



Slika 6.3. Dvije putanje za slučaj kad postoji preklapanje polova.

Radun je izračunao vrijednost fluksa kroz prvu putanju na osnovu jednačine:

$$Ni = H_\delta \delta + H_{fe} I_{fe}, \quad (6.8)$$

pri čemu je veza između indukcije B_1 i jačine polja H_δ u vazduhu data kao:

$$B_1 = \mu_0 H_\delta, \quad (6.9)$$

dok je veza u `eljezu data konvencionalnom jednačinom:

$$B_1(H_{fe}) = \frac{\mu H_{fe}}{1 + \mu H_{fe} / B_{sat}} + \mu_o H_{fe}. \quad (6.10)$$

Na osnovu jednačina (6.8) do (6.10) dobijena je vrijednost obuhvatnog fluksa prve putanje:

$$\Psi_1 = \Psi_o \frac{R_g \theta}{\delta} \left[\frac{NI \left(\frac{1}{2} + \frac{\delta}{I_{fe}} \right)}{1 + \frac{\delta}{I_{fe}}} + \frac{l_1 B_{sat}}{2\mu} - \sqrt{\frac{l_1^2 B_{sat}^2}{4\mu^2} + \frac{\left(l_1 - \frac{l_1}{2} \right) NI B_{sat}}{\left(1 + \frac{\delta}{I_{fe}} \right) \mu} + \frac{N^2 I^2}{4 \left(1 + \frac{\delta}{I_{fe}} \right)^2}} \right], \quad (6.11)$$

gdje su:

$$\Psi_o = 2\mu_o N I_{stf} stf,$$

$$l_1 = I_{fe} + \frac{\mu \delta}{\mu_o (1 + \delta / I_{fe})},$$

pri čemu je stf - faktor popunjenošću `eljeza.

Slijednim postupkom dobijena je relacija za drugu putanju:

$$\Psi_2 = \Psi_o \frac{t_s - R_g \theta}{\delta_2} \left[NI \left(\frac{1}{2} + \frac{\delta_2}{I_{fe}} \right) + \frac{l_2 B_{sat}}{2\mu} - \sqrt{\frac{l_2^2 B_{sat}^2}{4\mu^2} + \frac{\left(l_2 - \frac{l_2}{2} \right) NI B_{sat}}{\mu} + \frac{N^2 I^2}{4}} \right], \quad (6.12)$$

gdje je

$$l_2 = I_{fe} + \mu \delta_2 / \mu_o.$$

Ukupni obuhvatni fluks Ψ dobija se kao zbir oba fluksa tj.

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2.$$

Radunov model, opisan jednačinama (6.7), (6.11) i (6.12), dao je dobre rezultate u odnosu na eksperimentalne za slučaj kada su odabrani parametri $B_{sat}=2.5T$, $stf=0.9$ i relativna permeabilnost `eljeza $\mu_r=5000$. Rezultati za Ψ -i krive i statički momenat dati u [69] ukazuju da je ovaj model sasvim prihvatljiv za inčijerske svrhe. Međutim, značajni problemi kod ovog modela javljaju se za položaj rotora kada preklapanje polova upravo po-inje. Uzrok tome je

zanemarenje efekta zasiđenja polja za položaje kada nema preklapanja polova rotora i statora. Takođe, jedna od manih ovog modela je nemogućnost izrađavanja struje u funkciji fluksa i položaja iz jedna-ina (6.11) i (6.12) {to onemogućava dobijanje trenutnih vrijednosti struje analitičkim putem prilikom simulacije, ve} jedino numeričkim postupcima. Struju je potrebno izraziti u funkciju fluksa Ψ i položaja θ , jer se u analizi prelaznih procesa fluks izrađava integraljenjem primijenjenog napona u tj. :

$$\Psi(t) = \int u(t) dt,$$

pa se tek onda struja izrađava na osnovu trenutnih vrijednosti fluksa Ψ i položaja θ .

6.1.3. Miller-ov model

Ovaj model, baziran na iskustvenim jednačinama, zahtijeva mali broj ulaznih parametara i omogućava analizu dinamike, uz uključenje svih važnijih efekata lokalnog zasiđenja u magnetnom kolu motora.


Miller je razvio nelinearni model SRM-a [67] u kome su krive magnetske polje definisane kombinacijom funkcija prvog i drugog reda. Krive magnetske polje su date u vidu zavisnosti obuhvatnog fluksa Ψ od položaja rotora θ , pri čemu struja i predstavlja neodređeni parametar. Ovaj model, zasnovan velikim dijelom na empirijskim znanjima, prestavlja osnovu za kompjuterski paket PC-SRD [98] namijenjen kao podrška za projektovanje i simulaciju rada SRM pogona.

Autor je u određivanju modela počao od definisanja Ψ -i krivih za neusaglašeni i usaglašeni položaj rotora. Krivu za neusaglašeni položaj aproksimirao je linearom funkcijom, dok je krivu za usaglašeni položaj rotora aproksimirao kombinacijom linearne funkcije (za $\Psi < \Psi_s$) i parabole (za $\Psi > \Psi_s$), {to je prikazano na slici 6.4. Da bi se na ovaj način definisale pomenute dvije krive neophodno je poznavati tri specifične Ψ -i tačke ovih krivih. Potrebna je jedna Ψ -i tačka za neusaglašeni položaj radi utvrđivanja približno konstantne induktivnosti L_u u ovom položaju. Za definisanje Ψ -i krive za usaglašeni položaj potrebno je utvrditi vrijednost fluksa Ψ_m pri maksimalnoj struci i_m , kao i vrijednost fluksa Ψ_s i struje i_s pri kojima induktivnost prestaje da bude približno konstantna tj. kad pojavljuje se efekti zasiđenja polja (vrijednost Ψ_s tipično odgovara vrijednosti indukcije od 1.2T u polu statora). Pomenute tri tačke moguće je utvrditi mjeranjem (na postojećem motoru) ili računski npr. putem FE analize.

Matematički predstavljena definisana Ψ -i kriva magnetske polje za neusaglašeni položaj rotora ima sledeći oblik:

$$\Psi_u = L_u i, \quad (6.13)$$

gdje je L_u konstantna induktivnost faze za neusaglašeni položaj.



Slika 6.4. Definisanje krivih magnetenja za usagla{eni i neusagla{eni polo`aj.

Matemati~ki predstavljena zavistonst fluksa Ψ_a za usagla{eni polo`aj u funkciji pobudne struje i ima slede}i oblik:

$$\begin{aligned}\Psi_a &= L_{ao} i, \text{ za } i < i_s \\ (\Psi_a - \Psi_{so})^2 &= 4 a (i - i_{so}), \text{ za } i > i_s\end{aligned}\tag{6.14}$$

gdje su:

$$i_{so} = i_s - a / L_{ao}^2, \tag{6.15}$$

$$\Psi_{so} = \Psi_s - 2 a / L_{ao}, \tag{6.16}$$

$$a = \frac{\Psi_{ms}^2}{4(i_{ms} - \Psi_{ms} / L_{ao})}, \tag{6.17}$$

pri ~emu je:

$$i_{ms} = i_m - i_s,$$

$$\Psi_{ms} = \Psi_m - \Psi_s.$$

Parametri parabole (6.15)-(6.17) utvr|eni su na osnovu poznatih ta~aka M i S (njihove koordinate su (Ψ_m, i_m) i (Ψ_s, i_s) , respektivno) kroz koje parabola prolazi i na osnovu zahtjeva da njen prvi izvod u ta~ki S mora biti jednak induktivnosti L_{ao} tj. da va`i:

$$L_{ao} = \Psi_s / i_s.$$

Da bi na osnovu poznatih dobio Ψ -i krive za ostale polo`aje rotora Miller je izvr{io predstavljanje krivih magnetenja u vidu zavisnosti fluksa u funkciji polo`aja $\Psi(\theta)$ za konstantnu vrijednost struje i . Sagledavaju}i eksperimentalne rezultate izvr{ene na velikom broju SRM-a primijetio je da Ψ -θ zavisnosti imaju pribli`no isti oblik za bilo koju vrijednost struje i da se ta zavisnost pribli`no mo`e predstaviti slede}im setom funkcija:

$$\Psi(\theta) = \begin{cases} \Psi_1 + \frac{A(\theta - \theta_1)}{B - (\theta - \theta_1)} & \text{za } \theta_u < \theta < \theta_1 \\ \Psi_u + k_a(\theta - \theta_o) & \text{za } \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \\ \Psi_2 + \frac{A_1(\theta - \theta_2)}{B_1 + (\theta - \theta_2)} & \text{za } \theta_2 < \theta < \theta_a \end{cases} \quad (6.18)$$

U jedna~ini (6.18) zavisnost $\Psi(\theta)$ predstavljena je razli~itim funkcijama za tri regiona polo`aja rotora. U regionu I ($\theta_u < \theta < \theta_1$) i regionu III ($\theta_2 < \theta < \theta_a$) predstavljena je *Frohlich*-ovim krivima, dok je u regionu II ($\theta_1 < \theta < \theta_2$) predstavljena linearnom funkcijom. Region I obuhvata polo`aje rotora od neusagla{ene pozicije θ_u pa do po~etka preklapanja polova rotora i statora θ_1 , region II obuhvata polo`aje rotora od po~etka preklapanja θ_1 pa do polo`aja θ_2 u kome rotor prekriva polovinu povr{ine pola statora, a region III preostali dio polo`aja rotora od pozicije θ_2 pa do usagla{ene pozicije θ_a . Izgled rezultuju}e krive prikazan je na slici 6.5. Parametar k_a u jedna~ini (6.18) defini{e se kao:

$$k_a = (\Psi_a - \Psi_u) / (\theta_3 - \theta_1), \quad (6.19)$$

gdje su Ψ_a i Ψ_u vrijednosti obuhvatnih flukseva koje se javljaju kod usagla{enog i neusagla{enog polo`aja pri zadatoj struci i ra~unaju se pomo}u jedna~ina (6.13) i (6.14), a θ_3 je polo`aj u kome pol rotora u potpunosti prekrije povr{inu pola statora tj.

$$\theta_3 = \theta_a - (\beta_r - \beta_s) / 2,$$

gdje su β_r i β_s uglovi polova rotora i statora, respektivno. Preostali neodre|eni parametar za definisanje regiona II, ugao θ_o , nije konstantan ve} se mijenja u zavisnosti od vrijednosti struje odnosno fluksa. Miller je utvrdio pribli`nu eksperimentalnu zavisnost:

$$\theta_o = \theta_1 - \Psi \theta_a / (12 \Psi_m).$$

Parametri A , B , A_1 i B_1 u (6.18) mogu se odrediti na osnovu osobine da je $\Psi(\theta_u) = \Psi_u$ i $\Psi(\theta_a) = \Psi_a$, kao i zahtjevom da kriva bude neprekidna i diferencijabilna u takama $\theta = \theta_1$ i $\theta = \theta_2$ tj. da za funkciju koja odgovara regionu I va`i $\Psi(\theta_1) = \Psi_1$ i $d\Psi(\theta_1)/d\theta = k_a$, a za funkciju koja odgovara regionu III $\Psi(\theta_2) = \Psi_2$

i $d\Psi(\theta_2)/d\theta = k_a$. Na taj način dobija se sistem jednačina iz kojeg se dobijaju sledeće vrijednosti:

$$B = \Psi_{1u} \theta_{1u} / (k_a \theta_{1u} - \Psi_{1u}),$$

$$A = k_a B,$$

$$B_1 = \Psi_{a2} \theta_{a2} / (k_a \theta_{a2} - \Psi_{a2}),$$


$$A_1 = k_a B_1, \quad (6.20)$$

pri čemu je: $\Psi_{1u} = \Psi_1 - \Psi_u$, $\theta_{1u} = \theta_1 - \theta_u$, $\Psi_{a2} = \Psi_a - \Psi_2$ i $\theta_{a2} = \theta_a - \theta_2$, a vrijednosti Ψ_1 i Ψ_2 moguće je odrediti na osnovu funkcije za region II u (6.18).

Da bi se vrila dinamička simulacija neophodno je dobiti struju u funkciji fluksa Ψ i položaja θ , jer se u svakom vremenskom koraku prvo računa obuhvatni fluks Ψ i položaj θ , pa se tek na osnovu poznate vrijednosti fluksa Ψ i položaja θ određuje vrijednost struje i . Trenutna vrijednost obuhvatnog fluksa tj. vrijednost fluksa u jednom vremenskom koraku računa se na osnovu izraza:

$$\Psi = \int [u - R_i] dt, \quad (6.21)$$

gdje je u - trenutna vrijednost primjenjenog napona na razmatranu fazu motora, R - otpornost faze, a za struju i se uzima njena vrijednost srednjata u prethodnom vremenskom koraku. Položaj θ se određuje integraljenjem ugaone brzine ω :



Slika 6.5. Oblik Ψ - θ krive za konstantnu struju.

$$\theta = \int \omega dt, \quad (6.22)$$

dok se ugaona brzina ω u toku prelaznih procesa računa iz jednačine (3.16). S obzirom da je $d\theta = \omega dt$ moguće je prilikom simulacije vrlo lako inkrementirati položaj $\Delta\theta$ za pogodnu vrijednost, a potom utvrditi vremenski inkrement kao $\Delta t = \Delta\theta/\omega$.

Kombinovanjem relacija (6.13), (6.14) i (6.18) moguće je dobiti relativno jednostavnu relaciju za region II koja povezuje fluks Ψ i struju i :

$$\Psi = \begin{cases} [L_u(1 - kL_{ao})]i & \text{za } i \leq i_{so} \\ L_u(1 - k)i + k[\Psi_{so} + 2\sqrt{a(i - i_{so})}] & \text{za } i > i_{so} \end{cases}, \quad (6.23)$$

gdje je $k = (\theta - \theta_o)/(\theta_2 - \theta_1)$. Na osnovu (6.23) moguće je izraziti struju u funkciji fluksa Ψ i položaja θ . Za ostala dva regiona dobija se složen izraz iz kojeg nije moguće analitičkim putem dobiti vrijednost struje u funkciji fluksa i položaja. Miller je, međutim, razvio približni numerički metod za izračunavanje struje u ova dva regiona korišćenjem vrijednosti pojedinih varijabli i parametara sračunate u prethodnom vremenskom koraku simulacije. Tako, u regionu I za izračunavanje struje u tekućem koraku koristi jednačinu (6.13) i dobija relaciju:

$$i = (\Psi_1 - [\Psi_{1u}]) / L_u, \quad (6.24)$$

gdje $[\Psi_{1u}]$ predstavlja vrijednost promjenljive Ψ_{1u} sračunate za prethodni vremenski korak simulacije. Vrijednost za $[\Psi_{1u}]$ može se tako izračunati na osnovu (6.18) iz sledeće jednačine:

$$[\Psi_1] = [\Psi_u] + [k_a](\theta_1 + [\theta_o]), \quad (6.25)$$

gdje parametri u zagradama [-] označavaju vrijednosti sračunate u prethodnom vremenskom koraku simulacije. Vrijednost fluksa Ψ_1 u tekućem koraku računa se pomoću jednačine (6.18) za region I korišćenjem tekuće (trenutne) vrijednosti fluksa Ψ i vrijednosti parametara A i B sračunatih u prethodnom koraku, tj. :

$$\Psi_1 = \Psi - \frac{[A](\theta - \theta_1)}{[B] - (\theta - \theta_1)}. \quad (6.26)$$

Vrijednost struje za tekući vremenski korak u regionu III računa se iz relacije (6.14), pri čemu se fluks Ψ_a izračunava po sledećoj približnoj formuli

$$\Psi_a = \Psi + [A_1] \left[\frac{\theta_{a2}}{B_1 + \theta_{a2}} - \frac{\theta_2}{[B_1 + \theta_2]} \right], \quad (6.27)$$

koja je izvedena iz relacije (6.18) za region III ($\theta_2 < \theta < \theta_a$) na na-in {to su uvr{tene vrijednosti θ i $\theta = \theta_a$, pa dobijene jedna-ine oduzete. Vrijednosti $[A_1]$ i $[B_1]$ u (6.27) ra~unaju se iz (6.20) kori{enjem vrijednosti za k_a i Ψ_a poslednje prethodno sra~unate vrijednosti, dok se vrijednost za Ψ_2 koja odgovara prethodnom vremenskom koraku ra~una po ta~noj formuli iz (6.18) za region II:

$$[\Psi_2] = L_u[i] + [k_a](\theta_2 - [\theta_o]), \quad (6.28)$$

gdje su $[i]$, $[k_a]$ i $[\theta_o]$ poslednje prethodno sra~unate vrijednosti.

Miller je na osnovu relacija (3.7) i (3.11) izveo pribli`an analiti-ki izraz za izra~unavanje trenutne vrijednosti elektromagnetskog momenta M :

$$M = \begin{cases} \frac{AB}{[B - (\theta - \theta_1)]^2} i & \theta_u \leq \theta < \theta_1 \\ k_a i & \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \\ \frac{A_1 B_1}{[B_1 + (\theta - \theta_2)]^2} i & \theta_2 < \theta \leq \theta_a \end{cases}. \quad (6.29)$$

Jedna~ina (6.29) izvedena je pod pretpostavkom da va`i jednakost:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\int \Psi(i, \theta) di \right) = \int \frac{\partial \Psi(i, \theta)}{\partial \theta} di,$$

koja je jedino ta~na u slu~aju kada se fluks $\Psi(\theta, i)$ mo`e izraziti kao proizvod dvije posebne funkcije f_1 i f_2 , od kojih je jedna (f_1) funkcija samo polo`aja a druga (f_2) samo struje tj. da va`i:


$$\Psi(\theta, i) = f_1(\theta) \cdot f_2(i).$$

Ipak, relacija (6.29) u ve}ini slu~ajeva obezbje|uje dovoljno ta~ne rezultate.

Algoritam toka simulacije pomo}u Miller-ovog modela prikazan je na slici 6.6.

Opisani model obezbje|uje, pored stati-kih, dobijanje i dinami-kih rezultata tj. dobijanje talasnih oblika struje i elektromagnetskog momenta. Pored toga, pozitivna osobina ovog modela ogleda se u njegovoj brzini. Zbog toga je ovaj model podesno koristiti pri projektovanju SRM-a pomo}u ra~unara. Model uklju~uje uticaj lokalnog zasi}enja polja u svim polo`ajima rotora (od usagla{ene do neusagla{ene pozicije) i dovoljno je dobar za ve}inu projektnih, ali ne i previ{e egzaktnih, specifikacija. Jedna od mana modela je neophodnost prethodnog izra~unavanja ili mjerjenja tri karakteristi~ne Ψ -i ta~ke da bi se dobole kompletne

Ψ -i krive. U toku projektovanja motora za svaku varijaciju bilo koje njegove dimenzije neophodno je ponovo utvrditi ove tri tačke. Mana modela je, takođe, {to nema mogu}nost za uzimanje u obzir uticaja međusobne induktivnosti faza, {to je bitno kod razmatranja ~etvoro, petoro ili više - faznih motora. Kao posledica kori{jenja približne formule za izra~unavanje elektromagnetskog momenta motora mogu}e su pojave znatne greške u njegovoj vrijednosti kod pojedinih dinami~kih re~imima rada (npr. pri malim brzinama motora kada se primenjuje naponska PWM ili re~im strujnog ograni~enja).



Slika 6.6. Algoritam toka simulacije baziranoj na Miller-ovom modelu.

6.2. Razvoj pogodnog modela za projektovanje nesimetri-nog SRM pogona

6.2.1. Potreba za razvojem novog modela

Modeli opisani u 6.1.1., 6.1.2. i 6.1.3. nijesu pogodni za razvoj softverskog alata namijenjenog projektovanju nesimetri-ne konfiguracije SRM pogona. Glavna merna modela opisanog u 6.1.1., u projektovanju simetri-nog ili nesimetri-nog SRM pogona, je {to ne obezbje|uje dovoljnu ta~nost rezultata. S druge strane, model opisan u 6.1.2. obezbje|uje znatno ve}u ta~nost, ali je njegova osnovna merna {to direktno ne obezbje|uje dobijanje dinami-kih rezultata za struju i momenat, a time ni izlazne karakteristike momenat-brzina. Dinami-ke rezultate mogu}e je dobiti razvijanjem numeri-kog metoda ili upotrebom nekih modela koji kao ulaz zahtijevaju Ψ -i karakteristike, a koje se mogu dobiti pomo}u modela iz 6.1.2. Ovim bi se, me|utim, prilikom projektovanja nesimetri-nog SRM pogona izgubilo znatno vrijeme u analizi razli~itih varijacija motora. Ovo vrijeme bi za nesimetri-nu konfiguraciju bilo znatno du`e u odnosu na simetri-nu konfiguraciju SRM pogona, jer je kod nesimetri-ne konfiguracije potrebno, pored varijacije standardnih dimenzionih parametara motora i broja navojaka faze, analizirati i kombinacije pojedinih parametara nemodifikovane i modifikovane faze (npr. {irina pola, broj navojaka). Tre}i model, opisan u 6.1.3., osim {to obezbje|uje zadovoljavaju}u ta~nost, omogu}ava dobijanje i dinami-kih rezultata. Me|utim, za svaku varijaciju parametara SRM-a neophodno je, za izra~unavanje karakteristi-nih Ψ -/ta~aka, koristiti FE analizu, {to, opet, zahtijeva znatno vrijeme, naro~ito kod projektovanja asimetri-nog SRM pogona.

Prilikom projektovanja nesimetri-nog SRM pogona kori{jenjem softverskog alata na bazi nekog od poznatih modela nai{lo bi se na znatne pote{ko}e, a naro~itno pote{ko}e vremenskog karaktera. Zbog toga se name}e potreba razvijanja modela SRM-a koji je pogodan za svrhu projektovanja nesimetri-nog SRM pogona.

6.2.2. Razvoj osnovnih jedna~ina modela

U potrazi za pogodnim modelom po{lo se od prepostavke da se magnetno kolo SRM-a mo`e ekvivalentirati sa dva redno vezana magnetna otpora (reluktanse). Jedan od njih R_{fe} obuhvata cijelokupnu reluktansu `eljeza rotora i statora isklju~uju}i uske djelove uz povr{ine gdje se polovi rotora i statora preklapaju, a koji dolaze u zasi}enje znatno ranije od ostalih djelova `eljeza (lokalno zasi}enje). Drugi magnetni otpor R_{oek} obuhvata reluktansu vazdu{nih dijelova izme|u polova rotora i statora aktivne faze kroz koje prolazi fluks, zajedno sa uskim `eljeznim djelovima podlo` nim zasi}enju.

Magnetni otpor R_{fe} pribli`no se mo`e izra~unati kao:

$$R_{fe} = I_{fe} / (\mu S_{fe}) , \quad (6.30)$$

gdje je μ trenutna vrijednost magnetne permeabilnosti eljeza, a I_{fe} i S_{fe} su efektivna dužina i efektivna površina poprečnog presjeka eljeza, respektivno. S obzirom da se kroz polove statora zatvara cijelokupni fluks i da vrijednost magnetne indukcije dostiže najveću vrijednost u polovima statora aktivne faze [9], logično je da se za efektivnu površinu S_{fe} uzme vrijednost površine poprečnog presjeka statora, tj.

$$S_{fe} = t_s L_s , \quad (6.31)$$

gdje su: t_s - širina pola statora i L_s - dužina jarma statora. Pri tom, ako je poznat ugao pola statora β_s , širina pola statora t_s može se izračunati kao:

$$t_s = 2 (r_r + g) \sin(\beta_s / 2) , \quad (6.32)$$

gdje su: r_r - poluprečnik (veći) rotora i g - dužina vazdušnog procjepa. Efektivna dužina I_{fe} približno se može izračunati kao zbir poluobimova jarma statora I_{feok} , dvostrukih vrijednosti visine pola statora I_{fes} i prečnika rotora I_{fer} , tj. :

$$I_{fe} = I_{fes} + I_{feok} + I_{fer} , \quad (6.33)$$

gdje su:

$$I_{feok} = \pi (r_{ss} + r_{us}) / 2 ,$$

$$I_{fes} = 2 (r_{us} - r_r) ,$$

$$I_{fer} = 2 r_r ,$$

pri čemu su r_{ss} i r_{us} respektivno spoljašnji i unutrašnji poluprečnici jarma statora.

Magnetna otpornost R_{oek} može se izraziti kao:

$$R_{oek} = I_{oek} / (\mu_{oek} S_{oek}) , \quad (6.35)$$

gdje su I_{oek} , S_{oek} i μ_{oek} ekvivalentna (efektivna) dužina, površina i permeabilnost, respektivno. S obzirom da reluktansu R_{oek} -ine djelovi u vazduhu i eljezu sa neravnomjerno raspoređenim fluksom, jasno je da se parametri I_{oek} , S_{oek} i μ_{oek} ne mogu analitičkim putem jednozorno odrediti. Dužina I_{oek} i površina S_{oek} variraju u funkciji položaja rotora, dok permeabilnost μ_{oek} varira sa promjenom vrijednosti magnetne indukcije odnosno fluksa. Ovo znači da na vrijednost reluktanse R_{oek} utiče položaj rotora i vrijednost fluksa tj. $R_{oek}=R_{oek}(\phi,\theta)$. Shodno tome, izraz (6.35) moguće je svesti na samo jednu promjenljivu, na primjer površinu $S_{oek}=S_{oek}(\theta,\phi)$, dok se ostale dvije I_{oek} i μ_{oek} mogu uzeti kao konstante. Ako se izabere da je $I_{oek}=2\delta$ i $\mu_{oek}=\mu_0$, gdje je δ minimalna širina vazdušnog procjepa i μ_0 permeabilnost vakuma, jednačina (6.35) dobija oblik:

$$R_{oek} = 2 \delta / (\mu_0 S_{oek}). \quad (6.36)$$

Uvjetene vrijednosti za I_{oek} i μ_{oek} u (6.36) mogu se smatrati približno tačnim jedino u slučajevima kada postoji preklapanje između polova rotora i statora, a vrijednost fluksa dovoljno mala da ne dolazi do pojave lokalnog zasićenja na polovima.

U slučaju da je poznato $S_{oek} = S_{oek}(\phi, \theta)$ računanje struje, uzimajući u obzir relacije (6.30) i (6.36), moguće je sprovesti korištenjem relacije (6.37):

$$N i = R_{fe} \phi + R_{oek} \phi, \quad (6.37)$$

gdje je ϕ vrijednost fluksa, a N broj navojaka po fazi.

Relacija (6.36) pokazuje da su površina S_{oek} i reluktansa R_{oek} obrnuto сразмjerne. S obzirom da reluktansa, pri konstantnoj pobudnoj struji odnosno fluksu, monotono opada sa promjenom položaja rotora od usaglašene do neusaglašene pozicije, može se zaključiti da površina S_{oek} , u tom slučaju, monotono raste od minimalne vrijednosti za neusaglašeni položaj do maksimalne vrijednosti za usaglašeni položaj rotora. Da bi se utvrdila zavisnost $S_{oek}(\phi, \theta)$ prvo je razmatran slučaj kada fluks odnosno struja imaju veoma male vrijednosti. Pri tome, korišteno je iskustvo iz Miller-ovog modela dato u poglavljiju 6.1.3. za matematičko predstavljanje ponašanja fluksa u zavisnosti od ugla rotora θ , pri konstantnoj struci. Kako je pri malim vrijednostima fluksa magnetna permeabilnost eljeza mnogo veća od permeabilnosti vazduha (i do 10000 puta), to je, u tom slučaju, tako i u usaglašenom položaju magnetna otpornost R_{oek} znatno veća od R_{fe} (10-tak puta, iako je $I_{fe} > > \delta$). Ovo znači da se, pri malim vrijednostima fluksa odnosno pobudne struje, relacija (6.37) svodi na:

$$N i = R_{oek} \phi, \quad (6.38)$$

odnosno, ako se uzme u obzir jednačina (6.36), na:

$$\phi = \mu_0 S_{oek} N i / (2 \delta) \quad (6.39).$$

Na osnovu posljednje jednačine se može zaključiti da, pri vrlo malim konstantnim pobudnim strujama, ekvivalentna površina S_{oek} ima isti talasni oblik u funkciji položaja θ kao i fluks ϕ tj. da važe i $S_{oek}(\theta, i=\text{const}, \dot{\theta}=0) = \text{const} \cdot \phi(\theta, i=\text{const}, \dot{\theta}=0)$. Imajući u vidu da za $\dot{\theta}=0$ nema zasićenja eljeza može se zaključiti da je $\phi-i$ zavisnost približno linearna za bilo koji položaj rotora, pa se, uzimajući u obzir (6.39), dobija da je $S_{oek}(\theta, i=\text{const}, \dot{\theta}=0) = S_{oek}(\theta, \dot{\theta}=0) = S_{oek}(\theta)$, odnosno $S_{oek}(\theta, \dot{\theta}=0) = S_{oek}(\theta)$. Ova osobina je iskoristena da se definise početna vrijednost $S_{oek}(\theta, \dot{\theta}=0)$ slično kao i fluks pri konstantnoj struci u relaciji (6.18):

$$S_{oeK}(\theta, \phi=0) = \begin{cases} S_{min} + A_1(\theta - \theta_{un}) / (B_1 - \theta) & \text{za } \theta_{un} \leq \theta < \theta_1 \\ S_1 + k_a(\theta - \theta_1) & \text{za } \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2 \\ S_2 + A_2(\theta - \theta_2) / (B_2 + \theta) & \text{za } \theta_2 < \theta \leq \theta_{al} \end{cases}, \quad (6.40)$$

gdje su:

$\theta_{un} = 2\pi / (2N_r)$ - neusaglašeni (unaligned) položaj rotora,

$\theta_{al} = 2\pi / N_r$ - usaglašeni (aligned) položaj rotora,

$\theta_1 = \theta_{al} - (\beta_r + \beta_s) / 2$ - pocetak preklapanja rotora i statora,

$\theta_2 = (\theta_1 + \theta_3) / 2$ - polovina preklopiljenosti rotora i statora,

$\theta_3 = \theta_{al} - (\beta_r - \beta_s) / 2$ - potpuno preklopiljen stator,

N_r - broj polova rotora,

β_r - ugao pola rotora,

β_s - ugao pola statora,

$k_a = (S_2 - S_1) / (\theta_2 - \theta_1)$.

Iz relacije (6.40) se vidi da je zavisnost $S_{oeK}(\theta, \phi=0)$ podijeljena na tri regiona položaja rotora. U prvom ($\theta_{un} < \theta < \theta_1$) se ponaša po *Frohlich*-ovoj krivoj, u drugom ($\theta_1 < \theta < \theta_2$) je linear funkcija položaja θ , a u trećem ($\theta_2 < \theta < \theta_{al}$) se opet radi o *Frohlich*-ovoj krivoj. Izgled ove krive prikazan je na slici 6.7. Konstante A_1 , B_1 , A_2 i B_2 računaju se na osnovu zahtjeva da je funkcija $S_{oeK}(\theta, \phi=0)$ neprekidna i diferencijabilna (glatka) na srednjem intervalu $\theta_{un} < \theta < \theta_{al}$. Stoga u takama $\theta=\theta_1$ i $\theta=\theta_2$ mora biti: $S_{oeK}(\theta_1) = S_1$, $S_{oeK}(\theta_2) = S_2$, $dS_{oeK}(\theta=\theta_1)/d\theta = dS_{oeK}(\theta=\theta_2)/d\theta = k_a$. Iz tih uslova dobija se:

$$B_1 = [\theta_{un}(S_1 - S_{min}) - \theta_1 k_a(\theta_1 - \theta_{un})] / [(S_1 - S_{min}) - k_a(\theta_1 - \theta_{un})],$$


$$A_1 = (S_1 - S_{min})(B_1 - \theta_1) / (\theta_1 - \theta_{un}),$$

$$B_2 = [\theta_{al}(S_{max} - S_2) - \theta_2 k_a(\theta_{al} - \theta_2)] / [k_a(\theta_{al} - \theta_2) - (S_{max} - S_2)],$$

$$A_2 = (S_{max} - S_2)(B_2 + \theta_{al}) / (\theta_{al} - \theta_2).$$

Za potpuno definisanje funkcije $S_{oeK}(\theta, \phi=0)$ neophodno je još definisati parametre S_{min} , S_{max} , S_1 i S_2 . Parametar S_{max} predstavlja efektivnu površinu koja definiše reluktansu R_{oeK} u usaglašenom položaju rotora pri malim vrijednostima fluksa. Ova površina utvrđena je na osnovu slijedene da, za usaglašeni položaj rotora i pri malim vrijednostima fluksa, praktično nema rasipanja tj. sav fluks prolazi kroz površinu S_f duž vazdušnog procjepa 2δ (dvije strane po δ), a takođe, reluktansa uskog elezognog dijela (sadržana u R_{oeK}) mnogo je manja od reluktanse vazdušnog procjepa. Drugim riječima približno važe sledeće jednakosti:

$$S_{max} = S_{oeK}(\theta, \phi) \approx S_f, \quad \text{za } \theta=\theta_{al}, \phi=0. \quad (6.41)$$



Slika 6.7. Zavisnost $S_{oe}(θ)$ za $ϕ=0$;
 $θ_{un}=θ_{al}/2$, $θ_1=θ_{al}(\beta_r+\beta_s)/2$, $θ_2=(θ_1+θ_3)/2$, $θ_3=θ_{al}(\beta_r-\beta_s)/2$, $θ_{al}=2π/N_r$;
 β_r - ugao pola rotora, β_s - ugao pola statora, N_r - broj polova rotora.

Efektivna površina $S_{oe}(θ, ϕ)$, pri $θ=θ_{un}$ definije magnetnu otpornost R_{oe} za neusaglašeni položaj rotora koja je praktično jednaka ukupnoj otpornosti magnetnog kola za taj položaj, jer je tada $R_{oe}>>R_{fe}$. Stoga, za neusaglašeni položaj važe jednačina (6.39) tj.:

$$ϕ = μ_0 S_{oe}(θ, ϕ) N i / (2δ), \quad \text{za } θ=θ_{un}. \quad (6.42)$$

S druge strane za usaglašeni položaj važe:

$$Ψ = Nϕ = L_u i, \quad (6.43)$$

gdje je L_u induktivnost faze za usaglašeni položaj rotora. Ako se zna da je induktivnost L_u približno konstantna bez obzira na vrijednost fluksa odnosno struje, porečnjem (6.42) i (6.43) može se zaključiti da je i površina $S_{oe}(θ, ϕ)$ za $θ=θ_{un}$ takođe konstantna, pa se kombinovanjem ove dvije jednačine dobija:

$$S_{min} = S_{oe}(θ, ϕ=0) = S_{oe}(θ, ϕ) = S_{oe}(θ) = 2δ L_{un} / (N^2 μ_0), \quad \text{za } θ=θ_{un}. \quad (6.44)$$

Jednačina (6.44) ukazuje da je površina S_{min} konstantna bez obzira na vrijednost fluksa, kao i da je za njeno izračunavanje neophodno poznavanje usaglašene induktivnosti L_{un} . Ova induktivnost može se odrediti metodom koničnih elemenata, mjeranjem (na postojećem motoru) ili nekim drugim metodama kao što su one opisane u poglavljima 6.1.1 i 6.1.2.

Vrijednost konstante S_1 utvrđena je eksperimentalno, porečnjem rezultata simulacije sa rezultatima dobijenim na osnovu Miller-ovog modela, za veliki broj motora:

$$S_1 = S_{min} + k(θ_1 - θ_{un})(S_{max} - S_{min}),$$

$$k = 0.266 [1/rad] = 0.04643 [1/°].$$

Vrijednost parametra S_2 dobijena je izjednačavanjem brzine promjene površine $S_{oek}(\theta, \phi=0)$ sa porastom ugla na njenom linearnom dijelu tj. koeficijenta

$$k_a = dS_{oek}(\theta, \phi=0) / d\theta = (S_2 - S_1) / (\theta_2 - \theta_1), \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$$

sa stvarnom brzinom promjene preklopljene površine rotora i statora na tom dijelu $S_{max}/(\theta_3 - \theta_1)$. Tako dobijena vrijednost je za nijansu korigovana u cilju dobijanja najboljih rezultata:

$$S_2 = S_1 / 2 + S_{max} / 2 + S_{min}.$$

Zavisnost $S_{oek}(\theta)$ nije dovoljna za dobijanje preciznih simulacionih rezultata. Naime, magnetna otpornost na površini preklopjenog dijela rotora i statora raste sa povećanjem fluksa (odnosno struje), što doprinosi da okolne putanje fluksa uzimaju udio od ukupnog fluksa, a takođe raste i fluks rasipanja. Ovo ukazuje na to da je neophodno uvesti zavisnost S_{oek} i od fluksa $S_{oek}(\theta, \phi)$ odnosno struje $S_{oek}(\theta, I)$. Da bi se utvrdila ova zavisnost oblast sa magnetnim otporom R_{oek} podijeljena je na tri podoblasti sa reluktansama R_{op} , R_p i R_{oo} , što je prikazano na slici 6.8. Podoblast sa reluktansom R_{op} je uski vazdušni procjep između polova statora i rotora na njihovom prekloprenom dijelu, podoblast sa reluktansom R_p je uski eljezni dio na polovima rotora i statora koji odlazi u zasiđenje znatno ranije od ostalih eljeznih djelova motora, dok oblast sa reluktansom R_{oo} obuhvata sve vazdušne djelove kroz koje prolazi fluks u vazduhu isključujući dio obuhvaćen reluktansom R_{op} . Ove tri magnetne otpornosti mogu se definisati kao:

$$R_{op} = I_{op} / (\mu_o S_{op}), \quad (6.45.a)$$

$$R_p = I_p / (\mu_p S_p), \quad (6.45.b)$$

$$R_{oo} = I_{oo} / (\mu_o S_{oo}), \quad (6.45.c)$$

gdje su I_{op} , I_p i I_{oo} odgovarajuće efektivne dužine duž kojih protiče fluks, S_{op} , S_p i S_{oo} odgovarajuće efektivne površine poprečnih presjeka, a μ_p aktuelna permeabilnost uskog eljeznog dijela. Veza između reluktanse R_{oek} i reluktansi R_{op} , R_p i R_{oo} prikazana je na slici 6.9. Sa slike se vidi da se za definisanu reluktansu $R_{oek1} = I_o / (\mu_o S_{oek1}) = R_{op} + R_p$ može, uključujući (6.45.a) i (6.45.b), dobiti izraz:

$$S_{oek1} = 2 \delta \mu_p S_p S_{op} / (I_p \mu_o S_{op} + I_{op} \mu_p S_p). \quad (6.46)$$

Za efektivnu dužinu koja odgovara reluktansi R_{oek1} , kao i reluktansi R_{oo} , uzeta je vrijednost I_o tj. $I_{oek1} = I_{oo} = I_o = 2\delta$. Ova vrijednost je izabrana iz istog razloga kao i za R_{oek} , tj. zbog minimizacije broja promjenljivih. Magnetna otpornost R_{oek} predstavlja paralelnu vezu otpornosti R_{oek1} i R_{oo} , pa važe i relacija:


$$1 / R_{oek} = 1 / R_{oek1} + 1 / R_{oo}, \quad (6.47)$$

pa se zamjenom $R_{oek}=2\delta/(\mu_0 S_{oek})$, $R_{oek1}=I_o/\mu_0 S_{oek1}$ i $R_{oo}=2\delta/\mu_0 S_{oo}$ u (6.47) i kombinovanjem sa (6.46) može dobiti izraz za S_{oek} :


$$S_{oek} = S_{oo} + S_{oek1} = S_{oo} + 2 \delta \mu_p S_p S_{op} / (I_p \mu_0 S_{op} + I_{op} \mu_p S_p). \quad (6.48)$$

Za parametre S_{op} i I_{op} reluktanse R_{op} odabране су vrijednosti bliske stvarnim vrijednostima:

$$S_{op} = S_p = S_{oek}(\theta, \phi=0) - S_{min} \quad \text{i} \quad I_{op} = 2 \delta. \quad (6.49)$$



Slika 6.8. Podjela oblasti sa reluktansom R_{oek} na tri podoblasti sa reluktansama R_{op} , R_p i R_{oo}



Slika 6.9. Veza između reluktanse R_{oek} i reluktansi R_{op} , R_p i R_{oo}

Do ovih vrijednosti dođe se pažljivom analizom. Naime, za položaj kada su polovi rotora i statora djelimično preklopljeni, gotovo sav fluks se zatvara kroz preklopljenu površinu pri manjim vrijednostima fluksa (otpornost R_{oek1}). Sa povećanjem vrijednosti fluksa dolaze do izražaja i okolne putanje (R_{oo}) narođito kada magnetna indukcija B_p kroz površinu S_p učeće u zasićenje. Logično je da vrijednosti S_p i S_{op} budu približno jednake stvarnoj vrijednosti preklopljene površine (to je približno ostvareno u navedenom izazu), a I_{op} jednaka vrijednosti vazdušnog procjepa (2δ jer se uzimaju u obzir dvije strane istovremeno). U regionu gdje polovi rotora i statora nijesu preklopljeni efekat lokalnog zasićenja i dalje postoji, izuzev kod neusaglašenog položaja ($\theta=\theta_{un}$) gdje se može smatrati zanemarivo malim. Ovo znači da i u regionu $\theta_{un}<\theta<\theta_1$ postoji neka vrijednost površine S_p , a da je jedino za $\theta=\theta_{un}$ vrijednost $S_p \approx 0$. Površina S_p u ovom regionu

predstavlja određenu površinu na ivicama rotora i statora, jer je, od svih eljeznih djelova rotora i statora, među njima najmanje vazdušno rastojanje, pa fluks najprije prolazi kroz njih. Sada se površina S_{oek} može izraziti kao:

$$S_{oek}(\theta, \phi) = S_{oo} + [S_{oek}(\theta, \phi=0) - S_{min}] / [1 + l_p \mu_o / (2 \delta \mu_p)]. \quad (6.50)$$

Ako se uvede parametar $\xi = l_p \mu_o / (2 \delta \mu_{ppoc})$, gdje je μ_{ppoc} po-eta permeabilnost permeabilnosti μ_p odnosno vrijednost permeabilnosti eljeza motora kad indukcija teči nuli, jednačina (6.50) dobija oblik:

$$S_{oek}(\theta, \phi) = S_{oo} + [S_{oek}(\theta, \phi=0) - S_{min}] / (1 + \xi \mu_{ppoc} / \mu_p) \quad (6.51)$$

Parametar ξ predstavlja funkciju promjenljivih l_p i μ_p . Vrijednost l_p predstavlja dubinu prodiranja fluksa u polove statora i rotora do koje se on ne raspodijeli ravnomjerno unutar polova, a μ_p efektivnu permeabilnost eljeza na tom dijelu. Da bi se definisao parametar ξ potrebno je definisati vrijednosti μ_p i l_p u funkciji fluksa i položaja, što je praktično nemoguće ostvariti. Jedino je lako ustanoviti da je $\xi < 1$, jer je $\mu_{ppoc} > \mu_o$. Eksperimentalno je, međutim, utvrđeno da vrijednost parametra ξ značajno ne utiče na rezultate simulacije i da se on može uzeti kao konstanta. Najpričnije su ϕ -i krive realnim krivim dobijene su za vrijednosti konstante ξ od 0.02 do 0.05. Utvrđeno je, takođe, da varijacija vrijednosti konstante ξ unutar pomenutog opsega utiče jedino na brzinu promjene nagiba ϕ -i krive u momentu kada indukcija B_p ulazi u zasiđenje.

Iz jednačine (6.51) može se utvrditi vrijednost za S_{oo} razmatrajući slučaj nultog fluksa tj. kada se uvrsti $S_{oek}(\theta, \phi) = S_{oek}(\theta, \phi=0)$ i $\mu_p = \mu_{ppoc}$:

$$S_{oo} = S_{min} + \xi S_{oek}(\theta, \phi=0) / (1 + \xi). \quad (6.52)$$

Ako se uzme u obzir jednačina (6.52), svi parametri za utvrđivanje površine S_{oek} na osnovu jednačine (6.51), izuzev permeabilnosti μ_p , su određeni.

Reluktansu R_{oo} moguće je utvrditi iz jednačine (6.52):

$$R_{oo} = \frac{2\delta}{\mu_o \left(\frac{S_{min} + \xi S_{oek}(\phi=0, \theta)}{1 + \xi} \right)}. \quad (6.53)$$

Na osnovu ove jednačine slijedi da se R_{oo} smanjuje sa povećanjem ugla θ , jer se $S_{oek}(\phi=0, \theta)$ povećava sa porastom θ , što i jeste slučaj za $\theta < \theta_1$. Najveća greška se pravi pri usaglašenom položaju rotora i položajima bliskim njemu. Međutim, u tom slučaju je pri manjim vrijednostima fluksa ova otpornost znatno veća od redne veze $R_{op} + R_p$, dok je pri većim vrijednostima fluksa dominantniji uticaj otpornosti R_{fe} od R_{oek} , pa greška nema značajnog uticaja na rezultate.

6.2.3. Predstavljanje B-H krive, računanje fluksa i struje

B-H kriva u eljezu može se predstaviti sledećom funkcijom:

$$H / H_{nom} = \beta (B / B_{nom}) + (1 - \beta) (B / B_{nom})^\alpha, \quad (6.54)$$

pri čemu se β kreće od 0.6 do 0.7, α uzima vrijednosti 7 ili 9, što zavisi od vrste eljeza. Vrijednosti B_{nom} i H_{nom} su vrijednosti pri kojima počinje da se drastično "krivi" B-H karakteristika (B_{nom} se kreće oko 1.2T do 1.5T, H_{nom} od 50 do 500 A/m).

Primjenom Amperovog zakona struja aktivne faze motora može se izraziti u funkciji magnetnog polja nekom od sledećih tri relacije:

$$N i = I_{fe} H_{fe} + 2 \delta H_{oo}, \quad (6.55)$$

$$N i = I_{fe} H_{fe} + 2 \delta H_{oek1} = I_{fe} H_{fe} + 2 \delta H_{op} + 2 I_p H_p, \quad (6.56)$$

$$N i = I_{fe} H_{fe} + 2 \delta H_{oek}, \quad (6.57)$$

gdje su H_{fe} , H_{oo} , H_{oek1} , H_{op} i H_p ekvivalentne jačine magnetnog polja kroz površine S_{fe} , S_{oo} , S_{oek1} , S_{op} i S_p mogu se računati kao:

$$H_{fe} = B_{fe} / \mu = \phi / (\mu S_{fe}),$$

$$H_{oo} = B_{oo} / \mu_o = \phi_{oo} / (\mu_o S_{oo}),$$

$$H_{oek1} = B_{oek1} / \mu_o = \phi_p / (\mu_o S_{oek1}),$$

$$H_{op} = B_{op} / \mu_o = \phi_p / (\mu_o S_{op}),$$

$$H_p = B_p / \mu_p = \phi_p / (\mu_p S_p),$$

$$H_{oek} = B_{oek} / \mu_o = \phi / (\mu_o S_{oek}),$$

pri čemu su μ i μ_p respektivno trenutne vrijednosti permeabilnosti u eljezu i površinskom dijelu na polovima statora i rotora podložnim zasićenju, ϕ_{oo} - fluks kroz površinu S_{oo} , ϕ_p - fluks kroz površinu S_{op} odnosno S_p .

Iz jednačine (6.54) magnetne permeabilnosti $\mu = B/H$ i $\mu_p = B_p/H_p$ mogu se izraziti u funkciji magnetne indukcije:

$$1 / \mu = \beta H_{nom} / B_{nom} + (1 - \beta) (H_{nom} / B_{nom}) (B / B_{nom})^{\alpha-1}, \quad (6.58)$$

$$1 / \mu_p = \beta H_{nom} / B_{nom} + (1 - \beta) (H_{nom} / B_{nom}) (B_p / B_{nom})^{\alpha-1}. \quad (6.59)$$

Imajući u vidu da je $B = \phi / S_{fe}$ i $B_p = \phi_p / S_p$ može se zaključiti da je za računanje permeabilnosti μ na osnovu (6.58) potrebna vrijednost fluksa ϕ , dok je za računanje μ_p iz (6.59) potrebna vrijednost fluksa ϕ_p .

Ako se struja eli računati na osnovu jednačine (6.55) ili jednačine (6.56) javlja se problem određivanja fluksa ϕ_p odnosno ϕ_{oo} , pri čemu važi da je:

$$\phi = \phi_p + \phi_{oo}. \quad (6.60)$$

Nepoznati parametar u jednačini (5.57) je, kao i u analognoj jednačini (6.37), ekvivalentna površina S_{oek} , jer je $H_{oek} = \phi / (\mu_o S_{oek})$ u (5.57) odnosno $R_{oek} = 2\delta / (\mu_o S_{oek})$ u (6.37). Međutim, iz jednačine (6.51) vidi se da je za utvrđivanje S_{oek} potrebno utvrditi μ_p , a time i indukciju B_p odnosno fluks ϕ_p , što znači da se i u ovom slučaju problem svodi na izračunavanje fluksa ϕ_p . Naravno, valja napomenuti da određivanje fluksa ϕ ne predstavlja problem i računa se, kao i u ranije pomenutim modelima, uz pomoć jednačine (6.61):

$$\phi = \frac{1}{N} \int_0^t [u(t) - R_i(t)] dt \quad (6.61).$$

Poređenjem jednačina (6.55) i (6.56) može se dobiti sledeća jednačina:

$$H_o 2\delta = H_{op} 2\delta + H_p 2I_p, \quad (6.62)$$

tj.

$$B_o \delta / \mu_o = B_{op} \delta / \mu_o + B_p I_p / \mu_p, \quad (6.63)$$

odnosno, uzimajući u obzir relaciju (6.60) i zavisnosti $B_{op} = \phi_p / S_{op}$, $B_p = \phi_p / S_p$ i $B_o = \phi_{oo} / S_{oo}$, moguće je dobiti jednačinu (6.64):

$$(\phi - \phi_p) \delta / (S_{oo} \mu_o) = \phi_p \delta / (S_{op} \mu_o) + \phi_p I_p / (S_p \mu_p), \quad (6.64)$$

gdje se μ_p na osnovu (6.59) može predstaviti u funkciji fluksa ϕ_p kao:

$$\mu_p = 1 / [\beta H_{nom} / B_{nom} + (1 - \beta) (H_{nom} / B_{nom}) (\phi_p / (S_p B_{nom}))^{\alpha-1}]. \quad (6.65)$$

Jednačine (6.64) i (6.65) predstavljaju sistem kojim rešavanjem je moguće dobiti vrijednost fluksa ϕ_p . Međutim, ovaj problem se ne može riješiti analitičkim, već jedino numeričkim putem. Uvođenje numeričkog određivanja fluksa ϕ_p dovelo bi do razvoja nepodesnog modela kada je u pitanju projektovanje nesimetrične konfiguracije, jer odgovarajući softver ne bi obezbjeđivao dobijanje dovoljno brzih dinamičkih rezultata. Zbog toga je bilo neophodno razmotriti druge, nenumeričke, metode za utvrđivanje fluksa ϕ_p .

Iz jedna-avanjem jedna-ina (6.55) i (6.56) dobija se da je $H_{oek1} = H_{oo}$, odakle izlazi da je:

$$\phi_{oo} = S_{oo} \phi_p / S_{oek1}. \quad (6.66)$$

Kombinovanjem izraza (6.66) sa (6.60) može se dobiti sledeći izraz za fluks ϕ_p :

$$\phi_p = \phi / (1 + S_{oo} / S_{oek1}) = \phi (S_{oek} - S_{oo}) / S_{oek}. \quad (6.67)$$

Izraz (6.67) iskoričten je u pokušaju da se, prilikom simulacije, po njemu računa vrijednost fluksa ϕ_p u tekućem koraku, pri čemu se za fluks ϕ uzima tekuća vrijednost, dok se za površinu S_{oek} uzima vrijednost sračunata za prethodni vremenski korak po formuli:

$$S_{oek} = S_{oo} \phi / (\phi - \phi_p), \quad (6.68)$$

gdje S_{oo} , ϕ i ϕ_p uzimaju vrijednosti iz prethodog koraka. Metod simulacije realizovan na ovakvom pristupu nije dao dobre rezultate. Naime, u pojedinim djelovima dobijenih ϕ -i krivih dolazilo je do skokovitog porasta i pada struje. Ove skokovite promjene javljale su se u trenucima kada je indukcija $B_p = \phi_p / S_p$ bila u oblasti zasićenja, pa je mala greška u vrijednosti ϕ_p , a time i vrijednosti B_p , imala znatan uticaj na vrijednost polja H_p (to je, s obzirom na (6.56), imalo značajan uticaj na vrijednost struje).

Jedan od pokušaja da se utvrdi fluks ϕ_p zasnovan je na definisanju analitičkog izraza koji vrši procjenu vrijednosti ϕ_p . Kako pri malim vrijednostima fluksa ϕ gotovo sav fluks prolazi kroz površinu S_p tj. $\phi_p \approx \phi$, to je u tom slučaju $B_p \approx \phi / S_p$. Sa povećanjem fluksa ϕ povećava se i B_p , ali brzina porasta opada, da bi za $B_p = B_{max}$ (B_{max} - indukcija zasićenja) porast postao praktično jednak nuli. Najednostavnija kriva koja aproksimira ovakvo ponašanje je *Frohlich-ova kriva*, koja u ovom slučaju izgleda:

$$B_p = \frac{\phi / S_p}{1 + \phi / (a S_p)}, \quad (6.69)$$

gdje je $a = B_{max}$. Na ovaj način, takođe, nijesu dobijene zadovoljavajuće ϕ -i zavisnosti. Solidni rezultati su dobijeni jedino uz dodatnu korekciju izraza (6.69), (to je, međutim, zahtjevalo uvođenje još nekoliko eksperimentalnih parametara, pa je i ovaj metod odbaćen zbog komplikovanosti utvrđivanja tih parametara).

Metod koji je dao najbolje rezultate zasnovan je i na jednostavnom računu, a postignut je zahvaljujući uvedenom, manje preciznom, izrazu za B_p - H_p . Naime, B - H zavisnost za relativno eljezo, izuzev uskog dijela sa reluktansom R_p , definisana se relacijom (6.54), dok se zavisnost B_p - H_p (oblast reluktanse R_p) upravo definiše *Frohlich-ovom* krivom:

$$B_p = a H_p / (b + H_p), \quad (6.70)$$

gdje a i b predstavljaju parametre `eljeza, a njihove vrijednosti se određuju iz sledećih jednakosti: $a=B_{max}$ i $a/b=\mu_{ppoc}$. Permeabilnost μ_p se iz (6.70) može izraziti kao:

$$\mu_p = B_p / H_p = (a - B_p) / b = (a - \phi_p / S_p) / b. \quad (6.71)$$

Uvjetivanjem jednačine (6.71) u (6.64) dobija se kvadratna jednačina po fluksu ϕ_p koja je rešenje:

$$\Psi_p = c_{o1} \left[\Psi + c_{o2} - \sqrt{(\Psi - c_{o3})^2 + c_{o4}^2} \right], \quad (6.72)$$

gdje su: $\Psi_p=N\phi_p$ i $\Psi=N\phi$ obuhvatni fluksivi, a varijable $c_{o1}(\theta)$, $c_{o2}(\theta)$, $c_{o3}(\theta)$ i $c_{o4}(\theta)$ su dati sledećim izrazima:

$$c_{o1} = c_{o1}(\theta) = S_{op} / [2 (S_p + S_{oo})],$$

$$c_{o2} = c_{o2}(\theta) = a N [S_p + (1 + \xi) S_{oo}],$$

$$c_{o3} = c_{o3}(\theta) = a N [S_p + (1 - \xi) S_{oo}],$$

$$c_{o4}^2 = c_{o2}^2 - c_{o3}^2 = 4 \xi a^2 N^2 S_{oo} (S_p + S_{oo}),$$

pri čemu je konstanta $\xi=I_p\mu_o/(2\delta\mu_{ppoc})$ definisana u (6.51).

Sada se kombinovanjem izraza (6.36), (6.37) i (6.68) može dobiti izraz za računanje struje:

$$N i = 2 \delta (\Psi - \Psi_p) / (\mu_o N S_{oo}) + R_{fe} \psi / N. \quad (6.73)$$

Do analognog izraza se dolazi kombinovanjem jednačina (6.57) i (6.68):

$$N i = 2 \delta (\Psi - \Psi_p) / (\mu_o N S_{oo}) + H_{fe} I_{fe}, \quad (6.74)$$

gdje se H_{fe} određuje na osnovu B_{fe} pomoću jednačine (6.54) uvođenjem $H=H_{fe}$ i $B=B_{fe}=\Psi / (NS_{fe})$:

$$H_{fe} = H_{nom} [\beta \Psi / (B_{nom} N S_{fe}) + (1 - \beta) \Psi^\alpha / (B_{nom} N S_{fe})^\alpha]. \quad (6.75)$$

Ako se u izraz (6.74) uvrste jednačine (6.72) i (6.75) može se dobiti izraz za struju faze motora u funkciji obuhvatnog fluksa Ψ i položaja rotora θ :

$$i(\Psi, \theta) = i_o(\Psi, \theta) + i_{fe}(\Psi), \quad (6.76)$$

gdje je struja i_o :

$$i_o(\Psi, \theta) = c_{o5} \left[(1 - c_{o1}) \Psi - c_{o1} c_{o3} + c_{o1} \sqrt{(\Psi - c_{o3})^2 + c_{o4}^2} \right] \quad (6.77)$$

struja koja je posledica postojanja reluktanse R_{oek} , dok je struja i_{fe} :

$$i_{fe}(\Psi) = c_{fe1}\Psi + c_{fe2}\Psi^\alpha, \quad (6.78)$$

posledica reluktanse R_{fe} . Jedna-ine (6.76)-(6.78) analogno se mogu dobiti kombinovanjem jedna-ina (6.73), (6.72), (6.30) i (6.58). Koeficijenti c_{o1} do c_{o5} koji figuri{u u jedna-ini (6.77) definisani su u (6.72), dok je:

$$c_{o5} = c_{o5}(\theta) = 2\delta / (\mu_0 N^2 S_{oo}).$$

Koeficijenti c_{o1} do c_{o5} su funkcije polo`aja rotora θ , a ta zavisnost se dobija tako {to se izrazi (6.49) i (6.52) za povr{ine S_{op} i S_{oo} , u koje se predhodno uvrsti $S_{oek}(\Psi=0,\theta)$ iz jedna-ine (6.40), uvrste u izraze za koeficijente c_{o1} od c_{o5} . Koeficijenti c_{fe1} i c_{fe2} u (6.78) predstavljaju konstante definisane slede}im jedna-inama:

$$c_{fe1} = I_{fe}\beta H_{nom} / (B_{nom} N^2 S_{fe}),$$

$$c_{fe2} = I_{fe}(1-\beta) H_{nom} / (B_{nom}^\alpha N^{\alpha+1} S_{fe}^\alpha).$$

6.2.4. Ra~unanje elektromagnetskog momenta

Elektromagnetni momenat M_e uobi~ajeno se ra~una na osnovu koenergije polja W_m po relaciji (3.11), gdje se koenergija W_m ra~una po jedna-ini (3.7) integraljenjem fluksa po struji. Me|utim, s obzirom da je relacijom (6.76) definisana struja u funkciji polo`aja θ i fluksa Ψ , mnogo je jednostavnije ra~unati momenat M_e na osnovu magnetne energije polja W_m po relaciji (3.14), gdje se magnetna energija W_m ra~una po jedna-ini (3.6) integraljenjem struje $i(\Psi,\theta)$ po fluksu Ψ . Smjenom jedna-ine (6.76) u (3.6) dobija se:

$$W_m(\Psi,\theta) = \int_0^\Psi i(\Psi,\theta) d\Psi = \int_0^\Psi i_o(\Psi,\theta) d\Psi + \int_0^\Psi i_{fe}(\Psi) d\Psi = W_{mo}(\Psi,\theta) + W_{mfe}(\Psi), \quad (6.79)$$

gdje W_{mo} predstavlja magnetnu energiju nagomilanu u oblasti reluktanse R_{oek} , dok W_{mfe} predstavlja magnetnu energiju nagomilanu u oblasti reluktanse R_{fe} . Ako se izrazi (6.77) i (6.78) za struje i_o i i_{fe} uvrste u jedna-inu (6.79) re{avanjem integrala mo`e se dobiti:

$$W_{mo} = c_{o5} \left[\frac{1 - c_{o1}}{2} \Psi^2 - c_{o1} c_{o2} \Psi + \frac{c_{o1}}{2} (\Psi - c_{o3}) \sqrt{(\Psi - c_{o3})^2 + c_{o4}^2} \right. \\ \left. + \frac{c_{o1} c_{o2} c_{o3}}{2} + \frac{c_{o1} c_{o4}^2}{2} \ln \left(\frac{\Psi - c_{o3} + \sqrt{(\Psi - c_{o3})^2 + c_{o4}^2}}{c_{o2} - c_{o3}} \right) \right] \quad (6.80)$$

i

$$W_{mfe} = c_{fe1} \Psi^2 / 2 + c_{fe2} \Psi^{\alpha+1} / (\alpha+1). \quad (6.81)$$

Imajući u vidu da je energija W_{mfe} funkcija samo fluksa Ψ , a ne i ugla θ tj. da važe $\partial W_{mfe}/\partial\theta=0$, zamjenom jednačine (6.79) u jednačinu momenta (3.14) može se dobiti izraz:

$$M_e(\Psi, \theta) = -\frac{\partial W_{mo}(\Psi, \theta)}{\partial \theta}. \quad (6.82)$$


Elektromagnetni momenat M_e moguće je dobiti rešavanjem jednačine (6.82) u koju je prethodno potrebno uvrstiti W_{mo} iz jednačine (6.80). S obzirom da su u jednačini (6.80) koeficijenti $c_{o1}, c_{o2}, c_{o3}, c_{o4}, c_{o5}$ funkcije položaja rotora θ , to se rešenjem jednačine (6.82) dobija prilično glomazan izraz. Zbog toga je, prilikom simulacije, jednostavnije momenat tražiti po približnoj formuli:

$$M_e(\Psi, \theta) = -\frac{\Delta W_{mo}(\Psi, \theta)}{\Delta \theta} = -\frac{W_{mo}(\Psi, \theta) - W_{mo}(\Psi, \theta - \Delta \theta)}{\Delta \theta}, \quad (6.83)$$

gdje su Ψ i θ trenutne vrijednosti fluksa i položaja $\Delta\theta$ inkrement položaja u toku simulacije, a $\theta - \Delta\theta$ položaj rotora u prethodnom koraku simulacije. Za računanje momenta po jednačini (6.83) neophodno je utvrditi na osnovu (6.80) trenutnu vrijednost magnetne energije $W_{mo}(\Psi, \theta)$, ali i fiktivnu vrijednost energije $W_{mo}(\Psi, \theta - \Delta\theta)$ za trenutnu vrijednost obuhvatnog fluksa i položaja rotora koji odgovara prethodnom koraku simulacije. Ovaj način je implementiran u program za simulaciju pogona sa SRM-om, a dokaz njegove valjanosti dat je u Dodatku A.

6.2.5. Kratak osvrt na tok simulacije

Strukturni blok dijagram toka simulacije prikazan je na slici 6.10. Ulazni parametri realizovanog programa su: dimenzije motora (polupravni rotora i statora, dužina steka L , uglovi β_r i β_s , broj polova N_r i N_s , vazdušni procjep δ), broj navojaka po fazi motora N , parametri B -H karakteristike elejeza (H_{nom} , B_{nom} , α i β) i induktivnost faze za neusaglašeni položaj rotora L_{un} (na osnovu L_{un} utvrđuje se S_{min}). Parametri koji se zadaju su: direktni i inverzni napon koji se primjenjuje na fazu, ugao uključenja θ_u i isključenja θ_is faze, brzina okretanja motora ω , struja i njeno odstupanje $\pm\Delta I$ (rečim strujnog ograničenja).



Slika 6.10. Strukturni blok dijagram tok simулације SRM-a.

Na osnovu dimenzija motora utvrđuju se {irina t_s , površina S_{fe} i dužina I_{fe} pomoću relacija (6.31)-(6.33). Zatim se utvrđuju površine S_{min} (jedna-ina (6.44)) i S_{max} (jedna-ina (6.41)), kao i parametri S_1, S_2, A_1, A_2, B_1 i B_2 koji određuju krvu $S_{oe}(k)(\theta, \Psi=0)$ po relaciji (6.40). Na osnovu utvrđenog $S_{oe}(k)(\theta, \Psi=0)$ lako se utvrđuju površine S_{oo} , S_p i S_{op} primjenom jedna-ina (6.49) i (6.52).

Obuhvatni fluks $\Psi = N\phi$ računa se na osnovu (6.61) kao:

$$\Psi = \Psi_{n-1} + (u - R i_{n-1}) \Delta t,$$

gdje je $\Delta t = \Delta\theta/\omega$ vremenski korak, a ψ_{n-1} i i_{n-1} fluks i struja srađunati u poslednjem završnom koraku simulacije. Napon na fazi u može imati pozitivnu, negativnu i vrijednost jednaku nuli, zavisno od izabranog rečima opovanja i topologije pretvara-a.

Zatim se određuje fluks Ψ_p kroz površine S_{op} i S_p na osnovu relacije (6.72), a potom i struja na osnovu (6.76)-(6.78).

Trenutna vrijednost momenta rađuna se po (6.83) zamjenom vrijednosti $W_m(\theta, \Psi)$ i $W_m(\theta - \Delta\theta, \Psi)$ srađunatih po relaciji (6.80).

U blok dijagramu na slici 6.10 pretpostavljeno je da je ugaona brzina motora konstantna, tj. da se radi o ustaljenom stanju. U analizi prelaznih procesa ugaonu brzinu ω neophodno je rađunati u svakom koraku simulacije uz pomoć jedna-ine (3.16).

6.3. Rezultati simulacije

Dijagrami koji slijede predstavljaju rezultate simulacije za dva SRM-a. Rad oba motora simuliran je za razne brzine obrtanja, struje i uglove uključenja i isključenja faza pomoću dva programa, a to su: program na osnovu novog modela opisanog u 6.2. i program na osnovu Miller-ovog modela opisanog u 6.1.3.

6.3.1. Rezultati simulacije za Motor I na bazi Miller-ovog modela i novog modela

U [9] su dati rezultati simulacije dobijeni uz pomoć programskog paketa PC-SRD [98] za motor koji su podaci dati u Tabeli 6.1 (Motor I), za redim rada kada je brzina $n=2000$ ob/min, ugao uključenja faza $\theta_u=47.5^\circ$ i ugao isključenja $\theta_{is}=80^\circ$. Najznačajniji rezultati su: srednji momenat motora $M_{sr}=1.247\text{Nm}$, snaga $P=161.17\text{W}$, kao i vrne (maksimalne trenutne) vrijednosti struje $i_m=26.193\text{A}$ i momenta $M_m=2.712\text{Nm}$. Radi poređenja rezultata dobijenih programom PC-SRD sa programima realizovanim na osnovu Miller-ovog i novog modela dati su rezultati simulacije baš za taj slučaj. Takođe, simuliran je rad motora i u drugim redimima radi poređenja programa na bazi Miller-ovog i novog modela.

Ulazni parametri za program baziran na Miller-ovom modelu dobijeni su na osnovu podataka iz [9] i imaju vrijednosti: $L_u=0.583\text{mH}$; $\Psi_s=0.04949\text{Vs}$; $i_s=8.635\text{A}$; $L_{a0}=\Psi_s/i_s=5.731\text{mH}$; $\Psi_m=0.076138\text{Vs}$; $i_m=34.681\text{A}$.

Svi ulazni parametri za program baziran na novom modelu su srađunati na osnovu podataka iz Tabele 6.1 izuzev parametra S_{min} za koje izrađunavanje na osnovu (6.44) je, pored parametara iz Tabele 6.1, korištena i vrijednost induktivnosti L_u . Za definisanje B - H krive u jednačini (6.54) korišteni su sledeći

parametri: $H_{nom}=300$, $B_{nom}=1.3$ T, $\beta=0.7$, $\alpha=9$. Za parametar ξ , definisan u (6.51), uzeta je vrijednost 0.05.


Tabela 6.1. Podaci za Motor I

Parametar	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Aksijalna dužina mag. kola	L_{stk}	4.699	cm
Manji poluprečnik rotora	r_o	1.735	cm
Veći poluprečnik rotora	r_1	2.35	cm
Manji polupr. statora	r_2	3.88	cm
Veći poluprečnik statora	r_3	4.699	cm
Vazdušni procjep	δ	0.2286	mm
Ugao pola rotora	β_r	32	°
Ugao pola statora	β_s	30	°
Broj polova rotora	N_r	4	-
Broj polova statora	N_s	6	-
Broj navojaka po fazi	N	62	-
Otpornost faze	R	0.111	Ω
Direktni napon	U_d	22	V
Napon demagnetizacije	U_b	-25.2	V


Na slikama 6.11, 6.12 i 6.13 respektivno su prikazani talasni oblici struje, talasni oblici momenta i Ψ -i petlje za Motor I, u režimu $n=2000$ ob/min, $\theta_u=47.5^\circ$ i $\theta_{is}=80^\circ$, dobijeni programima baziranim na Miller-ovm i na novom modelu. Na slikama se može primijetiti bliskost rezultata. Odgovarajući rezultati programskog paketa PC-SRD dati u [9] su, takođe, bliski rezultatima prikazanim na pomenutim slikama. Poređenje sumarnih rezultata sva tri programa dato je u Tabeli 6.2. Iz tabele se vidi da najveća odstupanja rezultata postoje za srednju vrijednost momenta M_{sr} odnosno za snagu motora P ($P=M_{sr}\omega$). Ovo odstupanje je narođito izraženo za momenat M_{sr} dobijen na bazi Millerovog modela koji je, kao i kod programa na bazi novog modela, računat integraljenjem trenutne vrijednosti momenta duž jednog ciklusa. Ako se srednja vrijednost momenta M_{sr} računa po formuli [67]:

$$M_{sr} = N W / (2 \pi),$$


gdje je N broj ciklusa po obrtaju, a W površina Ψ -i petlje za jedan ciklus (kao na slici 6.13), onda se dobijaju rezultati za program baziran na Miller-ovom modelu bliski onim na bazi novog modela i programa PC-SRD. S druge strane, rezultati dobijeni na ovaj način programom na bazi novog modela ostaju praktično nepromijenjeni. Ovo ukazuje da Miller-ov model može obezbijediti dobre rezultate za srednje vrijednosti momenta, ali da računanje M_{sr} integraljenjem trenutne vrijednosti momenta izaziva grešku, što je posledica približnosti formule (6.29) za računanje trenutnog momenta. Približnost formule (6.29) unosi značajnu grešku i u talasni oblik momenta.



Slika 6.11. Struja u funkciji ugla za Motor I, pri $n=2000\text{ob/min}$, $\theta_u=47.5^\circ$, $\theta_{is}=80^\circ$;
 (a) Program baziran na Millerovom modelu;
 (b) Program baziran na novom modelu.



Slika 6.12. Momenat u funkciji ugla za Motor I,
 pri $n=2000\text{ob/min}$, $\theta_u=47.5^\circ$, $\theta_{is}=80^\circ$;
 (a) Program baziran na Millerovom modelu;
 (b) Program baziran na novom modelu.



Slika 6.13. Ψ -i petlja za Motor I, pri $n=2000\text{ob/min}$, $\theta_u=47.5^\circ$, $\theta_{is}=80^\circ$;
 (a) Program baziran na Millerovom modelu;
 (b) Program baziran na novom modelu.


Tabela 6.2. Poređenje rezultata tri programa za Motor I,
za služaj: $n=2000 \text{ ob/min}$, $\theta_u=47.5^\circ$, $\theta_{is}=80^\circ$

	PC-SRD	Miller-ov model	Novi model
Maksimalna struja, $i_m [\text{A}]$	26.193	27.6125	26.6125
Maksimalni momenat, $M_m [\text{Nm}]$	2.712	2.9144	2.7660
Snaga na osovini, $P [\text{W}]$	261.171	337.051	234.237
Srednji momenat, $M_{sr} [\text{Nm}]$	1.247	1.6093	1.1184


Na slikama 6.14, 6.15 i 6.16 prikazani su rezultati simulacije za Motor I, pri brzini $n=500 \text{ ob/min}$, uglu uključenja faze $\theta_u=47.5^\circ$, uglu isključenja faze $\theta_{is}=90^\circ$ i zadatoj struji (rečim strujnog ograničenja): $I=(30\pm 0.5)\text{A}$. Analogni rezultati, pri $n=3000 \text{ ob/min}$, $\theta_u=41^\circ$, $\theta_{is}=80^\circ$ i $I=(30\pm 0.5)\text{A}$, dati su na slikama 6.17, 6.18 i 6.19. Takođe, na slikama 6.20, 6.21 i 6.22 prikazani su dobijeni rezultati, pri $n=300 \text{ ob/min}$, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$ i $I=30\text{A}$. Zbog relativno male brzine u poslednjem slučaju struja faze je veoma brzo dostigla zadatu vrijednost I (u odnosu na promjenu ugla θ), pa se ona može smatrati približno konstatnom u svitavom intervalu od neusaglašenog položaja $\theta_u=45^\circ$ do usaglašenog položaja $\theta_{al}=90^\circ$. Ovo znači da talasni oblik momenta na slici 6.21 približno predstavlja stacionarni momenat dobijen za konstantnu struju I . Polazni momenat približno se dobija uzimanjem u obzir sve tri faze, što je prikazano na slici 6.23.

Neki od sumarnih rezultata slučajeva prikazanih na slikama 6.11 do 6.23 dati su u Tabeli 6.3. Na slikama 6.16, 6.19 i 6.22 može se primijetiti da se, kao i na slici 6.13 površine $\Psi-i$ petlji, a time i srednje vrijednosti momenta M_{sr} , vrlo malo razlikuju kod rezultata dobijenih na bazi Miller-ovog i na bazi novog modela. Međutim, u Tabeli 6.3 mogu se primijetiti značajne razlike, što je posledica ranije pomenute netačnosti u računanju kod programa na bazi Miller-ovog modela.


Na slici 6.24 date su $\Psi-i$ krive za Motor I za različite položaje rotora od neusaglašene do usaglašene pozicije sa korakom od $\Delta\theta=3^\circ$ u položaju rotora, dobijene programima na bazi Miller-ovog i na bazi novog modela.




Slika 6.14. Struja u funkciji položaja za Motor I, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=47.5^\circ$, $\theta_{is}=90^\circ$ i $I=(30\pm 0.5)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela (b) Na bazi novog modela.



Slika 6.15. Momenat u funkciji položaja za Motor I, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=47.5^\circ$, $\theta_{is}=90^\circ$; (a) Na bazi Miller-ovog modela ($M_m= 3.3123$ Nm, $M_{sr}= 2.6022$ Nm); (b) Na bazi novog modela ($M_m= 3.5220$ Nm, $M_{sr}= 2.4110$ Nm).




Slika 6.16. $\Psi-i$ petlja za Motor I, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=47.5^\circ$, $\theta_{is}=90^\circ$; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.17. Struja u funkciji položaja za Motor I,
pri $n=3000$ ob/min, $\theta_u=41^\circ$, $\theta_{is}=80^\circ$;


- (a) Na bazi Miller-ovog modela ($i_m=29.0857$ A);
- (b) Na bazi novog modela ($i_m=28.4582$ A).




Slika 6.18. Momenat u funkciji položaja za Motor I, pri $n=3000$ ob/min, $\theta_u=41^\circ$,
 $\theta_{is}=80^\circ$; (a) Na bazi Miller-ovog modela ($M_m=3.0200$ Nm, $M_{sr}=1.2797$ Nm);
(b) Na bazi novog modela ($M_m=2.9156$ Nm, $M_{sr}=0.8959$ Nm).



Slika 6.19. Ψ -i petlja za Motor I, pri $n=3000$ ob/min, $\theta_u=41^\circ$, $\theta_{is}=80^\circ$, $I=30$ A;
(a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.



Slika 6.20. Struja u funkciji polo`aja za Motor I, pri $n=300$ ob/min, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$, $I=30$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.21. Momenat u funkciji polo`aja za Motor I,

pri $n=300$ ob/min, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$, $I=30$ A;


(a) Na bazi Miller-ovog modela ($M_m= 3.2685$ Nm, $M_{sr}= 2.6266$ Nm);

(b) Na bazi novog modela ($M_m= 3.4411$ Nm, $M_{sr}= 2.4038$ Nm).



Slika 6.22. $\Psi-i$ petlja za Motor I, pri $n=300$ ob/min, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$, $I=30$ A;


(a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.



Slika 6.23. Polazni momenat u funkciji polo`aja; (a) Na bazi Miller-ovog modela ($M_{sr} = 2.6266 \text{ Nm}$); (b) Na bazi novog modela ($M_{sr} = 2.4038 \text{ Nm}$).

Tabela 6.3. Sumarni rezultati raznih slu~ajeva simulacije Motora I

Re`im rada	Model	i_m	M_m	M_{sr}
$n=2000 \text{ ob/min}, \theta_u 47.5^\circ, \theta_{is}=80^\circ$	Miller-ov	27.6125 A	2.9144 Nm	1.6093 Nm
	Novi	26.6125 A	2.7660 Nm	1.1184 Nm
$n=500 \text{ ob/min}, \theta_u 47.5^\circ, \theta_{is}=90^\circ$	Miller-ov	(30+0.5) A	3.3123 Nm	2.6022 Nm
	Novi	(30+0.5) A	3.5229 Nm	2.4110 Nm
$n=3000 \text{ ob/min}, \theta_u 41^\circ, \theta_{is}=80^\circ$	Miller-ov	29.0857 A	3.0200 Nm	1.2797 Nm
	Novi	28.4582 A	2.9156 Nm	0.8959 Nm
$n=300 \text{ ob/min}, \theta_u 45^\circ, \theta_{is}=89^\circ$	Miller-ov	(30+0.5) A	3.2685 Nm	2.6266 Nm
	Novi	(30+0.5) A	3.4411 Nm	2.4038 Nm



Slika 6.24. Ψ -i karakteristike za razli~ite polo`aje rotora (od 45° do 90° sa korakom od 3°) za Motor I; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.

6.3.2. Rezultati simulacije za Motor II na bazi Miller-ovog modela i novog modela

U Tabeli 6.4 dati su parametri Motora II uzeti iz [96]. U [96] su takođe dati podaci za neusaglašenu L_u i usaglašenu L_{al} induktivnost koji su dobijeni metodom konačnih elemenata tj. FE analizom. Na osnovu tih podataka kao i na osnovu Ψ -i zavisnosti datih u [Error! Not a valid link.] utvrđeni su ulazni parametri za program baziran na Miller-ovom modelu: $L_u=25.8\text{mH}$; $\Psi_s=0.798\text{Vs}$; $\Psi_m=1.33\text{ Vs}$; $L_{a0}=\Psi_s / i_s = 843\text{ mH}$; $i_m=10\text{ A}$.

Svi ulazni parametri za program baziran na novom modelu srađunati su na osnovu podataka iz Tabele 6.4, izuzev parametra S_{min} za koje rađunanje je upotrijebljena i vrijednost induktivnosti L_{un} (jedna-ina (6.44)). Parametri korišćeni za predstavljanje B - H krive su: $H_{nom}=300\text{ A/m}$, $B_{nom}=1.2\text{ T}$, $\beta=0.7$, $\alpha=9$, dok je za parametar ξ uzeta vrijednost $\xi=0.05$.

Na slikama 6.26 do 6.40 prikazani su rezultati simulacije Motora II za razne rečime rada tj. brzine, uglove uključenja i isključenja faza i zadate struje. Za svaki rečim rada prikazani su talasni oblici struje faze, momenat i ψ -i petlja, dobijeni na programima na bazi Miller-ovog i novog modela.

U Tabeli 6.5 date su maksimalna i srednja vrijednost struje faze, kao i maksimalna i srednja vrijednost momenta motora za slučajevne razmatrane na slikama 6.26 do 6.40. Iz istih razloga kao i kod rezultata simulacije Motora I i ovdje se mogu primjetiti znatne razlike između izrađunatih vrijednosti momenta dva programa.

Na slikama 6.38 do 6.40 prikazan je slučaj relativno male brzine motora koji je, kao i u simulaciji Motora I, iskoriten za približno određivanje statičkog momenta faze (slika 6.40). Sumiranjem momenata od svih faza dobija se približna zavisnost polaznog momenta od položaja rotora, što je prikazano na slici 6.41. Polazni momenat sa slike 6.41 odnosi se na slučajevne pobudne struje od 10A. Na isti način je dobijen polazni momenat za slučajevne pobudne struje 1A i 20A. U Tabeli 6.6 prikazani su rezultati za maksimalnu i srednju vrijednost polaznog momenta dobijeni na ovaj način. Pored rezultata dobijenih programima na bazi Miller-ovog i novog modela u Tabeli 6.6 dati su i rezultati preuzeti iz [96] izrađunati uz pomoć FE analize.

Na slici 6.42 prikazane su Ψ -i zavisnosti za različite položaje rotora od usaglašene do neusaglašene pozicije dobijene programima na bazi Miller-ovog i novog modela.

Tabela 6.4. Podaci za Motor II


Parametar	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Aksijalna dužina mag. kola	L_{stk}	5.076	cm
Manji poluprečnik rotora	r_o	4	cm
Veći poluprečnik rotora	r_1	6.1025	cm
Manji polupr. statora	r_2	8.45	cm
Veći poluprečnik statora	r_3	9.7	cm
Vazdušni procjep	δ	0.25	mm
Ugao pola rotora	β_r	36	°
Ugao pola statora	β_s	24	°
Broj polova rotora	N_r	4	-
Broj polova statora	N_s	6	-
Broj navojaka po fazi	N	536	-
Otpornost faze	R	1	Ω
Direktni napon	U_d	300	V
Napon demagnetizacije	U_b	-300	V

Tabela 6.5. Maksimalne i srednje vrijednosti momenta i struje Motora II dobijene programima na bazi Miller-ovog i novog modela

Rečim rada	Model	i_m	M_m	M_{sr}
$n=1800$ ob/min, $\theta_u=46^\circ$, $\theta_{is}=78^\circ$	Miller-ov	11.5441 A	28.4707 Nm	8.6301 Nm
	Novi	10.9058 A	33.4159 Nm	7.0040 Nm
$n=500$ ob/min, $I=10A$ $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$	Miller-ov	(10+1) A	28.4259 Nm	10.7651 Nm
	Novi	(10+1) A	28.6479 Nm	10.0065 Nm
$n=1800$ ob/min, $I=1A$ $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$	Miller-ov	0.8423 A	0.8823 Nm	0.5311 Nm
	Novi	0.9779 A	0.4368 Nm	0.2704 Nm
$n=500$ ob/min, $I=1A$, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$	Miller-ov	(1+0.1) A	2.3752 Nm	1.1638 Nm
	Novi	(1+0.1) A	1.2898 Nm	0.5881 Nm
$n=300$ ob/min, $I=10A$, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$	Miller-ov	-	26.2234 Nm	15.6602 Nm
	Novi	-	34.1890 Nm	19.4239 Nm

Tabela 6.6. Srednja vrijednost polaznog momenta Motora II za struje 1A, 10A i 20A



Na-in računanja	M_{sr} za $I=1A$	M_{sr} za $I=10A$	M_{sr} za $I=20A$
FE analiza, [96]	0.80 Nm	18.5 Nm	37.80 Nm
Miller-ov model	1.2490 Nm	15.6602 Nm	31.0670 Nm
Novi model	0.6943 Nm	19.4239 Nm	39.7668 Nm




Slika 6.26. Struja u funkciji polo` aja za Motor II,

pri $n=1800$ ob/min, $\theta_u=46^\circ$, $\theta_{is}=78^\circ$;


(a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.

Slika 6.27. Momenat u funkciji polo` aja za Motor II, pri $n=1800$ ob/min, $\theta_u=46^\circ$, $\theta_{is}=78^\circ$; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.Slika 6.28. Ψ -i petlja za Motor II, pri $n=1800$ ob/min, $\theta_u=46^\circ$, $\theta_{is}=78^\circ$;


(a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.29. Struja u funkciji polo`aja za Motor II, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(10\pm 1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.30. Momenat u funkciji polo`aja za Motor II, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(10\pm 1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.31. Ψ -i petlja za Motor II, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(10\pm 1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.32. Struja u funkciji polo` aja za Motor II, pri $n=1800$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(1\pm0.1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.33. Momenat u funkciji polo` aja za Motor II, pri $n=1800$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(1\pm0.1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.34. Ψ -i petlja za Motor II,
pri $n=1800$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(1\pm0.1)$ A;
(a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.35. Struja u funkciji polo`aja za Motor II, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(1\pm 0.1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.36. Momenat u funkciji polo`aja za Motor II, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(1\pm 0.1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.



Slika 6.37. Ψ -i petlja za Motor II, pri $n=500$ ob/min, $\theta_u=60^\circ$, $\theta_{is}=84^\circ$, $I=(1\pm 0.1)$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.38. Struja u funkciji polo`aja za Motor II, pri $n=300$ ob/min, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$, $I=10$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.




Slika 6.39. Momenat u funkciji polo`aja za Motor II,

pri $n=300$ ob/min, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$, $I=10$ A;


- (a) Na bazi Miller-ovog modela ($M_m=26.2234$ Nm, $M_{sr}=15.6602$ Nm);
- (b) Na bazi novog modela ($M_m=34.1890$ Nm, $M_{sr}=19.4239$ Nm).



Slika 6.40. Ψ - i petlja za Motor II, pri $n=300$ ob/min, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$, $I=10$ A; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.



Slika 6.41. Približna zavisnost polaznog momenta od položaja za Motor II, pri struji $I=10A$ (dobijeni za $n=300$, $\theta_u=45^\circ$, $\theta_{is}=89^\circ$);
(a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.



Slika 6.42. Ψ -i karakteristike za različite položaje rotora (od 45° do 90°) za Motor II; (a) Na bazi Miller-ovog modela; (b) Na bazi novog modela.

6.3.3. Zaključci na osnovu rezultata simulacije

Na osnovu rezultata prikazanih u poglavljima 6.3.1. i 6.3.2. može se zaključiti da dva modela obezbeđuju vrlo slične rezultate u pogledu talasnog oblika struja. Međutim, takav zaključak ne važi za talasne oblike momenta, jer se u pojedinim slučajevima javljaju znatne razlike. Drastične razlike u rezultatima simulacije za vrijednosti momenta pojavljuju se pri malim vrijednostima struja kao na primjer na slici 6.36. Utvrđeno je da je uzrok ovako drastičnih neslaganja netočno računanje programa na bazi Millerovog modela, što je posledica razvijenog približnog metoda računanja momenta kod pomenutog modela. Da je ova konstantacija opravdana može se zaključiti približnim izračunavanjem površine Ψ -i petlje u jednom ciklusu. Tako, na primjer, na slici 6.37(a) Ψ -i petlja se može aproksimirati trouglom, pa njena površina W približno iznosi:

$$W \approx I [\Psi_{max}(i=I) - \Psi_{min}(i=I)] / 2,$$

gdje je I zadata struja prilikom ~opovanja, a $\Psi_{max}(i=I)$ i $\Psi_{min}(i=I)$ maksimalna i minimalna vrijednost fluksa pri struci $i=I$. Na osnovu toga mo`e se pribli`no dobiti srednja vrijednost momenta:

$$M_{sr} = N_r m W_m / (2 \pi) \approx N_r m / [\Psi_m - \Psi(\theta_{un}, I)] / (4 \pi),$$

gdje je m - broj faza motora i N_r - broj polova rotora. Na osnovu poslednje formule dobija se srednji momenat $M_{sr} \approx 0.716$ Nm, dok je na osnovu integraljenja trenutne vrijednosti momenta izra~unato $M_{sr} = 1.1638$ Nm. Isto pore|enje izvr{eno je za program baziran na novom modelu. Tako, na primjer, za slu~aj sa slike 6.37(b) pribli`nom formulom dobijeno je $M_{sr} \approx 0.573$ Nm, dok je integraljenjem trenutne vrijednosti momenta dobijena relativno bliska vrijednost $M_{sr}=0.5881$ Nm. Tako|e, realizovani su numeri~ki postupci za odre|ivanje povr{ine Ψ -i petlje u programima, kako bi se omogu}ilo izra~unavanje M_{sr} i na drugi na~in tj. preko utro{ene energije W u toku ciklusa. Izvr{eno je pore|enje rezultata dobijenih tim putem i onih dobijenih integraljenjem trenutne vrijednosti momenta za razne slu~ajeve. Rezultati kod programa baziranog na novom modelu bili su prakti~no identi~ni, dok su se kod rezultata programa baziranog na Miller-vom modelu javljala zna~ajna neslaganja. Pri tom, vrijednosti momenta M_{sr} dobijene integraljenjem Ψ -i petlje, nijesu pokazivale drasti~ne razlike kod dva programa bazirana na razli~itim modelima. Razlike ipak postoje, ali su one posledica razli~itosti Ψ -i karakteristika dobijenih na bazi Miller-ovg ili novog modela.

Pore|enjem rezultata programa na bazi novog modela sa rezultatima programskog paketa PC-SRD u Tabeli 6.2, kao i sa rezultatima FE analize datih u Tabeli 6.6 mogu se dobiti pozitivni zaklju~ci o valjanosti razvijenog novog modela SRM-a. Najve}je primjedbe mogu se dati na talasni oblik momenta. Naime, vjerodostojnost talasnog oblika momenta proizilazi iz vjerodostojnosti talasnog oblika stati~kog momenta za razne pobudne struje. Ako se uporede oblici stati~kog momenta prikazani na slikama 6.21 i 6.41 sa eksperimentalnim rezultatima vi{e razli~itih motora [2], [58], [60], [69], [99], [100]}, mo`e se zaklju~iti da dobijeni rezultati posjeduju odre|ene anomalije. Tako, u prikazanim rezultatima primje}uju se suvi{e brze promjene vrijednosti momenta u funkciji polo~aja u okolini pozicija θ_{un} , θ_{al} i pozicije kada po-inje preklapanje polova rotora i statora θ_1 .

Sa aspekta projektovanja nesimetri~nog SRM-a mo`e se zaklju~iti da razvijeni novi model obezbje|uje dobijanje dobrih rezultata u pogledu performansi motora. Tako|e obezbje|uje dobijanje optimalnih kontrolnih parametara kao {to su θ_{uk} i θ_{is} , utvr|ivanje optimalne vrijednosti direktnog napona kao i napona demagnetizacije na fazama, utvr|ivanje VA karakteristika poluprovodni~kih elemenata u pretvara~ima, kao i utvr|ivanje optimalne topologije pretvara~a. Zbog nedovoljne ta~nosti u talasnem obliku momenta model nije pogodno koristiti za analiziranje talasnosti momenta motora. Poznavanje talasnog oblika momenta je,

međutim, veoma bitno pri projektovanju nesimetričnog SR pogona radi utvrđivanja optimuma u suženju polova statora modifikovane faze motora. Suženje polova doprinosi povećanju tzv. uvala momenta u pojedinim položajima, {to je izuzetno važno sa aspekta polaznog momenta, jer se, radi obezbjeđenja starta motora iz svih pozicija, mora obezbijediti da minimalna vrijednost polaznog momenta bude veća od momenta opterećenja. Kako se uvale polaznog momenta javljaju baš oko položaja θ_{prek} i θ_{al} to se za rešavanje ovog problema mora koristiti neki drugi model ili poboljšati realizovani novi model.

Simulacija je vršena i realizovanim programom na bazi novog modela za slučaj kada se magnetni otpor eljeza podijeli na više rednih veza tj. kada se posebno definisu reluktansne polova statora, rotora i jarma stotora i rotora. Dobijeni rezultati su se, međutim, praktično poklapali sa slučajem jedinstvenog magnetnog otpora R_{fe} . Razlog za praktično istovjetne rezultate leži u ~injenici da se motori projektuju tako da magnetski otpor eljeza bude ravnomerno raspoređen, bez tzv. "vrućih tačaka", {to odgovara predstavljanju sa konstantnom poprečnom površinom eljeza S_{fe} . Međutim, ovakvo pravilo ne važi u slučaju simulacije nesimetričnog motora kod koga su polovi statora jedne faze učestvuju u polova statora drugih faza, pa je neophodno uvesti koncept podjele eljeza na više reluktansi.

6.4. Poboljšanja novog modela

6.4.1. Poboljšanje talasnog oblika momenta i povećanje tačnosti novog modela korekcijom funkcije $S_{oek}(\Theta, \Psi=0)$

U poglavlju 6.3.3. pomenuto je da su najveće nepravilnosti u talasnom obliku momenta primijetene u položajima kada pojavljuje preklapanje polova statora i rotora Θ_1 , kao i u okolini usaglašene pozicije Θ_{al} . To je uočeno na osnovu ~injenice da momenat u funkciji ugla pri konstantnoj struci $M(\Theta, i=\text{const})$ odnosno pri konstantnom fluksu $M(\Theta, \Psi=\text{const})$ mora biti gladak, a u usaglašenom Θ_{al} i neusaglašenom Θ_{un} položaju njegova vrijednost mora biti jednak nuli [2], [58], [60], [69], [99], [100]. Drugim riječima funkcija momenta data izrazom (6.82.) mora biti neprekidna i diferencijabilna za bilo koju vrijednost nezavisno promjenljive Θ . Kako su koeficijenti c_{ok} , $k=1,2,\dots,5$ u izrazu (6.80) funkcija površine $S_{oek}(\Psi=0, \Theta)$, izraz (6.80) može se napisati kao:

$$M_e(\Psi, \Theta) = \frac{\partial W_{mo}}{\partial S_{oek}(\Psi=0, \Theta)} \frac{dS_{oek}(\Psi=0, \Theta)}{d\Theta}. \quad (6.84)$$

Na osnovu (6.84) može se zaključiti da je potrebni uslovi za funkciju $M_e(\Psi, \Theta)$ biti ispunjeni samo ako je funkcija $dS_{oek}(\Psi=0, \Theta)/d\Theta$ neprekidna i diferencijabilna, kao i da ima vrijednost jednaku nuli za $\Theta=\Theta_{un}$ i $\Theta=\Theta_{al}$.

Ispitivanjem funkcije $S_{oeK}(\Psi=0, \theta)$ date relacijom (6.40) ustanovljeno je da funkcija $dS_{oeK}(\Psi=0, \theta)/d\theta$ nije diferencijabilna u ta-kama $\theta=\theta_1$ i $\theta=\theta_2$ kao i da nema vrijednosti jednake nuli u ta-kama $\theta=\theta_{un}$ i $\theta=\theta_{al}$. Time je nametnuta neophodnost korekcije izraza (6.40) koji definiše površinu $S_{oeK}(\Psi=0, \theta)$.

U cilju pojednostavljenja u razmatranjima uvedena je normalizovana vrijednost površine $S_{oeK}(\Psi=0, \theta)$:

$$y = [S_{oeK}(\Psi=0, \theta) - S_{min}] / (S_{max} - S_{min}), \quad (6.85)$$

kao i normalizovana vrijednost položaja θ :

$$x = (\theta - \theta_{un}) / (\theta_{al} - \theta_{un}). \quad (6.86)$$

Problem je time sведен na nalažeње funkcije $y(x)$, $0 \leq y \leq 1$, koja je neprekidna i diferencijabilna, kao i njen izvod dy/dx na za bilo koju vrijednost promenljive x , $0 \leq x \leq 1$. Ovaj problem je riješen definisanjem funkcije $y(x)$, kao i funkcije $S_{oeK}(\Psi=0, \theta)$ u (6.40), pomoću seta od tri funkcije. Razmatranjem velikog broja funkcija konzerno se dođlo do optimalne kombinacije tri funkcije:

$$y(x) = \begin{cases} a_1 x^p + b_1 x^{p-1} & : 0 \leq x < x_1 \\ y_1 + k_a (x - x_1) & : x_1 \leq x \leq x_2, \\ a_2 (1-x)^q + b_2 (1-x)^{q-1} + 1 & : x_2 < x \leq 1 \end{cases} \quad (6.87)$$

gdje $x=0$, $x=x_1$, $x=x_2$ i $x=1$ respektivno označavaju položaje $\theta=\theta_{un}$, $\theta=\theta_1$, $\theta=\theta_2$ i $\theta=\theta_{al}$, a $y=0$, $y=y_1$, $y=y_2$ i $y=1$ respektivno vrijednosti $S_{oeK}(\Psi=0, \theta_{un})=S_{min}$, $S_{oeK}(\Psi=0, \theta_1)=S_1$, $S_{oeK}(\Psi=0, \theta_2)=S_2$ i $S_{oeK}(\Psi=0, \theta_{al})=S_{max}$. Funkcije koje definisu $y(x)$ u (6.87) su pojedinačno neprekidne, diferencijabilne, a takođe i njihovi izvodi. Ako se u (6.87) izaberu sledeće vrijednosti parametara a_1 , a_2 , b_1 , b_2 , p i q (p i q moraju biti veći od 2):

$$a_1 = -k_a (p-2) / (p x_1^{p-1}),$$

$$b_1 = k_a / (x_1^{p-2}),$$

$$p = 2 k_a x_1 / y_1,$$

$$q = 2 k_a (1 - x_2),$$

$$a_2 = k_a (p-2) / [p (1 - x_2)^{p-1}],$$

$$b_2 = -k_a / (1 - x_2)^{p-2},$$

ispunjava se uslov neprekidnosti i diferencijabilnosti funkcije y i njenog izvoda i u svim kritičnim tačkama $x=0$, $x=x_1$, $x=x_2$ i $x=1$, a takođe važe i $dy/dx=0$ za $x=0$ i $x=1$, što znači da su svi postavljeni uslovi ispunjeni. Parametri k_a i y_1 mogu se odrediti slijedno kao i parametri k_a i S_1 u (6.40).

Nakon određivanja funkcije $y(x)$ vrijednost funkcije $S_{oek}(\Psi=0,\theta)$ lako se nalazi iz (6.85) kao:

$$S_{oek}(\Psi=0, \theta) = y(x) (S_{max} - S_{min}) + S_{min}. \quad (6.88)$$

Dalja poboljšanja u rezultatima simulacije postignuta su korekcijom vrijednosti x_1 i x_2 . Naime, utvrđeno je da se najrealniji talasni oblici i vrijednosti momenta i struje dobijaju ako vrijednosti x_1 i x_2 odnosno položaji θ_1 i θ_2 odgovaraju položajima kada pol rotora preklapa 1/10-nu odnosno 2/3-ne površine pola statora, respektivno. Sada se položaji θ_1 i θ_2 mogu definisati kao:

$$\theta_1 = \theta_{pp} + (\theta_{kp} - \theta_{pp}) / 10, \quad (6.89)$$

$$\theta_2 = \theta_{kp} - (\theta_{kp} - \theta_{pp}) / 3, \quad (6.90)$$

gdje su: θ_{pp} - položaj pri kojem počinje preklapanje polova rotora i statora i θ_{kp} - položaj pri kojem pol rotora u potpunosti prekrije površinu pola statora. Analogno izrazima (6.89) i (6.90) dobijaju se izrazi za x_1 i x_2 :

$$x_1 = x_{pp} + (x_{kp} - x_{pp}) / 10, \quad (6.91)$$

$$x_2 = x_{kp} - (x_{kp} - x_{pp}) / 3, \quad (6.92)$$

gdje x_{pp} odgovara položaju θ_{pp} , a x_{kp} položaju θ_{kp} . Ove vrijednosti su prikazane na slici 6.43 na kojoj je ilustrovana veza površine $S_{oek}(\Psi=0,\theta)$ i položaja θ sa njihovim normalizovanim koordinatama y i x .

Optimizacija je izvršena i za parametar k_a u (6.87) koji predstavlja koeficijent pravca prave koja u regionu $x_1 < x < x_2$ definiše funkciju $y(x)$. Utvrđena vrijednost je:


$$k_a = 1 / (x_{kp} - x_{pp}). \quad (6.93)$$

Ovako odabrana vrijednost k_a odgovara realnoj brzini prirastanja preklopljene površine polova rotora i statora ($dS_p/d\theta$).

Eksperimenti su, takođe, pokazali da je za površinu preklopjenosti polova rotora i statora S_p potrebno uzeti za oko 5% veću vrijednost od stvarne. Tako je optimizovana i vrijednost y_1 koja se može dobiti po formuli:

$$y_1 = k_a (x_1 - x_{pp}) + k_b \quad (6.94)$$

gdje konstanta k_b najčešće uzima vrijednosti u uskom intervalu od 0.045 do 0.05 za različite konstrukcije motora.



Slika 6.43. Oblik i veza funkcija $S_{oe}(\Psi = 0, \theta)$ i $y(x)$.

6.4.2. Poboljšanje modela povezanjem tačnosti u predstavljanju reluktanse R_{fe}

Još jedno poboljšanje modela postignuto je podjelom reluktanse `eljeza R_{fe} na više oblasti tj. reluktansi. Tačnije, ona je podijeljena je na četiri reluktanse koje definisu magnetnu otpornost jarma statora (R_1), polova statora (R_2), jarma rotora (R_3) i polova rotora (R_4). Ove reluktanse se mogu definisati kao:

$$R_j = \frac{I_j}{\mu_j S_j}, \quad j=1, 2, 3 \text{ ili } 4, \quad (6.95)$$

gdje su S_j i I_j površine poprečnih presjeka i dužine odgovarajućih djelova `eljeza, što je prikazano na slici 6.44. Parametri S_j i I_j dobijaju se na osnovu realnih dimenzija motora. Permeabilnost μ_j određuje se za svaku oblast j primjenjujući formulu (6.58), tj.:

$$1/\mu_j = \beta H_{nom}/B_{nom} + (1-\beta) (H_{nom}/B_{nom}) (B_j/B_{nom})^{\alpha-1}, \quad (6.96)$$

gdje je $B_j = \Psi/(NS_j)$ indukcija u oblasti `eljeza j .

Površine S_j i dužine I_j definisane su na slici 6.44 tako da obezbjeđuju da je reluktansa cijelokupnog `eljeza jednaka zbiru reluktansi R_j .


$$R_{fe} = \sum_{j=1}^4 R_j. \quad (6.97)$$

Iz jedna-ine (6.37) slijedi:

$$i(\theta, \Psi) = \frac{\Psi R_{oek}}{N^2} + \frac{\Psi}{N^2} R_{fe} = \frac{\Psi R_{oek}}{N^2} + \frac{\Psi}{N^2} \sum_{j=1}^4 R_j = i_o(\theta, \Psi) + i_{fe}(\Psi). \quad (6.98)$$

Iz jedna-ine (6.98) vidi se da struja i_o koja je posledica reluktanse R_{oek} ne mijenja svoju vrijednost definisanu jedna-inom (6.77). Za potpuno definisanje struje faze i neophodno je utvrditi izraz za struju i_{fe} koja je posledica reluktanse R_{fe} . Kombinovanjem jedna-ina (6.95)-(6.98) mo`e se dobiti izraz za struju i_{fe} . Ovaj izraz je identi-an izrazu (6.78), s tim {to koeficijenti c_{fe1} i c_{fe2} imaju druga-ije vrijednosti:

$$c_{fe1} = \sum_{j=1}^4 \frac{I_j \beta H_{nom}}{B_{nom} N^2 S_j}, \quad c_{fe2} = \sum_{j=1}^4 \frac{I_j (1 - \beta) H_{nom}}{B_{nom}^\alpha N^{\alpha+1} S_j^\alpha}.$$



Slika 6.44. Podjela oblasti reluktanse R_{fe} na ~etiri oblasti.

Dalje pove}anje ta-nosti reluktanse R_{fe} mogu}e je posti}i preciznijim definisanjem B - H karakteristike ~eljeza. Ako se B - H karakteristika modeluje jedna-inom (6.54) dalje pove}anje ta-nosti reluktanse R_{fe} posti}e se preciznijim odre|ivanjem konstanti H_{nom} , B_{nom} , α i β koje defini{u B - H krivu. Eksperimentalno je utvr|eno da je za najvjerojatnije predstavljanje B - H

karakteristike `eljeza kod većine SRM-a potrebno izabrati vrijednost indukcije B_{nom} u intervalu od 1.1T do 1.3T za najveći broj tipova `eljeza. Takođe, za optimalno predstavljanje krive, stepen α uzima realnu vrijednost u intervalu od 7 do 13, a izabrana vrijednost opet zavisi od tipa `eljeza.

Vačno je napomenuti da u realnom motoru uvijek postoji rasipni fluks, te da se sav fluks Ψ ne zatvara dužitave oblasti reluktanse R_{fe} . Fluks rasipanja može imati značajnog uticaja na rezultate, narođito pri visokom zasiđenju `eljeza kada je on najizraženiji. Ovaj efekat bilo bi neophodno uzeti u obzir definisanjem reluktanse rasipanja paralelno reluktansi R_{fe} , {to bi izazvalo probleme zbog te{ko}a njenog utvrđivanja. Međutim, mnogo jednostavniji način da se uključi fluks rasipanja je korekcijom stepena α koji definiše B - H krivu. Ako stepen α uzme nešto manju vrijednost od optimalne utvrđene moguće je indirektno uključiti uticaj fluksa rasipanja, jer je pri visokim vrijednostima indukcije B reluktansa R_{fe} imati nešto manju vrijednost. Vrijednost stepena α najpreciznije je moguće utvrditi ako je poznata vrijednost fluksa Ψ_m pri maksimalnoj struji i_m za usaglašeni položaj. Ako se u jednačini (6.76) za struju faze uvrsti $\Psi = \Psi_m$ potrebno je podesiti vrijednost stepena α tako da se kao rezultat dobije $i \approx i_m$.

6.4.3. Uključenje međusobnog uticaja istovremeno pobunenih faza

Ako se reluktansa `eljeza R_{fe} definiše kao u poglavljaju 6.4.2. moguće je uključiti u model međusobni uticaj istovremeno aktiviranih faza. Drugim riječima moguće je uključiti uticaj tzv. struje repa jedne faze na struju sledeće aktivirane faze, u slučaju kada postoji preklapanje strujnih impulsa. Način uključenja ovog uticaja biće objašnjen kod trofaznog 6/4 motora na slučaju prikazanom na slici 6.45. Prepostavljenje je da su istovremeno aktivirane dvije faze (faza 1 i faza 2) motora koje struje izazivaju putanje flukseva kao na slici 6.45. Ako u namotajima faze 1 postoji struja i_1 koja stvara fluks Ψ_1 , a u namotajima faze 2 postoji struja i_2 koja stvara fluks Ψ_2 , onda za struju i_1 važe:

$$i_1(\Psi_1, \Psi_2, \theta) = i_{01}(\Psi_1, \theta) + i_{fe1}(\Psi_1, \Psi_2), \quad (6.99)$$

gdje je komponenta i_{01} posledica reluktanse R_{oe1} , a i_{fe1} posledica reluktanse `eljeza R_{fe} . Funkcija i_{01} ne zavisi od fluksa Ψ_2 , {to jedino važe i uz pretpostavku da fluks od faze 2 ne protiče kroz polove faze 1 kao {to je prepostavljen na slici 6.45. Ovaj fluks je u stvarnosti veoma mali, {to pokazuju rezultati FE analize [69], [65], [68], [99], pa se ova pretpostavka u najvećem broju slučajeva može smatrati važećom.

Kako kroz oblast reluktanse R_{oe1} protiče samo fluks izazvan strujom faze 1, to je njena vrijednost biti ista kao i u slučaju kada je aktivirana samo faza 1. Stoga je komponentu struje i_{01} moguće računati po izrazu (6.77), uvođenjem $\Psi = \Psi_1$.

Na vrijednost komponenta struje i_{fe1} utiču vrijednosti flukseva obije faze Ψ_1 i Ψ_2 , jer vrijednost reluktanse `eljeza R_{fe} zavisi od resultantnog fluksa koji se


dobija superpozicijom fluksa Ψ_1 i Ψ_2 . Može se primijetiti da, sa aspekta faze 1, reluktanse polova rotora R_4 i statora R_2 zavise samo do vrijednosti fluksa Ψ_1 , jer se kroz oblasti ovih reluktansi zatvara samo ovaj fluks. S druge strane, reluktanse jarma statora R_1 i jarma rotora R_3 zavise od oba fluksa Ψ_1 i Ψ_2 . Može se primijetiti da je rezultantni fluks u ovim oblastima, zavisno od dijela oblasti, jednak zbiru ili razlici fluksa Ψ_1 i Ψ_2 . Stoga se reluktansa R_j ($j=1$ ili 3) može posmatrati kao redna veza dvije reluktanse R_{ja} i R_{jb} . Pri tom, oblasti reluktansi R_{ja} i R_{jb} imaju isti poprečni presjek S_j i razlike dužine l_{ja} i l_{jb} , pri čemu važe:

$$l_{ja} + l_{jb} = l_j, \quad j=1 \text{ ili } 3. \quad (6.100)$$

Na osnovu (6.100) može se napisati:

$$l_{ja} = \gamma_j l_j, \quad l_{jb} = (1 - \gamma_j) l_j, \quad 0 \leq \gamma_j \leq 1, \quad j=1 \text{ ili } 3. \quad (6.101)$$

Ako reluktansa R_{ja} odgovara oblasti gdje se smjerovi fluksa Ψ_1 i Ψ_2 isti, a reluktansa R_{jb} oblasti gdje su oni suprotnih smjerova, onda za slučaj sa slike 6.45 važe: $\gamma_1=2/3$ i $\gamma_3=1/2$.



Slika 6.45. Slučaj na 6/4 motoru kada istovremeno postoje struje u namotajima dvije faze.

Indukcije B_{ja} i B_{jb} u oblasti reluktansi R_{ja} i R_{jb} ($j=1$ ili 3) imaju razlike vrijednosti i dobijaju se kao: $B_{ja}=(\Psi_1+\Psi_2)/(NS_j)$ i $B_{jb}=(\Psi_1-\Psi_2)/(NS_j)$. Indukcije

B_2 i B_4 računaju se iz izraza $B_2 = \Psi_1/(NS_2)$ i $B_4 = \Psi_1/(NS_4)$. Kada su poznate vrijednosti indukcija B_{1a} , B_{1b} , B_{3a} , B_{3b} , B_2 i B_4 vrijednosti odgovarajućih reluktansi dobijaju se kombinacijom relacija (6.95) i (6.96). Vrijednost funkcije i_{fe} potom je moguće utvrditi na osnovu (6.98) kao:

$$i_{fe1} = \Psi_1 (R_2 + R_4) / N^2 + (\Psi_1 + \Psi_2) (R_{1a} + R_{3a}) / N^2 + (\Psi_1 - \Psi_2) (R_{1b} + R_{3b}) / N^2. \quad (6.102)$$

Drugi način da se dobije 'struja' i_{fe} je pomoći jednačine:

$$i_{fe1} = (H_2 I_2 + H_4 I_4 + H_{1a} I_{1a} + H_{1b} I_{1b} + H_{3a} I_{3a} + H_{3b} I_{3b}) / N, \quad (6.103)$$

gdje su H_{1a} , H_{1b} , H_{3a} , H_{3b} , H_2 i H_4 jačine polja u oblastima reluktansi R_{1a} , R_{1b} , R_{3a} , R_{3b} , R_2 i R_4 , respektivno, a računaju se po izrazu (6.75) zamjenom $\Psi = \Psi_1$ prilikom računanja H_2 i H_4 , $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$ prilikom računanja H_{1a} i H_{3a} i $\Psi = \Psi_1 - \Psi_2$ prilikom računanja H_{1b} i H_{3b} . Srednjem neke od jednačina (6.102) ili (6.103) moguće je dobiti izraz:

$$i_{fe1} = c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_1^\alpha + c_3 (\Psi_1 + \Psi_2) + c_4 (\Psi_1 + \Psi_2)^\alpha + c_5 (\Psi_1 - \Psi_2) + c_6 (\Psi_1 - \Psi_2) |\Psi_1 - \Psi_2|^{\alpha-1}, \quad (6.104)$$

gdje su:

$$c_1 = \frac{\beta H_{nom}}{B_{nom} N^2} \left(\frac{I_2}{S_2} + \frac{I_4}{S_4} \right), \quad c_2 = \frac{(1-\beta) H_{nom}}{B_{nom}^\alpha N^{\alpha+1}} \left(\frac{I_2}{S_2^\alpha} + \frac{I_4}{S_4^\alpha} \right),$$

$$c_3 = \frac{\beta H_{nom}}{B_{nom} N^2} \left(\gamma_1 \frac{I_1}{S_1} + \gamma_3 \frac{I_3}{S_3} \right), \quad c_4 = \frac{(1-\beta) H_{nom}}{B_{nom}^\alpha N^{\alpha+1}} \left(\gamma_1 \frac{I_1}{S_1^\alpha} + \gamma_3 \frac{I_3}{S_3^\alpha} \right),$$

$$c_5 = \frac{\beta H_{nom}}{B_{nom} N^2} \left((1-\gamma_1) \frac{I_1}{S_1} + (1-\gamma_3) \frac{I_3}{S_3} \right),$$

$$c_6 = \frac{(1-\beta) H_{nom}}{B_{nom}^\alpha N^{\alpha+1}} \left((1-\gamma_1) \frac{I_1}{S_1^\alpha} + (1-\gamma_3) \frac{I_3}{S_3^\alpha} \right).$$

Ovim je struja faze 1: $i_1 = i_{o1} + i_{fe1}$ u potpunosti definisana jednačinama (6.77) i (6.104). Struja faze 2: $i_2 = i_{o2} + i_{fe2}$ definisana je istim jednačinama, s razlikom {to je umjesto fluksa Ψ_1 figura{e fluks Ψ_2 , a umjesto fluksa Ψ_2 fluks Ψ_1 .

Konstante γ_1 i γ_2 , kod trofaznog 6/4 motora imaju vrijednosti $\gamma_1 = 2/3$ i $\gamma_3 = 1/2$, za slučaj kada su fluksovi Ψ_1 i Ψ_2 saglasni tj. kada su njihovi smjerovi u susjednim polovima statora istovremeno ka centru ili od centra motora, kao {to je to slučaj na slici 6.45. Ako su fluksovi Ψ_1 i Ψ_2 nesaglasni tj. njihovi smjerovi u susjednim polovima statora su suprotni, onda za 6/4 motor va`i: $\gamma_1 = 1/3$ i $\gamma_3 = 1/2$. Razmatranjem ~etvoro faznog 8/6 motora utvrđeno je da su $\gamma_1 = 3/4$ i $\gamma_2 = 2/3$ kada

su fluksevi Ψ_1 i Ψ_2 saglasni, odnosno $\gamma_1=1/4$ i $\gamma_3=1/3$ kada su Ψ_1 i Ψ_2 nesaglasni. Opšte formule za utvrđivanje konstanti γ_1 i γ_3 bilo kojeg N_s/N_r motora koji ima $N_s/2$ faza date su u Tabeli 6.7.

Ako se posmatra momenat uključenja faze 1 u momentu kada struja faze 2 stvara fluks Ψ_2 može se uočiti jedna nelogičnost. Naime, ako se prepostavi da je $\Psi_1=0$ u trenutku uključenja faze 1 iz jedna-ina (6.77) i (6.104) slijedi da je: $i_1=i_{o1}+i_{fe1}=i_{fe1}\neq 0$. Međutim, prije uključenja faze 1 mora biti $i_1=0$. Ova nelogičnost proizilazi iz netačne prepostavke da je u trenutku kada je aktivna samo faza 2 fluks $\phi_1=\Psi_1/N$ kroz polove statora faze 1 jednak nuli. Ako se zna da je $\Psi_1 < \Psi_2$ vrijednost fluksa Ψ_1 može se približno izračunati na osnovu relacija (6.77) i (6.104) rešavanjem jednačine $i_{o1}(\Psi_1)=-i_{fe1}(\Psi_1=0, \Psi_2)$. Pri tom, ako se izaberu konstante γ_1 i γ_2 za slučaj saglasnih flukseva Ψ_1 i Ψ_2 za vrijednost Ψ_1 će se dobiti negativan rezultat, dok ako se γ_1 i γ_2 izaberu za nesaglasne Ψ_1 i Ψ_2 za vrijednost Ψ_1 dobit će se pozitivan rezultat. Ovo znači da su fluksevi Ψ_1 i Ψ_2 , za slučaj kada je aktivna samo faza 2, nesaglasni, što je i logično s obzirom da se fluks rasipanja od aktivne faze 2 dijelom zatvara kroz polove susjednih faza. Preciznije vrijednost fluksa Ψ_1 može se dobiti rešavanjem jednačine:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{R_3(\Psi_2)}{2} + \frac{R_{oek}(\Psi_2, \theta_2)}{2} + \frac{R_4(\Psi_2)}{2} + 2\gamma_3 R_3(\Psi_2) + 2\gamma_1 R_1(\Psi_2) \right] \frac{\Psi_2}{N} \\ & + \left[\frac{R_{oek}(\Psi_1, \theta_1)}{2} + \frac{R_2(\Psi_1)}{2} + \frac{R_4(\Psi_1)}{2} \right] \frac{\Psi_1}{N} = \frac{N}{2} i_2 \end{aligned} \quad (6.105)$$

koja je izvedena razmatranjem slike 6.46. U jednačini (6.105) θ_1 predstavlja položaj rotora u odnosu na polove faze 1, a θ_2 položaj rotora u odnosu na polove faze 2, a konstante γ_1 i γ_3 uzimaju se za slučaj kada su Ψ_1 i Ψ_2 nesaglasni. Može se, međutim, pokazati da je vrijednost fluksa Ψ_1 u većini slučajeva (osim u slučajevima veoma jakih zasiđenja polja u eljezu) zanemarivo mala tj. da se uzimanjem $\Psi_1=0$ u većini slučajeva dobijaju relativno zanemarive vrijednosti struje i_1 .

Elektromagnetski momenat motora M_e u slučaju kada su istovremeno aktivne dvije faze, može se izračunati uz pomoć jednačine (3.14) određivanjem izraza za magnetnu energiju W_m . Akumulisana magnetna energija W_m u slučaju kada su obuhvatni fluksevi faza Ψ_1 i Ψ_2 može se dobiti rešavanjem sledeće jednačine [99], [101]:

$$W_m(\Psi_1, \Psi_2, \theta) = \int_0^{\Psi_1} i_1(\Psi_1, \Psi_2=0, \theta) d\theta + \int_0^{\Psi_2} i_2(\Psi_2, \Psi_1=const, \theta) d\theta, \quad (6.106)$$

gdje su:

$$i_1(\Psi_1, \Psi_2=0, \theta) = i_{o1}(\Psi_1, \theta) + i_{fe1}(\Psi_1, \Psi_2=0),$$

$$i_2(\Psi_2, \Psi_1=const, \theta) = i_{o2}(\Psi_2, \theta) + i_{fe2}(\Psi_2, \Psi_1=const),$$

na osnovu ~ega slijedi da je:

$$\begin{aligned} W_m(\Psi_1, \Psi_2, \theta) = & W_{m01}(\Psi_1, \theta) + W_{mfe1}(\Psi_1, \Psi_2=0) + W_{m02}(\Psi_2, \theta) \\ & + W_{mfe2}(\Psi_2, \Psi_1=\text{const}) \end{aligned} \quad (6.107)$$


U jedna~ini (6.107) W_{m01} i W_{m02} predstavljaju akumulisane energije u oblastima reluktanski R_{oek1} i R_{oek2} , dok zbir $W_{mfe1} + W_{mfe2}$ predstavlja magnetnu energiju akumulisanu u ~eljezu. Ako se sada jedna~ina (6.107) uvrsti u (3.14) dobija se:

$$M_e(\Psi_1, \Psi_2, \theta) = -\frac{\partial W_{m01}(\Psi_1, \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial W_{m02}(\Psi_2, \theta)}{\partial \theta} = M_{e1} + M_{e2}, \quad (6.108)$$

gdje se momenti M_{e1} i M_{e2} momenti prouzrokovani strujama faze 1 i faze 2, respektivno. Energije W_{m01} i W_{m02} definisane su izrazom (6.80), zamjenom $\Psi = \Psi_1$ odnosno $\Psi = \Psi_2$, pri ~emu je polo~aj θ definisan relativnim polo~ajem rotora u odnosu na pol statora faze 1 odnosno faze 2.

Tabela 6.7. Vrijednosti konstanti γ_1 i γ_2 za razne konfiguracije motora

	Ψ_1 i Ψ_2 saglasni			Ψ_1 i Ψ_2 nesaglasni		
	6/4	8/6	N_s/N_r	6/4	8/6	N_s/N_r
γ_1	2/3	3/4	$\frac{(N_s/2)-1}{(N_s/2)}$	1/3	1/4	$2 / N_s$
γ_3	1/2	2/3	$\frac{(N_r/2)-1}{(N_r/2)}$	1/2	1/3	$2 / N_r$



Slika 6.46. Odre|ivanje Ψ_1 kada je aktivna faza 2.


Na osnovu (6.108) mo`e se pogre{no zaklju~iti da na vrijednost momenta odre|ene faze ne uti~e aktivnost druge faze. Me|utim, posmatranjem momenta u funkciji struje mogu{e je ustanoviti da se na primjer momenat M_{e1} , pri

konstantnom polo`aju i struji i_1 , mo`e drasti~no smanjiti ukoliko fluks Ψ_2 dostigne relativno veliku vrijednost. Ovo je posledica drasti~nog pove}janja reluktanse ~eljeza, u tim slu~ajevima, na mjestima gdje se fluksevi Ψ_1 i Ψ_2 sabiraju.

6.4.4. Rezultati simulacije

Na slici 6.47 prikazane su Ψ -i karakteristike dobijene programom na bazi modifikovanog novog modela, kao i one dobijene na bazi Miller-ovog modela za Motor I ~iji su parametri dati u Tabeli 6.1. Prikazane Ψ -i karakteristike odgovaraju polo`ajima rotora od neusagla{ene do usagla{ene pozicije sa korakom od 5° . Na slici su prikazane Ψ -i petlje dobijene na bazi pomenuta dva modela za slu~aj kada kontrolni parametri i brzina imaju vrijednosti date u Tabeli 6.8. Za isti slu~aj u Tabeli 6.8 tako|e su dati podaci o maksimalnoj i srednjoj struci kao i o snazi motora izra~unatih pomo}u programa na bazi Miller-ovog i modifikovanog novog modela, kao i pomo}u programa PC-SRD ~iji su rezultati preuzeti iz [9].

Na slici 6.47 mo`e se primijetiti da su Ψ -i karakteristike relativno bliske u svim polo`ajima rotora, {to obezbje|uje da Ψ -i petlje budu sli~ne ne samo u prikazanom nego i u ostalim re`imima rada tj. pri drugim brzinama i kontrolnim parametrima.



Slika 6.47. Krive magne}enja i primjer Ψ -i petlje za Motor I;
(a) Na bazi Miller-ovog modela, (b) Na bazi modifikovanog novog modela.

Iz Tabele 6.8 vidi se da program PC-SRC i programi na bazi Miller-og i novog modela daju slične rezultate, ali i da je mnogo veća sličnost između rezultata PC-SRD i programa na bazi modifikovanog novog modela. Pri tom, radi dobijanja preciznijeg rezultata, snaga motora kod Miller-ovog modela razunata je na osnovu momenta dobijenog integraljenjem Ψ -i petlje, a ne trenutnih vrijednosti. Iz tabele se, takođe, može primijetiti da se najveća neslaganja između rezultata PC-SRD-a i programa na bazi novog modela javljaju u vrijednosti snage motora. Međutim, u rezultat PC-SRD-a uključeni su vrtložni gubici i gubici u histerezisu koji iznose oko 8W. Znati, bez uključenja tih gubitaka izračunata snaga uz pomoć PC-SRD-a bila bi oko 169W, što je blisko vrijednosti dobijenom na bazi novog modela (271.8W).

Tabela 6.8. Poređenje rezultata tri programa

Variabla	Novi model	Miller-ov model	PC-SRD
DC napon napajanja (V)	24	24	24
Brzina (ob/min)	2000	2000	2000
Ugao uključenja θ_u (°)	47.5	47.5	47.5
Ugao isključenja θ_{is} (°)	80	80	80
Vrijednost struje (A)	26.3159	27.473	26.193
Srednja vrijednost struje faze (A)	7.919	8.192	7.916
Snaga na osovini (W)	271.8267	274.638	261.170


6.4.5. Eksperimentalni rezultati

Radi verifikacije valjanosti novog modela izvršeno je eksperimentalno utvrđivanje karakteristike SRM-a -iji su parametri dati u Tabeli 6.9 (opis eksperimenta dat je u Dodatku B). Na slici 6.48 date su krive magnetske poljene dobijene eksperimentalnim putem, zajedno sa izračunatim uz pomoć novog modela. Prikazane krive magnetske poljene odgovaraju položajima rotora od neusaglašene do usaglašene pozicije rotora sa korakom od 5°. Na slici 6.49 prikazane su izmjerene zavisnosti statičkog momenta u funkciji položaja za različite pobudne struje faze. Zajedno sa eksperimentalno dobijenim zavisnostima prikazane su i izračunate zavisnosti statičkog momenta uz pomoć novog modela.

Za prikazane rezultate na slikama 6.48 i 6.49 dobijene na bazi novog modela korišteni su sledeći parametri za definisanje B - H krive $\alpha=12$, $B_{nom}=1.3T$, $H_{nom}=300A/m$, dok je za maksimalnu vrijednost indukcije u oblasti reluktanse R_p uzeta vrijednost: $a \equiv B_{pmax} = 2T$. Za parametar ξ definisan u (6.51) i parametar k_b iz jednačine (6.94) korišteni su vrijednosti 0.05. Vrijednost za S_{min} izračunata je na osnovu eksperimentalno utvrđene vrijednosti induktivnosti faze u neusaglašenom položaju rotora: $L_{un}=48\text{ mH}$.


Tabela 6.9. Parametri eksperimentalnog motora

Parametar	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Aksijalna dužina mag. kola	L_{stk}	4.8	cm
Manji poluprečnik rotora	r_o	1.85	cm
Veći poluprečnik rotora	r_1	2.9	cm
Manji polupr. statora	r_2	4.7	cm
Veći poluprečnik statora	r_3	5.8	cm
Vazdušni procjep	δ	0.5	mm
Ugao pola rotora	β_r	32	°
Ugao pola statora	β_s	30	°
Broj polova rotora	N_r	4	-
Broj polova statora	N_s	6	-
Broj navojaka po fazi	N	580	-
Otpornost faze	R	6.9	Ω
Direktni napon	U_d	270	V
Napon demagnetizacije	U_b	-271.2	V

Slika 6.48. Poređenje Ψ -i karakteristika dobijenih eksperimentalnim putem i programom na bazi novog modela.

Na osnovu slike 6.48 može se zaključiti da se Ψ -i karakteristike motora dobijene eksperimentalnim putem izuzetno dobro poklapaju sa onim dobijenim putem simulacije. Time se obezbjeđuje da Ψ -i petlje dobijene simulacijom u svim

re` imima rada motora moraju biti tako |e veoma bliske realnim. To dalje zna~i da talasni oblici struja i srednje vrijednosti momenta u svim re` imima rada moraju biti tako |e veoma bliski realnim. Jedina zna~ajnija razlika izme|u realnih i izra~unatih vrijednosti mo`e se javiti u talasnim oblicima momenta, jer mala odstupanja u Ψ -i karakteristikama mogu zna~ajno uticati na trenutne vrijednosti momenta u funkciji polo`aja tj. na talasni oblik momenta. Me|utim, pore|enjem eksperimentalno snimljenih stati-kih karakteristika momenta sa onim dobijenim putem simulacije sa slike 6.49 ukazuju da i u pogledu talasnih oblika momenta novi model obezbje|uje dobijanje odli~nih rezultata.



Slika 6.49. Zavisnost stati-kog momenta motora u funkciji polo`aja za razli~ite pobudne struje dobijene eksperimentalnim putem i izra~unate uz pomo} novog modela.

6.5. Zaklju~ak

U ovoj glavi opisani su neki od postoje}ih nelinearnih matemati~kih modela koji su namijenjeni za projektovanje SRM-a, a tako |e je dat opis razvijenog novog modela. Kako je pokazano novi model obezbje|uje dobijanje kako srednjih tako i trenutnih vrijednosti struje i momenta za bilo koji re`im rada motora bez kori{enja bilo kakvog numeri~kog metoda, {to nije slu~aj kod ve}ine postoje}ih modela.

Ulazni parametri novog modela određuju se na osnovu dimenzija motora i tipa korištenog eljeza. Jedini parametar koji je potrebno izračunati FE analizom je induktivnost faze pri neusaglašenom položaju rotora L_u . Ova induktivnost se može jednostavnije, mada i manje precizno, utvrditi korišćenjem određenih analitičkih izraza razvijenih u pojedinim modelima, a jedan od njih je dat relacijom (6.7).

Poredjem eksperimentalnih rezultata i rezultata simulacije poznatih modela sa rezultatima dobijenim uz pomoć novog modela može se zaključiti da razvijeni model obezbjeđuje dobre rezultate tj. obezbjeđuje dobijanje vjerodostojnih srednjih i trenutnih vrijednosti struje i momenta. To dalje znači da se novi model može uspješno koristiti za projektovanje SRM-a.

Novi model obezbjeđuje uključenje uticaja koji ostvaruju susjedne faze kada su istovremeno aktivirane. Ovaj uticaj nije moguće uključiti kod većine postojećih modela. Stoga je ovo vaša osobina modela koja je veoma značajna kod projektovanja motora sa šestiri, pet i više faza, kod kojih je ovaj uticaj znatno izražen.

Razvijeni model može se koristiti ne samo kod projektovanja SRM-a nego i u drugog SRM pogona. Naime, na osnovu rezultata simulacije moguće je utvrditi optimalnu topologiju pretvarača, a takođe se mogu precizno utvrditi VA karakteristike prekidačkih elemenata. Novi model se može upotrijebiti i za optimizaciju kontrole SRM pogona. Tako, simulacijom se mogu utvrditi optimalni uglovi uključenja i isključenja faza za različite brzine i opterećenja. Takođe, razvijeni model može se upotrijebiti u oblikovanju struje faze, u cilju minimizacije pulsacije momenta i maksimizacije odnosa M_e/I .

Novi model je veoma pogodan i za razvoj nesimetričnog SRM pogona, s obzirom na njegovu brzinu i na lakoću određivanja njegovih parametara. On obezbjeđuje da se u kratkom roku ispitaju karakteristike motora, što omogućava da se relativno brzo analiziraju varijacije unutrašnjih dimenzija i ostalih parametara motora u cilju dobijanja optimalne konfiguracije.

7. Upotreba razvijenog modela u projektovanju nesimetri~ne konfiguracije SRM pogona

U ovom poglavlju, uz pomo} razvijenog modela, utvr|ene su izlazne karakteristike vi{e konkretnih nesimetri-nih SRM pogona i izvr{eno je njihovo pore|enje sa odgovaraju}im simetri-nim SRM pogonom. Za razmatrane slu~ajeve kod kojih motori imaju nejednak broj navojaka i/ili nesimetri-no raspore|enu {irinu polova statora po fazama, utvr|eni su optimalni nesimetri-ni pogoni koji obezbje|uju {irok opseg konstantne snage.

Na pitanje da li postoji opravdanost za uvo|enje nesimetri-nog SRM pogona mo`e se odgovoriti pore|enjem karakteristika odgovaraju}eg simetri-nog i nesimetri-nog pogona. Pri tome, radi dono{enja ispravnih zaklju~aka, najbolje je poreediti pogone koji imaju motore sa istim gabaritima (jednake zapremine) i koji zahtijevaju jednake ukupne VA karakteristike pretvara-a. Tako |e, u cilju dobijanja {to objektivnijih rezultata, neophodno je obezbijediti da omski gubici u svim fazama oba motora budu isti tj. da gustine struja u provodnicima svih faza budu iste.

Da bi se odgovorilo na pitanje da li ima smisla, u pojedinim slu~ajevima, uvesti nesimetri-ni pogon, u ovoj glavi je izvr{eno pore|enje momenat - brzina ($M-\omega$) karakteristika postoje}eg (referentnog) simetri-nog 6/4 motora (podaci motora dati su u Tabeli 6.9.) sa $M-\omega$ karakteristikama odgovaraju}eg nesimetri-nog motora. Do ovih karakteristika do{lo se uz pomo} ra-unarske simulacije koju omogu}ava razvijeni model motora. Pored toga, simulacijom su utvr|eni optimalni kontrolni parametri koji obezbje|uju maksimiziranje funkcije $M(\omega)$, tako da efektivna struja faza ne prelazi nominalnu vrijednost. U cilju pojednostavljenja problema dobijanja istih VA karakteristika pretvara-a, uzeto je da pogoni koji se porede koriste klasi-ne pogonske pretvara-e sa istom naponom napajanja.

U ovoj glavi razmatrane su tri varijante nesimetri-nog pogona. Prva varijanta je pogon sa nesimetri-no raspore|enim brojem navojaka po fazama motora. Ovdje su razmatrani slu~ajevi kad je, kod nesimetri-nog 6/4 motora, broj navojaka kod dvije faze ve}i, a kod jedne manji u odnosu na broj navojaka kod faze simetri-nog motora. Druga varijanta je pogon sa nesimetri-no raspore|enom {irinom polova statora po fazama motora. Kod ove varijante razmatran je slu~aj kad dvije faze nesimetri-nog motora imaju istu {irinu pola statora kao i faze simetri-nog motora, dok modifikovana faza ima u`i pol statora, pri ~emu sve tri faze imaju isti broj navojaka kao i faze kod simetri-nog motora. Tre}a varijanta nesimetri-nog pogona je kombinacija prve dvije tj. jedna faza ima ne{to u`i pol statora i manji broj navojaka, dok ostale dvije faze imaju istu {irinu pola, ali ne{to ve}i broj navojaka u odnosu na faze simetri-nog motora.

7.1. Poređenje simetri-nog i nesimetri-nog pogona sa nejednakim brojem navojaka po fazama motora



7.1.1. Dobijanje $M-\omega$ karakteristika referentnog simetri-nog motora

Za simetri-ni motor -iji su podaci dati u Tabeli 6.9. izvr{ena je simulacija za brzine obrtanja motora od $n=500\text{ob/min}$ do $n=15000\text{ob/min}$ sa korakom od 500ob/min . Simulacija je vr{ena pomo}u programa na bazi razvijenog modela (dat u Dodatku C) koji, za zadate ulazne parametre, odre|uje talasne oblike struje i momenta, kao i njihove srednje i vr{ne vrijednosti. Za svaku od nazna~enih brzina vr{ena je simulacija, uz variranje kontrolnih parametara. Na taj na-in, posmatranjem rezultata, utv|eni su optimalni kontrolni parametri (uglovi uklju~enja i isklju~enja faze, kao i referentna struja I_{ref}) kojima se obezbje|uje maksimalni srednji momenat motora, a da efektivna struja faza motora ostane u okviru nominalne vrijednosti I ($I=2\text{A}$). Dio dobijenih rezultata sumiran je u Tabeli 7.1, kao i na slikama 7.1 i 7.2. U Tabeli 7.1 prikazane su dobijene optimalne vrijednosti ugla uklju~enja θ_{uk} i ugla isklju~enja θ_{is} faze, kao i izra~unate srednje vrijednosti momenta M i snage P motora. Tako|e su date efektivne vrijednosti struje I po fazi motora, maksimalne trenutne vrijednosti struje u njima I_{max} , kao i srednje vrijednosti struje napajanja I_{dc} . Dobijene vrijednosti momenta u funkciji brzine ilustrovane su na slici 7.1, zajedno sa $M-\omega$ krivom dobijenom pomo}u kubne interpolacije (*cubic-spline interpolation*). Na slici 7.2(a) data je zavisnost uglova θ_{uk} i θ_{is} u funkciji brzine, dok su na slici 7.2(b) prikazane zavisnosti utvr|enih struja I , I_{dc} i I_{max} u funkciji brzine obrtanja motora.

Na osnovu slike 7.1, kao i na osnovu podataka iz Tabele 7.1 mo`e se zaklju~iti da je osnovna brzina motora negdje oko 1300 ob/min , dok je brzina pri kojoj momenat po-inje da opada obrnuto proporcionalno kvadratu brzine (tj. snaga obrnuto proporcionalno brzini) oko 4800 ob/min . Rezultati iz Tabele 7.1, tako|e, potvr|uju raniju konstataciju da, kao rezultat optimalne kontrole koja maksimizira izlaznu karakteristiku, motor ne razvija konstantnu snagu u teorijskom re`imu konstantne, kao i da motor mo`e razviti snagu znatno ve}u od snage koju razvija pri osnovnoj brzini.

Tabela 7.1. Karakteristike referentnog simetri-nog motora zajedno sa optimalnim kontrolnim uglovima dobijeni simulacijom

n [ob/min]	θ_{uk} [°]	θ_{ls} [°]	P [W]	M [Nm]	I [A]	I_{dc} [A]	I_{max} [A]
500	58	79.2	143.21	2.7351	2.0011	0.8650	4.3036 ($I_{ref} = 4.25A$)
1000	55.1	77.7	286.50	2.7359	2.0017	1.3800	4.2624 ($I_{ref} = 4.25A$)
1500	51.2	77.1	409.75	2.6086	2.0013	1.8307	3.9841
2000	47	77.3	483.69	2.3095	2.0003	2.1028	4.0636
2500	43.5	77.1	531.13	2.0288	2.0004	2.2781	4.1826
3000	40.4	76.2	567.29	1.8058	2.0011	2.4121	4.2226
3500	37.5	75.6	596.32	1.6270	2.0002	2.5192	4.2376
4000	34.9	75.3	621.41	1.4835	2.0004	2.6122	4.2069
4500	32.4	74.6	642.25	1.3629	2.0005	2.6895	4.1766
5000	31	76.1	629.15	1.2016	1.9313	2.6199	3.9721
5500	31	76	572.41	0.9938	1.7506	2.3585	3.6061
6000	31	75.9	525.51	0.8364	1.6017	2.1463	3.3020
6500	31	75.8	486.04	0.7141	1.4768	1.9704	3.0460
7000	31	75.8	452.33	0.6171	1.3713	1.8223	2.8276
7500	31	75.7	423.16	0.5388	1.2794	1.6954	2.6392
8000	31	75.6	397.63	0.4746	1.1993	1.5855	2.4749
8500	31	75.6	375.09	0.4214	1.1294	1.4894	2.3304
9000	31	75.6	355.02	0.3767	1.0674	1.4045	2.2022
9500	31	75.5	337.03	0.3388	1.0112	1.3288	2.0875
10000	31	75.5	320.79	0.3063	0.9613	1.2610	1.9845
10500	31	75.5	306.07	0.2784	0.9162	1.1999	1.8912
11000	31	75.4	292.65	0.2541	0.8745	1.1444	1.8064
11500	31	75.4	280.37	0.2328	0.8370	1.0939	1.7289
12000	31	75.4	269.09	0.2141	0.8026	1.0477	1.6579
12500	31	75.4	258.68	0.1976	0.7709	1.0053	1.5925
13000	31	75.3	249.05	0.1829	0.7412	0.9661	1.5321
13500	31	75.3	240.12	0.1699	0.7141	0.9300	1.4761
14000	31	75.3	231.81	0.1581	0.6889	0.8964	1.4241
14500	31	75.3	224.06	0.1472	0.6655	0.8652	1.3756
15000	31	75.3	216.81	0.1380	0.6436	0.8361	1.3304

Slika 7.1. M- ω karakteristika referentnog simetri-nog motora.

Slika 7.2. Rezultati simulacije za referentni simetri-ni motor;

- (a) Uglovi θ_{uk} i θ_{is} u funkciji brzine obrtanja motora;
- (b) Struje I , I_{dc} i I_{max} u funkciji brzine obrtanja motora.

7.1.2. Dobijanje M- ω karakteristike nesimetri-nog motora

Da bi se projektovao nesimetri-ni pogon sa istim maksimalnim VA potrebama pretvara-a kao i kod adekvatnog simetri-nog pogona, neophodno je utvrditi odgovaraju}i odnos izme|u broja navojaka kod faza nesimetri-nog motora kojim se VA karakteristike pretvara-a odr`avaju pribli`no konstantnim. Pri tom, u cilju dobijanja maksimalnih $M-\omega$ karakteristika, potrebno je obezbijediti i

maksimalno iskor{jenje provodnika tj. da gustina struje u namotajima bude na nominalnom nivou. U tom cilju, mo`e se postaviti jedna~ina:

$$N I = N_1 I_1 = N_2 I_2 , \quad (7.1)$$

koja obezbje|uje da magnetomotorna sila kod faza nesimetri~nog motora bude ista kao i kod faza simetri~nog motora ($N I$). U jedna~ini (7.1) N_1 predstavljaju broj navojaka kod jedne faze, a N_2 kod ostale dvije faze nesimetri~nog motora, pri ~emu va`i: $N_1 < N < N_2$. Struje I , I_1 i I_2 su efektivne vrijednosti struja u fazama simetri~nog odnosno nesimetri~nog motora. Jedna~ina (7.1) obezbje|uje istu gustinu struja u provodnicima svih namotaja, naravno, uz prepostavku da je stepen ispunjenosti ~ljebova za namotaje provodnikom u svim slu~ajevima isti.

Drugi uslov mo`e se postaviti izjedna~avanjem maksimalnih VA karakteristika pretvara~a simetri~nog i nesimetri~nog pogona. U slu~aju pogona sa klasi~nim pretvara~ima i trofaznim motorima, taj uslov je pribli~no dat jedna~inom:

$$6 V I_{max} = 2 V_1 I_{1max} + 4 V_2 I_{2max} , \quad (7.2)$$

gdje indeks ' max ' ozna~ava da se radi o maksimalnim trenutnim vrijednostima struja u pojedinim fazama u toku rada motora, dok V , V_1 i V_2 predstavljaju odgovaraju}e jednosmjerne napone napajanja faza. Ako se, logi~no, uzme da va`i $V = V_1 = V_2$ jedna~ina (7.2) svodi se na:

$$3 I_{max} = I_{max1} + 2 I_{max2} . \quad (7.3)$$

U cilju svo|enja jedna~ine (7.3) na efektivne vrijednosti struja prepostavljen je da va`i:

$$I_{max} / I = I_{1max} / I_1 = I_{2max} / I_2 = k_i , \quad (7.4)$$

nakon ~ega se jedna~ina (7.3) svodi na:

$$3 I = I_1 + 2 I_2 . \quad (7.5)$$

Ako su poznati podaci za N i I simetri~nog motora i zadat jedan od podataka N_1 , N_2 , I_1 i I_2 , onda se ostali podaci mogu utvrditi iz sistema jedna~ina (7.1) i (7.5). Ispravnost jedna~ina (7.4) odnosno (7.5) bi}e pokazana kroz primjer projektovanja pogona.

Na osnovu zadate vrijednosti struje $I_1=3A$ i poznatih podataka $N=580$ i $I=2A$ postoje}eg (referentnog) motora, iz sistema (7.1), (7.5) izra~unate su vrijednosti: $I_2=1.5A$, $N_1\approx387$ i $N_2\approx773$. Na isti na~in kao u poglavljiju 7.1.1 utvr|eni su optimalni kontrolni parametri i $M-\omega$ karakteristike simetri~nog motora koji ima $N_1=387$ broj navojaka i struju $I_1=1.5A$ po fazi, kao i simetri~nog motora koji ima $N_2=773$ broj navojaka i struju $I_2=3A$ po fazi. Pri tome, svi parametri ovih motora

neophodni za simulaciju isti su kao i kod referentnog simetričnog motora, izuzev broja navojaka po fazi motora i otpornosti faza. Otpornost faza R_1 odnosno R_2 kod ovih motora jednostavno se izračunava kao:

$$\begin{aligned} R_1 &= (N_1 / N)^2 R, \\ R_2 &= (N_2 / N)^2 R, \end{aligned} \quad (7.6)$$

gdje je R otpornost faze referentnog simetričnog motora ($R=6.9\Omega$). Rezultati simulacije, dobijeni uz pomoć programata na bazi razvijenog modela (Dodatak C), sumirani su u Tabelama 7.2 i 7.3, kao i na slikama 7.3 i 7.4. Struje I_1 i I_2 u Tabelama 7.2 i 7.3 odgovaraju strujama I_1 i I_2 kod nesimetričnog pogona. Na osnovu podataka u Tabelama 7.1, 7.2 i 7.3 može se zaključiti da je jednačina (7.3) približno zadovoljena tj. da referentni simetrični i odgovarajući nesimetrični motor imaju približno iste VA karakteristike pretvarača.

Srednji momenat nesimetričnog motora M_{nes} može se odrediti kao:

$$M_{nes} = 2 M_2 / 3 + M_1 / 3, \quad (7.7)$$


gdje je M_1 srednji momenat simetričnog motora koji ima N_1 navojaka, dok je M_2 srednji momenat motora koji ima N_2 navojaka po fazi. Uzimanjem vrijednosti za M_1 i M_2 iz Tabela 7.2 i 7.3 utvrđene su vrijednosti momenta M_{nes} za razmatrani slučaj. Na slici 7.5 zajedno su prikazane $M-\omega$ karakteristike nesimetričnog i referentnog simetričnog motora. Za dobijanje većeg broja tačaka na $M-\omega$ karakteristikama i ovdje je kao i na slici 7.1 korištena kubna interpolacija.

Na osnovu rezultata sa slike 7.5 može se konstatovati da se nesimetričnom konfiguracijom mogu obezbijediti bolje $M-\omega$ karakteristike pogona pri velikim brzinama (većim od 6300 ob/min) na utrošak smanjenja momenta pri manjim brzinama (od oko 1000 ob/min do 6300 ob/min). Logično je očekivati da će sa porastom vrijednosti odnosa N/N_1 $M-\omega$ karakteristika nesimetričnog pogona biti izraženije povećana u opsegu velikih, ali i izraženije pogorjana u opsegu manjih brzina.

Na slici 7.6 prikazane su snage referentnog simetričnog i nesimetričnog motora u funkciji brzine. Sa slike se vidi da je maksimalna snaga simetričnog motora veća od maksimalne snage koju razvija nesimetrični motor. S druge strane, nesimetrični motor obezbjeđuje manje oscilacije u snazi u funkciji brzine i razvija veću snagu pri većim brzinama od simetričnog motora.

Tabela 7.2. Sumarni rezultati simulacije za simetrični motor koji ima $N_1=387$ broj navojka po fazi i $I_1=3A$ struju po fazi


n [ob/min]	θ_{uk1} [$^{\circ}$]	θ_{is1} [$^{\circ}$]	P_1 [W]	M_1 [Nm]	I_1 [A]	I_{dc1} [A]	I_{max1} [A]
500	58.7	79.3	142.71	2.7255	3.0020	0.8987	6.5303 ($I_{ref} = 6.4 A$)
1000	57.4	78.8	287.28	2.7434	2.9999	1.4023	6.4549 ($I_{ref} = 6.4 A$)
1500	55.3	77.7	431.04	2.7441	3.0042	1.9230	6.4180 ($I_{ref} = 6.4 A$)
2000	53	76.9	562.29	2.6847	3.0002	2.4011	6.4056 ($I_{ref} = 6.4 A$)
2500	50	76.9	666.24	2.5448	3.0030	2.7837	5.8358
3000	47.3	76.9	736.56	2.3446	3.0024	3.0428	6.0874
3500	44.9	76.7	789.04	2.1424	3.0033	3.2368	6.2440
4000	42.7	76.2	829.73	1.9808	3.0003	3.3866	6.3341
4500	40.7	76.1	866.32	1.8384	3.0026	3.5224	6.3591
5000	38.8	75.7	896.63	1.7124	3.0006	3.6341	6.3648
5500	37	75.4	924.38	1.6050	3.0008	3.7369	6.3510
6000	35.3	75.3	949.46	1.5111	3.0018	3.8299	6.3191
6500	33.6	74.6	971/21	1.4268	3.0011	3.9105	6.3004
7000	32	74.3	990.86	1.3481	3.0014	3.9833	6.2636
7500	31	75.8	980.75	1.2454	2.9483	3.9349	6.0710
8000	31	75.7	917.07	1.0947	2.7533	3.6608	5.6779
8500	31	75.7	861.59	0.9679	2.5849	3.4243	5.3327
9000	31	75.6	812.78	0.8624	2.4350	3.2176	5.0274
10000	31	75.5	730.80	0.6979	2.1846	2.8741	4.5123
11000	31	75.5	664.47	0.5768	1.9833	2.5994	4.0953
12000	31	75.4	609.57	0.4851	1.8157	2.3740	3.7506
13000	31	75.4	563.29	0.4138	1.6757	2.1857	3.4608
14000	31	75.3	523.68	0.3572	1.5551	2.0254	3.2135
15000	31	75.3	489.37	0.3115	1.4517	1.8875	2.9996




Slika 7.3. Rezultati simulacije za simetrični motor sa $N_1=387$ navojaka po fazi;
(a) Uglovi θ_{uk1} i θ_{is1} u funkciji brzine obrtanja motora;
(b) Struje I_1 , I_{dc1} i I_{max1} u funkciji brzine obrtanja motora.

Tabela 7.3. Sumarni rezultati simulacije za simetri~ni motor koji ima $N_2=773$ broj navojka po fazi i $I_2=1.5A$ struju po fazi


n [ob/min]	θ_{uk2} [°]	θ_{is2} [°]	P_2 [W]	M_2 [Nm]	I_2 [A]	I_{dc2} [A]	I_{max2} [A]
500	56.9	78.4	143.24	2.7357	1.5000	0.8514	3.2197 ($I_{ref} = 3.2$ A)
1000	52.5	77.3	278.69	2.6613	1.5008	1.3440	3.2040 ($I_{ref} = 3.2$ A)
1500	46.7	77.9	357.68	2.2771	1.5009	1.6349	3.0459
2000	42	76.9	401.27	1.9159	1.5012	1.7961	3.1653
2500	38.1	76.6	432.73	1.6529	1.5007	1.9123	3.1637
3000	34.5	75.6	457.69	1.4569	1.5006	2.0047	3.1456
3500	31.2	74.8	477.31	1.3023	1.5004	2.0773	3.1098
4000	31	76.4	426.91	1.0192	1.3334	1.8259	2.7406
5000	31	76.1	345.96	0.6607	1.0668	1.4385	2.1967
6000	31	75.9	291.57	0.4641	0.8910	1.1899	1.8358
7000	31	75.7	252.26	0.3432	0.7655	1.0157	1.5787
8000	31	75.6	222.40	0.2655	0.6714	0.8865	1.3855
9000	31	75.5	198.91	0.2110	0.5980	0.7867	1.2348
10000	31	75.5	179.92	0.1718	0.5395	0.7072	1.1139
11000	31	75.4	164.26	0.1426	0.4910	0.6422	1.0146
12000	31	75.4	151.11	0.1202	0.4508	0.5883	0.9316
13000	31	75.3	139.91	0.1028	0.4165	0.5427	0.8612
14000	31	75.3	130.26	0.0889	0.3872	0.5037	0.8007
15000	31	75.3	121.86	0.0776	0.3618	0.4699	0.7481



Slika 7.4. Rezultati simulacije za simetri~ni motor sa $N_2=773$ navojaka po fazi;
 (a) Ugao θ_{uk2} i θ_{is2} u funkciji brzine obrtanja motora;
 (b) Struje I_2 , I_{dc2} i I_{max2} u funkciji brzine obrtanja motora.



Slika 7.5. M- ω karakteristike simetri-nog i nesimetri-nog motora.



Slika 7.6. Snage simetri-nog i nesimetri-nog motora u funkciji brzine.

7.1.3. Određivanje optimalne nesimetrične konfiguracije

Ako se postavi za cilj projektovati nesimetrični pogon sa {to ravnomjernije raspoređenom snagom u irokom intervalu brzina, jasno je, na osnovu rezultata sa slike 7.6, da je potrebno utvrditi optimalan broj navojaka N_1 i N_2 kojim se obezbjeđuje da nesimetrični pogon u najvećoj mjeri zadovoljava postavljeni zahtjev. Definisanjem odnosa $k=N/N_1$ i uzimanjem u obzir veze između N , I , N_1 , I_1 , N_2 i I_2 uspostavljenu relacijama (7.1) i (7.5), problem se svodi na utvrđivanje optimalnog odnosa k . Na osnovu zadatih vrijednosti N , I i k vrijednosti za N_1 , N_2 , I_1 i I_2 određuju se pomoću sledećih jednačina izvedenih iz sistema (7.1), (7.5) i $k=N/N_1$:

$$N_1 = N/k,$$

$$N_2 = 2N/(3-k),$$


$$(7.8)$$

$$I_1 = kI,$$


$$I_2 = (3-k)/2.$$

Pri tome, odnos k ima ograničen dijapazon: $1 < k < 3$. Vrijednost koeficijenta $k=1$ odgovara referentnoj simetričnoj konfiguraciji, dok vrijednost $k=3$ odgovara slučaju nesimetrične konfiguracije sa: $N_1=3N$ i $N_2 \rightarrow \infty$ ($I_1=3I$, $I_2 \rightarrow 0$). Na slici 7.7 prikazane su dobijene $M-\omega$ karakteristike za nekoliko vrijednosti koeficijenta k , zajedno sa $M-\omega$ karakteristikom referentnog simetričnog motora ($N=580$, $I=2A$). Između ostalih, na slici 7.7, prikazan je i teorijski slučaj $k=3$ gdje motor za brzine $n \rightarrow 0$ razvija srednji momenat približno jednak simetričnom motoru ($k=1$), a odmah potom pada na trećinu te vrijednosti.


Na slici 7.8 prikazane su karakteristike snage u funkciji brzine ($P-\omega$) nesimetričnih motora sa odnosom $k=1.9$, $k=2$, $k=2.5$ i $k=3$, zajedno sa $P-\omega$ karakteristikom referentnog simetričnog motora ($k=1$). Sa slike se može primijetiti da konfiguracija nesimetričnog motora sa odnosom $k=1.9$ obezbjeđuje ravnomjeran razvoj snage u irokom spektru brzina. Snaga koju razvija ovaj motor u intervalu brzina od 2500 ob/min do 9430 ob/min kreće se u granicama snage od 470W do 484W. Pored toga, simetrični motor ($k=1$) razvija snagu veću od 470W u intervalu brzina od 1880 ob/min do 6720 ob/min. Pravo poređenje ovakva dva pogona može se, međutim, obezbijediti tek kada se ove brzine usaglase prenosnicima između motora i osovine opterećenja. Tako, na primjer, ako se pretpostavi da je 1:1 stepen prenosa kod nesimetričnog pogona (sa odnosom $k=1.9$), a 1.3:1 kod simetričnog ($k=1$), dobijaju se $P-\omega$ karakteristika ovih pogona kao na slici 7.9. Sa slike se može vidjeti da i u ovom slučaju nesimetrični pogon ima veći opseg brzina sa snagom iznad 470W, a takođe, i znatno veću snagu u oblasti brzina izvan područja konstantne snage. Odgovarajuće $M-\omega$ karakteristike ova dva pogona za razmatrani slučaj prikazane su na slici 7.10.




Slika 7.7. M - ω karakteristike motora sa vrijedno{ }u odnosa $k=1$, $k=1.5$, $k=1.9$, $k=2$, $k=2.5$ i $k=3$ ($k=N/N_1$).



Slika 7.8. P - ω karakteristike motora sa vrijedno{ }u odnosa $k=1$, $k=1.5$, $k=1.9$, $k=2$, $k=2.5$ i $k=3$ ($k=N/N_1$).




Slika 7.9. P - ω карактеристика симетричног погона ($k=1$) са степеном преноса 1:1.3 и P - ω карактеристика оптималног несиметричног погона ($k=1.9$) са степеном преноса 1:1 између осовина мотора и оптеређења.



Slika 7.10. M - ω карактеристика симетричног погона ($k=1$) са степеном преноса 1:1.3 и M - ω карактеристика оптималног несиметричног погона ($k=1.9$) са степеном преноса 1:1 између осовина мотора и оптеређења.

Realnije pore|enje ostalih nesimetri-nih pogona sa razmatranim simetri-nim posti`e se, tako|e, odabiranjem odgovaraju}eg stepena prenosa na primjer kod simetri-nog pogona. Primjera radi, ako se koristi stepen prenosa 3:1 kod simetri-nog pogona, onda se $P\text{-}\omega$ karakteristike nesimetri-nog pogona sa odnosom $k=3$ poklapaju sa $P\text{-}\omega$ karakteristikama simetri-nog ($k=1$).


Ako, u sistemu (7.8), koeficijent k uzima vrijednosti u opsegu $0 < k < 1$ onda se dobijaju slu-ajevi: $N_1 < N < N_2$, kada je broj navojaka kod jedne faze ve}i, a kod ostale dvije manji u odnosu na broj navojaka kod faze referentne simetri-ne konfiguracije. Dobijene $M\text{-}\omega$ karakteristike za slu-ajeve $k=0.2$, $k=0$, $k=0.5$, $k=0.75$ prikazane su na slici 7.11 zajedno sa $M\text{-}\omega$ karakteristikom simetri-nog motora. Odgovaraju}e $P\text{-}\omega$ karakteristike prikazane su na slici 7.12. Ako se za optimalan slu-aj $0 < k < 1$ smatra onaj koji ima konstantnu snagu u odre|enom opsegu, onda se na osnovu slike 7.12 mo`e zaklju-iti da je to slu-aj $k=0.75$. Kod ovog slu-aja snaga na $P\text{-}\omega$ karakteristici je "zasje~ena" na oko 600W, dok je, za uzvrat, $P\text{-}\omega$ karakteristika bolja u odnosu na simetru~nu konfiguraciju pri brzinama iznad 5400ob/min.



Slika 7.11. $M\text{-}\omega$ karakteristike motora za: $k=0$, $k=0.2$, $k=0.5$, $k=0.75$, $k=1$ i $k=1.9$.

Ako se porede $M\text{-}\omega$ karakteristike za $0 < k < 1$ (slika 7.11) sa $M\text{-}\omega$ karakteristikama za $1 < k < 3$ (slika 7.7) mo`e se primijetiti da, kod nesimetri-nog pogona sa $0 < k < 1$, $M\text{-}\omega$ karakteristike postaju da budu bolje od $M\text{-}\omega$ karakteristike simetri-nog pogona, pri manjim brzinama u pore|enu sa konfiguracijom $1 < k < 3$ (konkretno, u odnosu na karakteristike simetri-nog motora, pribli`no nakon

5000ob/min za $0 < k < 1$, dok za $1 < k < 3$ tek nakon 6000ob/min). S druge strane, konfiguracija $1 < k < 3$ obezbjeđuje postizanje znatno boljih $M-\omega$ karakteristika u oblasti velikih brzina u poređenju sa konfiguracijom $0 < k < 1$.



Slika 7.12. $P-\omega$ карактеристике мотора за: $k=0$, $k=0.2$, $k=0.5$, $k=0.75$, $k=1$ и $k=1.9$.


7.2. Пореденje симетричног и несиметричног погона са неједнаком {ирином полова статора мотора}

У pojednostavljenim analizama rada SRM-a najčešće se podrazumijeva da faza motora produkuje momenat samo u položajima kada postoji djelimična preklopljenošć polova rotora i statora, a da je momenat jednak nuli u slučaju kada nema preklapanja ili ako je pol statora (rotora) u potpunosti preklopljen polom rotora (statora). Na slici 7.13(a) prikazan je idealizovan slučaj produkcije momenta po fazama simetričnog trofaznog 6/4 motora u funkciji položaja, gdje θ_{pp} i θ_{kp} označavaju položaje po-ekta odnosno kraja preklapanja polova rotora i statora, respektivno (preciznije θ_{kp} je položaj nakon koga se preklopljena površina između polova rotora i statora više ne može povezati). Ako se projektuje nesimetrični motor prostim slijenjem {irine pola jedne faze (faza 1) onda se mogu pojaviti nedopustivo velike uvale momenta koje će dovesti u pitanje pokretanje motora. Upravo, takav slučaj prikazan je na slici 7.13(b). Nastale uvale momenta moguće je značajno smanjiti proširenjem polova ostale dvije faze. Proširenje polova potrebno je izvršiti u smjeru suenog pola, što je ilustrovano na slici 7.13(c). Uslovi koji pri tom moraju biti zadovoljeni su:

$$\begin{aligned} \beta_r &\geq \beta_{s2}, \\ 2\beta_{s2} + \beta_{s1} &\geq 90^\circ, \end{aligned} \quad (7.9)$$

gdje je β_r ugao pola rotora, β_{s1} ugao su`enog pola statora (faza 1), a β_{s2} ugao pro{irenih polova statora (faze 2 i 3).


U ovom poglavlju izvr{eno je pore|enje karakteristika referentnog simetri-nog motora i odgovaraju}eg nesimetri-nog kod koga je izvr{eno su`enje polova jedne faze, a pro{irenje ostale dvije. Pore|enje je, tako |e, izvr{eno i za slu~aj kada je nesimetri-no raspodijeljen broj navojaka po fazama motora. Svi relevantni podaci dobijeni su uz pomo} programa baziranog na razvijenom modelu (Dodatak C).



Slika 7.13. Idealizovani momenat kod trofaznog 6/4: (a) simetri-nog motora, (b) motora sa su`enim polovima statora jedne faze i (c) motora sa su`enim polovima jedne, a pre{irenim kod druge dvije faze.

7.2.1. Slu~aj kada sve faze nesimetri~nog motora imaju isti broj navojaka

Na slici 7.14 prikazan je popre~ni presjek statora nesimetri~nog motora za koga je izvr{eno utvr|ivanje karakteristika radi pore|jenja sa karakteristikama referentnog simetri~nog motora. Na slici se mo`e primijetiti da su polovi jedne faze su~eni na $\beta_{s1}=26^\circ$, dok su polovi ostale dvije faze pro{ireni u pravcu su~enih polova na $\beta_{s2}=32^\circ$, u odnosu na referentni simetri~ni motor gdje je ugao svih polova statora $\beta_s=30^\circ$. Za ugao pola rotora zadr`ana je ista vrijednost $\beta_r=32^\circ$, kao i kod simetri~nog motora. Ovako izabrane vrijednosti uglova β_{s1} , β_{s2} i β_r zadovoljavaju uslov (7.9) u grani~nom smislu, {to zna~i da je dalje smanjenje β_{s1} na ra~un pove}anja β_{s2} mogu}e posti}i jedino zajedno sa pove}anjem ugla β_r . Posmatranjem slike 7.14 mo`e se, tako|e, primijetiti da je prostor za namotaje svih faza ostao jednak i neizmijenjen u odnosu na prostor kod simetri~nog motora. Drugim rije~ima, ovakvom prostornom raspodjelom polova, pored minimiziranja pulsacija momenta, posti}e se i ista magnetomotorna sila Nl kod svih faza jednaka onoj kod simetri~nog motora.



Slika 7.14. Popre~ni presjek statora nesimetri~nog motora ($\beta_{s1}=26^\circ$, $\beta_{s2}=32^\circ$).


U Tabelama 7.4 i 7.5, kao i na slikama 7.15 i 7.16, prikazani su simulacijom dobijeni rezultati za fiktivne simetri~ne motore sa $\beta_s=26^\circ$ i $\beta_s=32^\circ$, respektivno, kod kojih je broj navojaka po polu ($N=580$) i struja ($I=2A$) ista kao i kod referentnog simetri~nog motora ($\beta_s=30^\circ$). Odgovaraju}i rezultati nesimetri~nog motora predstavljaju kombinaciju rezultata iz Tabela 7.4 i 7.5 (npr. momenat nesimetri~nog motora dobija se kao zbir: 1/3 momenta simetri~nog motora sa

$\beta_s=26^\circ$ i 2/3 momenta motora sa $\beta_s=32^\circ$). Dobijene $M-\omega$ i $P-\omega$ karakteristike razmatranog nesimetri-nog, zajedno sa karakteristikama referentnog motora ($\beta_s=30^\circ$), prikazane su na slikama 7.17 i 7.18. Na osnovu rezultata prikazanih na ovim slikama mo`e se zaklju~iti da pogoni koji imaju motor sa nesimetri-no raspore|enom {irinom polova po fazama, obezbje|uju ne{to ve}u snagu pri velikim brzinama od pogona sa simetri-nim motorom. S druge strane, simetri-ni pogon razvija ve}u maksimalnu snagu.

Na osnovu rezultata iz Tabela 7.1, 7.4 i 7.5 mo`e se ustanoviti da su jedna-ine (7.1) i (7.3) zadovoljene, te da su VA karakteristike pretvara-a kod simetri-nog i nesimetri-nog pogona pribli~no iste (potrebna VA karakteristika pretvara-a za ovakav nesimetri-ni pogon iznosi 6.921 KVA, dok za simetri-ni iznosi 6.972 KVA).

Tabela 7.4. Rezultati simulacije za simetri-ni motor kod koga je $\beta_s=26^\circ$ i $N=580$


n [ob/min]	θ_{uk} [°]	θ_{ls} [°]	P [W]	M [Nm]	I [A]	I_{dc} [A]	I_{max} [A]
500	59.4	79.5	138.95	2.6538	2.0000	0.8508	4.4144 ($I_{ref} = 4.35$ A)
1000	56.9	78.2	277.28	2.6478	2.0010	1.3462	4.3677 ($I_{ref} = 4.35$ A)
1500	53.3	77.2	396.31	2.5230	2.0019	1.7811	4.1660
2000	49.4	77.65	468.04	2.2347	2.0010	2.0450	4.2703
2500	46.1	77.6	514.03	1.9635	2.0010	2.2148	4.3667
3000	43.1	76.8	548.49	1.7459	2.0001	2.3420	4.4060
3500	40.4	76.3	577.55	1.5758	2.0008	2.4497	4.3912
4000	37.9	75.8	602.03	1.4373	2.0001	2.5402	4.3541
4500	35.6	75.8	623.87	1.3239	2.0000	2.6210	4.2974
5000	33.3	74.9	643.17	1.2284	2.0003	2.6927	4.2590
5500	31.2	74.9	660.23	1.1463	2.0008	2.7560	4.2010
6000	29.1	74.2	674.82	1.0740	2.0009	2.8102	4.1566
6500	29	75.2	627.92	0.9225	1.8584	2.5939	3.8436
7000	29	75.1	584.42	0.7973	1.7238	2.3956	3.5690
7500	29	75.1	546.76	0.6962	1.6085	2.2265	3.3310
8000	29	75	513.83	0.6133	1.5073	2.0802	3.1232
8500	29	74.9	484.76	0.5446	1.4183	1.9524	2.9401
9000	29	74.9	458.90	0.4869	1.3401	1.8400	2.7777
10000	29	74.8	414.85	0.3961	1.2068	1.6505	2.5024
11000	29	74.7	378.66	0.3287	1.0978	1.4971	2.2776
12000	29	74.7	348.36	0.2766	1.0076	1.3701	2.0904
13000	29	74.6	322.60	0.2370	0.9307	1.2631	1.9320
14000	29	74.6	300.41	0.2049	0.8652	1.1718	1.7961
15000	29	74.5	281.10	0.1790	0.8079	1.0928	1.6782




Slika 7.15. Rezultati simulacije za simetri~ni motor kod koga je $N=580$ i $\beta_s=26^\circ$;
 (a) Uglovi θ_{uk} i θ_{is} u funkciji brzine obrtanja motora;
 (b) Struje I , I_{dc} i I_{max} u funkciji brzine obrtanja motora.

Tabela 7.5. Rezultati simulacije za simetri~ni motor kod koga je $\beta_s=32^\circ$ i $N=580$

n [ob/min]	θ_{uk} [°]	θ_{is} [°]	P [W]	M [Nm]	I [A]	I_{dc} [A]	I_{max} [A]
500	57.1	79.25	144.17	2.7534	2.0011	0.8685	4.2012 ($I_{ref}=4.15$ A)
1000	54.2	77.8	288.77	2.7576	2.0007	1.3882	4.1636 ($I_{ref}=4.15$ A)
1500	50.1	76.8	414.12	2.6364	2.0011	1.8470	3.9392
2000	45.8	77.1	489.80	2.3386	2.0001	2.1255	3.9657
2500	42.2	76.9	538.56	2.0572	2.0014	2.3061	4.0958
3000	39	76.3	575.07	1.8305	2.0013	2.4411	4.1497
3500	36.1	75.7	60425	1.6486	2.0005	2.5488	4.1554
4000	33.4	75.1	628.19	1.4997	2.0001	2.6374	4.1397
4500	32	76.5	608.80	1.2919	1.9107	2.5386	3.9031
5000	32	76.4	547.70	1.0460	1.7131	2.2570	3.5045
5500	32	76.3	498.36	0.8653	1.5537	2.0341	3.1804
6000	32	76.2	457.61	0.7283	1.4222	1.8530	2.9123
6500	32	76.1	423.31	0.6219	1.3118	1.7026	2.6871
7000	32	76.1	393.97	0.5374	1.2185	1.5756	2.4952
7500	32	76	368.56	0.4693	1.1371	1.4667	2.3295
8000	32	76	346.30	0.4134	1.0667	1.3722	2.1850
8500	32	75.9	326.64	0.3670	1.0040	1.2893	2.0577
9000	32	75.9	309.12	0.3280	0.9489	1.2160	1.9446
10000	32	75.8	279.23	0.2666	0.8545	1.0921	1.7525
11000	32	75.8	254.65	0.2211	0.7779	0.9913	1.5952
12000	32	75.7	234.08	0.1863	0.7133	0.9076	1.4639
13000	32	75.7	216.59	0.1591	0.6591	0.8370	1.3527
14000	32	75.7	201.54	0.1375	0.6126	0.7766	1.2573
15000	32	75.6	188.46	0.1200	0.5718	0.7243	1.1744


Slika 7.16. Rezultati simulacije za simetri-ni motor kod koga je $N=580$ i $\beta_s=32^\circ$;

- (a) Ugaoi θ_{uk} i θ_{is} u funkciji brzine obrtanja motora;
- (b) Struje I , I_{dc} i I_{max} u funkciji brzine obrtanja motora.

Slika 7.17. $M-\omega$ karakteristike nesimetri-nog ($\beta_{s1}=26^\circ$, $\beta_{s2}=32^\circ$, $N=580$) i simetri-nog motora ($\beta_s=30^\circ$, $N=580$).

Svi parametri neophodni za simulaciju nesimetri-nog pogona sa nejednakom {irinom polova statora motora utvr|eni su, kao i u slu~aju simetri-nog pogona, na osnovu dimenzija motora. Izuzetak ~ini induktivnost za neusagla{ene pozicije L_{un} (odносно parametar S_{min}) koja je kod referentnog simetri-nog motora dobijena mjerenjem. Kod motora sa nejednakom {irinom polova ova induktivnost za pojedine faze izra~unata je uz pomo} jedna~ine (6.7). S obzirom da jedna~ina (6.7) ne obezbje|uje dovoljno precizne rezultate (npr. ne uklju~uje bo-ne efekte) izvr{ena je korekcija izra~unatih vrijednosti mno`enjem sa faktorom korekcije.

Faktor korekcije utvrđen je iz kolnikova izmjerene i izračunate vrijednosti neusaglašene induktivnosti referentnog motora.



Slika 7.18. P- ω karakteristike nesimetričnog ($\beta_{s1}=26^\circ$, $\beta_{s2}=32^\circ$, $N=580$) i simetričnog motora ($\beta_s=30^\circ$, $N=580$).

7.2.2. Slučaj kada faze nesimetričnog motora imaju nejednak broj navojaka

Kod motora sa nesimetrično raspoređenom {irinom polova po fazama moguće je izvršiti sličnu analizu uticaja varijacije broja navojaka na karakteristike motora kao i u slučaju motora sa istom {irinom polova svih faza. Da bi se zadovoljili uslovi konstantnosti VA karakteristika pretvara-a i ovdje je potrebno zadovoljiti jedna-ine (7.1) i (7.3), u kojima indeks 1 sada označava fazu sa sučenim polom, a indeks 2 fazu kod kojih su polovi pro{ireni. Međutim, kod ovih konfiguracija motora, jedna-ina (7.3) ne svodi se na jedna-inu (7.5), jer ne važe jedna-ina (7.4). Jedna-ina (7.4) može se pisati jedino u obliku:

$$I_{max}/I = I_{1max}/(c_1 I_1) = I_{2max}/(c_2 I_2) = k_i. \quad (7.10)$$

Zamjenom (7.10) u (7.3) dobija se odgovarajući uslov za efektivne vrijednosti struja:

$$3/I = c_1 I_1 + 2 c_2 I_2. \quad (7.11)$$

Jedna-ine (7.1) i (7.11) predstavljaju sistem iz kojeg se, za zadato $k=N/N_1$, utvrđuju parametri: N_1 , N_2 , I_1 i I_2 . Konstante c_1 i c_2 mogu se jednostavno utvrditi na osnovu rezultata razmatranog slučaja ($k=1$) u poglavlju 7.2.1, kao:

$$c_1 = I_{1max} / I_{max},$$

$$c_2 = I_{2max} / I_{max},$$

na osnovu čega se dobijaju približne vrijednosti $c_1=1.04$ i $c_2=0.98$. Za slučaj $k=1$, takođe važe da je $I=I_1=I_2$, na osnovu čega se iz (7.11) dobija:

$$3 = c_1 + 2 c_2. \quad (7.12)$$

Kombinacijom jednačina (7.1), (7.11) i (7.12) dobijaju se sledeće vrijednosti N_1 , N_2 , I_1 i I_2 u funkciji odnosa k :

$$N_1 = N / k,$$

$$N_2 = (3 - c_1) N / (3 - c_1 k), \quad (7.13)$$

$$I_1 = k I,$$


$$I_2 = (3 - c_1 k) I / (3 - c_1).$$

Odnos k u (7.13) mora uzimati vrijednosti u opsegu $1 < k < 3/c_1$ za slučaj kada je $N_1 < N < N_2$, kao i vrijednosti u opsegu $0 < k < 1$ za slučaj kada je $N_1 > N > N_2$.


Na slikama 7.19 i 7.20 prikazane su simulacijom dobijene $M-\omega$ i $P-\omega$ karakteristike za nekoliko vrijednosti odnosa k ($1 \leq k \leq 3/c_1$, $N_1 \leq N \leq N_2$) razmatrane konfiguracije pogona, zajedno sa karakteristikama referentnog simetričnog motora. Poredanjem rezultata sa slika 7.8 i 7.20 može se zaključiti da nesimetrična konfiguracija sa nejednakom {irinom polova može obezbijediti približno konstantnu snagu ($k=1.8$) još u {irem opsegu brzina u odnosu na konfiguraciju sa jednakom {irinom polova ($k=1.9$). Međutim, proširenje opsega sa konstantnom snagom ostvaruje se na račun smanjenja nivoa snage u odnosu na konfiguraciju sa jednakom {irinom polova. Obrnuti zaključci valje za slučajeve kada je $0 \leq k \leq 1$. $M-\omega$ i $P-\omega$ karakteristike za pojedine slučajeve $0 \leq k \leq 1$ prikazani su na slikama 7.21 i 7.22.

Radi adekvatnog poređenja $M-\omega$ i $P-\omega$ karakteristika simetričnog pogona sa karakteristikama nesimetričnih pogona koji obezbjeđuju približno konstantnu snagu u {irokom dijapazonu brzina, na slikama 7.23 i 7.24 prikazane karakteristike ovih konfiguracija usaglašene preko odgovarajućih stepena prenosa. Rezultati sa slike 7.24 potvrđuju zaključak da optimalan nesimetrični pogon sa nejednakom {irinom polova statora motora, iako razvija manju snagu, obezbjeđuje znatno {iri opseg konstantne snage u odnosu na nesimetrični pogon sa jednakom {irinom polova. Logično se nameće zaključak da, sa povećanjem razlike u {irini polova


motora, optimalni nesimetri~ni pogon obezbje|uje {iri opseg konstantne snage, ali i manji nivo snage i obrnuto, sa smanjenjem razlike u {irini polova, nesimetri~ni pogon razvija pribli`no konstantnu snagu u manjem dijapazonu brzina, ali i ve}i nivo snage. Na ovaj na-in, utvr|ivanjem optimalnih vrijednosti za β_{s1} , β_{s2} i k , prakti~no je mogu}e projektovati pogon sa zadatim nivoom snage, a da opsegom brzine sa konstantnom snagom bude maksimalan (znatno ve}i opseg od onoga koji bi se postigao ograni~avanjem snage simetri~nog pogona na zadati nivo).




Slika 7.19. M - ω karakteristike za $k=1$, $k=1.5$, $k=1.8$, $k=2$, $k=2.4$ i $k=3/c_1$ nesimetri~nog motora sa $\beta_{s1}=26^\circ$ i $\beta_{s2}=32^\circ$, zajedno sa karakteristikom referentnog simetri~nog motora.




Slika 7.20. P - ω karakteristike za $k=1, k=1.5, k=1.8, k=2, k=2.4$ i $k=3/c_1$ nesimetri-nog motora sa $\beta_{s1}=26^\circ$ i $\beta_{s2}=32^\circ$, zajedno sa karakteristikom referentnog simetri-nog motora.




Slika 7.21. M - ω karakteristike za $k=0, k=0.1, k=0.3$ i $k=0.67$ nesimetri-nog motora sa $\beta_{s1}=26^\circ$ i $\beta_{s2}=32^\circ$, zajedno sa karakteristikom referentnog simetri-nog motora.



Slika 7.22. P - ω karakteristike za $k=0$, $k=0.1$, $k=0.3$ i $k=0.67$ nesimetri-nog motora sa $\beta_{s1}=26^\circ$ i $\beta_{s2}=32^\circ$, zajedno sa karakteristikom referentnog simetri-nog motora.



Slika 7.23. M - ω karakteristike simetri-nog pogona sa stepenom prenosa 1:1.3 i optimalnih nesimetri-nih pogona (prenos 1:1).



Slika 7.24. P- ω karakteristike simetri-nog pogona sa stepenom prenosa 1:1.3 i optimalnih nesimetri-nih pogona (prenos 1:1).

7.3. Zaklju~ak

U ovoj glavi pokazano je da se, projektovanjem nesimetri-nog pogona s nejednakim brojem navojaka po fazi odnosno nejednakom {irinom polova kod statora motora, mo`e obezbijediti svojevrsno oblikovanje $M-\omega$ i $P-\omega$ karakteristika SRM pogona, a da ukupne maksimalne VA karakteristike pretvara~a budu neznatno promijenjene. Tako|e, pokazano je da, primjenom optimalne kontrole koja maksimizira izlaznu karakteristiku pogona, simetri~ni pogon ne razvija konstantnu snagu u opsegu brzine koji teorijski odgovara re`imu konstantne snage. S druge strane, optimalni nesimetri~ni pogoni, primjenom takve kontrole, ostvaruju opseg pribli~no konstantno snage. Nivo te snage je manji od maksimalne snage koju obezbje|uje simetri~ni pogon, ali je opseg konstantne snage znatno {iri od opsega koji bi ostvarivao simetri~ni pogon, primjenom adekvatne kontrole koja odr`ava njegovu snagu na istom nivou.

Projektovanjem optimalnog nesimetri-nog SRM pogona mogu}e je reducirati ili eliminisati potrebu za vi{estepenim prenosom u odre|enom broju aplikacija (npr. kod elektri~nog automobila cilj je smanjiti broj stepena prenosa). Za konkretnu aplikaciju, optimalni nesimetri~ni pogon nalazi se na osnovu postavljenih zahtjeva u pogledu nivoa snage i {irine opsega konstantne snage, kao i u pogledu gabarita motora.

Jedna od negativnih osobina razmatranih nesimetri-nih konfiguracija je pove}anje pulsacija momenta u odnosu na referentni simetri-ni pogon. Pove}ane pulsacije manifestuju se pri ve}im brzinama kada dvije "sporije" faze trofaznog motora produkuju znatno manji momenat od tre}e "brze" faze. Kod nesimetri-ne konfiguracije sa nejednakom {irinom polova ve}e pulsacije javljaju se i pri malim brzinama.

Rezultati istra`ivanja u ovoj glavi otvaraju potrebu za razmatranjem ~itavog niza pitanja vezanih za nesimetri-ni SRM pogon. Neka od njih odnose se na:

- Analiziranje nesimetri-nih konfiguracija kod kojih motor ima ~etiri, pet ili vi{e faza (u ovom radu je analizirana samo varijanta trofaznog 6/4 motora). Tu spadaju analize vezane za konfiguracije kod kojih jedna, dvije ili vi{e faza imaju druga~iji broj navojaka ili {irinu pola statora).
- Razmatranje magnetnih gubitaka u ~eljezu nesimetri-nog SRM-a. Posebno bi trebalo staviti naglasak na uticaj visokog zasi}jenja u polovima statora na magnetne gubitke.
- Detaljnu analizu me|usobnog uticaja faza kod nesimetri-ne konfiguracije, naro~ito kod motora sa ~etiri, pet ili vi{e faza, gdje je preklapanje strujnih impulsa znatno izra`eno.
- Razmatranje ostalih topologija nesimetri-nog pogonskog pretvara-a (u radu razmatran samo klasi-ni pretvara-). Potrebno je istra`iti u kojoj mjeri izbor topologije pretvara-a uti~e (pozitivno ili negativno) na karakteristike nesimetri-nog pogona. Tako|e, potrebno je utvrditi VA karakteristike razli~itih topologija pretvara-a nesimetri-nog pogona i poreediti ih sa VA karakteristikama pretvara-a adekvatnog simetri-nog pogona.
- Detaljno analiziranje veze izme|u vidova nesimetrije i talasnosti momenta.
- Analiziranje buke i mehani-kih vibracija vezanih za nesimetri-ni SRM pogon.

8. Zaklju~ak

8.1. Pregled rezultata rada

Predmet nau~nog istra`ivanja u ovoj disertaciji je analiziranje mogu}nosti pro{irenja opsega konstantne snage SRM pogona primjenom nesimetri~ne konfiguracije motora i pogonskog pretvara~a.

Zahvaljuju}i jednostavnoj i robustnoj konstrukciji SRM-a, kao i nizu drugih njegovih pozitivnih osobina, SRM pogoni nalaze primjenu u velikom broju aplikacija. Glavne oblasti primjene SRM-a su elektri~na vu~a i oblast ku}nih aparata, gde je od neobi~ne va~nosti {iroka oblast rada u re`imu konstantne snage. Zbog toga su do danas izvr{ena brojna istra`ivanja u pravcu optimizacije geometrije motora, topologije pretvara~a i kontrolne strategije, da bi se obezbijedilo projektovanje SRM pogona sa {to {irim opsegom konstantne snage. Pri tom, svi dosada{jni ulo`eni naporci za re{avanje tog problema bili su usmjereni ka projektovanju simetri~nog SRM pogona.

Rezultati novijih istra`ivanja ukazuju da simetri~ni SRM pogon, u slu~aju kada se primjenjuje optimizovana kontrola koja maksimizira njegovu izlaznu karakteristiku, ne obezbje|uje konstantnu snagu u opsegu brzine obrtanja koji teorijski odgovara re`imu konstantne snage, ve} da nivo snage u tom opsegu mo`e zna~ajno varirati. Zbog toga je, u cilju obezbje|enja opsega konstantne snage, neophodno primijeniti kontrolu koja u znatnoj mjeri redukuje maksimalni potencijal simetri~nog pogona. U cilju prevazila`enja tog problema, u ovoj disertaciji analizirana je mogu}nost projektovanja nesimetri~nog SRM pogona koji }e obezbijediti opseg pribli`no konstantne snage, u slu~aju kada se primjenjuje optimalna kontrola, a koji }e, uz to, biti {iri od opsega koji mo`e pru`iti odgovaraju}i simetri~ni pogon na istom nivou izlazne snage. Da bi se ostvario postavljeni zadatak neophodno je bilo razviti sistemati~an pristup za projektovanje nesimetri~nog SRM pogona.

U ovoj disertaciji obra|ena su dva va~na problema vezana za projektovanje i kontrolu SRM-a, a to su:

- (a) Problem modelovanja i simulacije rada nesimetri~nog SRM-a i
- (b) sistemati~an pristup projektovanju nesimetri~nog SRM pogona.

Ostvarenje glavnog zadatka rada tj. re{enje problema (b), u direktnoj je vezi sa re{enjem problema (a). Ta~nije, uspje{no projektovanje nesimetri~nog pogona mogu}e je ostvariti jedino uz kori{jenje brzog i dovoljno preciznog modela SRM-a, inkorporiranog u odgovaraju}em softverskom alatu.

Mo`e se zaklju-iti da je problem modelovanja nesimetri-nog SRM-a uspje{no rije{en. Pri tome, razvijeni model pogodan je za projektovanje i simulaciju rada kako nesimetri-nog tako i simetri-nog SRM-a. Ulazni parametri modela su: geometrijske dimenzije motora, broj navojaka, dio magnetnih osobina ~eljeza i samo jedna magnetiziraju}a Ψ -i ta-ka odnosno induktivnost faze za neusagla{eni polo`aj rotora. Zbog ovih osobina, kao i zbog svoje jednostavnosti, brzine i efikasnosti, razvijeni model mo`e se koristiti u fazi projektovanja SRM pogona kao podr{ka u tra`enu optimalne geometrije motora, optimalnog broja navojaka, izboru topologije pogonskog pretvara-a i dimenzionisanju poluprovodni-kih elemenata. Model obezbje|uje dobijanje dobrih talasnih oblika struje i momenta u dinami-kom re`imu, pa se uspje{no mo`e koristiti u optimizaciji kontrole, kao na primjer: optimizacija kontrolnih uglova u cilju maksimizacije $M\omega$ karakteristike, oblikovanje struje u cilju minimizacije pulsacija momenta ili oblikovanje struje u cilju maksimizacije odnosa momenat / struja.

Uz podr{ku softverskog alata baziranog na razvijenom modelu SRM-a izvr{eno je razmatranje nekoliko nesimetri-nih konfiguracija SRM pogona, kroz konkretan primjer projektovanja. Za pojedine konfiguracije utvr|ene su optimalne konstrukcije motora koje obezbje|uju re`im konstantne snage pogona u slu-aju primjene optimalne kontrole. Pokazano je da optimalni nesimetri-ni pogon sa nesimetri-no raspore|enim brojem navojaka po fazama motora, mo`e ostvariti {iri opseg konstantne snage u odnosu na odgovaraju}i simetri-ni pogon. Kako su iztra`ivanja pokazala, jo{ {iri opseg konstantne snage mogu}e je posti}i kod nesimetri-nog pogona kod -ijeg motora su, pored nesimetrije u pogledu nejednakosti broja navojaka, polovi statora nesimetri-no raspore|eni i imaju nejednaku {irinu po fazama. Pored toga, utvr|eno je da se razmatrane nesimetri-ne konfiguracije mogu isprojektovati tako da zadovoljavaju, unutar odre|enih granica, unaprijed postavljeni zahtjev u pogledu izlaznih karakteristika. Pri tome, sve varijacije razmatranih nesimetri-nih konfiguracija zahtijevaju, u odnosu na odgovaraju}u simetri-nu konfiguraciju, iste ukupne VA karakteristike energetskog pretvara-a.

8.2. Nedostaci i ograni~enja

Osnovni nedostatak razvijenog modela ogleda se u neophodnosti poznavanja induktivnosti faze pri neusagla{enom polo`aju rotora koja predstavlja ulazni parametar modela. Ova induktivnost, kori{jenim jedna-inama, ne mo`e se, generalno posmatrano, dovoljno precizno izra-unati. Visok stepen preciznosti, na dosada{njem nivou znanja, mo`e se ostvariti jedino uz pomo} trodimenzionalne FE analize koja uzima u obzir i bo-na rasipanja fluksa. U tom smislu, za dobijanje visoko pouzdanog softvera namijenjenog simulaciji rada SRM-a koji ne zahtijeva mjerjenja na motoru, neophodno je pored razvijenog modela u njemu ugraditi i trodimenzionalni FE postupak za odre|ivanje vrijednosti neusagla{ene induktivnosti.

Osnovni nedostak razmatranih nesimetri-nih konfiguracija SRM pogona je {to maksimalni nivo snage koji razvija nesimetri-ni pogon opada sa pove}anjem opsega konstantne snage. Ova osobina naro~ito je negativna u slu~aju aplikacija koje ne zahtijevaju regulaciju brzine, ve} samo razvijanje {to ve}e snage pri nominalnoj brzini. Druga negativna osobina nesimetri-ne konfiguracije je izra`enja talasost momenta u odnosu na simetri-nu konfiguraciju. Pove}ana talasnost naro~ito je evidentna kod konfiguracije sa nejednakom {irinom polova statora. Kod ove konfiguracije prisutna je jo{ jedna negativna osobina, a to je neravnomjerno raspore|en fluks unutar `eljeza motora. Naime, kod u`ih polova statora magnetno polje ulazi znatno dublje u zasi}enje nego kod {irih polova i ostalih djelova `eljeza. Ovo doprinosi neravnomjernoj prostornoj raspore|enosti magnetnih gubita u `eljezu motora, a time se javlja opasnost od pojave tzv. "vru}ih" ta~aka.

8.3. Smjernice i predlozi za dalji rad

Rezultati istra`ivanja izlo`eni u ovoj disertaciji otvaraju {irok dijapazon daljih istra`ivanja koja je potrebno sprovesti u cilju detaljnog ispitivanja svih osobina nesimetri-nog SRM pogona. Neka od mogu}ih istra`ivanja odnose se na razmatranje magnetnih gubitaka u `eljezu motora, kao i analiziranje stepena talasnosti momenta, buke i mehani-kih vibracija koji se javljaju kod ovog pogona. Tako|e, neophodno je ispitati mogu}nost kori{}enja ostalih topologija pogonskog pretvara-a za napajanje nesimetri-nog SRM-a.

U ovoj disertaciji sva istra`ivanja odnosila su se na pogone sa trofaznim 6/4 nesimetri-nim SRM-om. Neispitane ostaju konfiguracije sa nesimetri-nim motorom koji ima druga~iji broj polova i faza.

DODATAK A

A.1. Pribli`ni postupak za ra~unanje momenta na bazi razvijenog modela SRM-a

U glavi 6 razvijen je model SRM-a koji omogu}ava simulaciju njegovog rada. Model pru`a analiti~ke jedna~ine na osnovu kojih se mogu utvrditi trenutne vrijednosti struje i momenta za bilo koju brzinu obrtanja motora, a time pru`a mogu}nost za ispitivanje njegovih stati~kih i dinami~kih karakteristika. Ipak, odre|ivanje momenta na osnovu analiti~kih jedna~ina koje model obezbje|uje nije po`eljno, jer je izraz jako glomazan, pa ga je te{ko primijeniti u procesu simulacije, a da se to zna~ajno ne odrazi na njeno trajanje. Zbog toga se name}e potreba razvoja pribli`nog postupka za utvr|ivanje vrijednosti momenta u procesu simulacije koji ne}e, u ve}oj mjeri, ugroziti du`inu njenog trajanja.

Jedan od na~ina ra~unanja elektromagnetskog momenta SRM-a na bazi razvijenog modela, opisanog u poglavlju 6.2, je nala`eljem odgovaraju}eg izraza iz jedna~ine (6.83) nakon {to se u nju uvrsti izraz (6.80). S obzirom da su u jedna~ini (6.80) promjenljive c_{o1} , c_{o2} , c_{o3} , c_{o4} i c_{o5} funkcije polo~aja rotora θ to se, re{enjem jedna~ine (6.80), dobija prili~no glomazan izraz. Zbog toga je jednostavnije momenat tra`iti po pribli`noj formuli:

$$M_e(\Psi, \theta) = -\frac{\Delta W_{mo}(\Psi, \theta)}{\Delta \theta} = -\frac{W_{mo}(\Psi, \theta) - W_{mo}(\Psi, \theta_p)}{\theta - \theta_p}, \quad (\text{A.1})$$

pri ~emu θ odgovara n -tom odbirku tj. datom polo~aju rotora, a θ_p prethodnom odbirku ugla (odbirak $n-1$) tj. prethodnom polo~aju rotora ($\theta-\Delta\theta$). Za ra~unanje momenta po jedna~ini (A.1) neophodno je utvrditi na osnovu (6.80) magnetnu energiju $W_{mo}(\Psi, \theta)$ za trenutni polo~aj i obuhvatni fluks, ali i fiktivnu vrijednost energije $W_{mo}(\Psi, \theta_p)$ za prethodni polo~aj rotora i trenutni obuhvatni fluks. Ovaj na~in je implementiran u program za simulaciju pogona sa SRM-om.

S druge strane, momenat je mogu}e ra~unati i na osnuvu relacije:

$$M_e = dW_{meh} / d\theta = d(W_{iz} - W_m) / d\theta, \quad (\text{A.2})$$

gdje je $W_{meh}=W_{iz}-W_m$ ostvarena mehani~ka energija, W_{iz} ulo`ena elektri~na energija i W_m energija magnetnog polja. Prakti~na primjena ovog na~ina mora biti u diskretnom obliku i to u vidu jedna~ine:

$$M_e = (\Delta W_{iz} - \Delta W_m) / (\theta - \theta_p), \quad (\text{A.3})$$

gdje je $\Delta W_{iz}=W_{iz}-W_{izp}$ razlika ulo`ene energije izvora W_{iz} u trenutnom polo~aju θ i energije izvora W_{izp} u prethodnom diskretnom polo~aju θ_p , a $\Delta W_m=W_m-W_{mp}$

razlika akumulisane magnetne energije W_m u trenutnom polo`aju θ i akumulisane magnetne energije W_{mp} u prethodnom diskretnom polo`aju θ_p . Prira{taj energije izvora ΔW_{iz} mo`e se ra~unati kao:


$$\Delta W_{iz} \approx e i \Delta t = i \Delta \Psi , \quad (\text{A.4})$$

ili preciznije kao:

$$\Delta W_{iz} \approx \Delta \Psi (i + i_p) / 2 . \quad (\text{A.5})$$


U jedna-inama (A.4) i (A.5) e predstavlja elektromotornu silu, $\Delta \Psi = \Psi - \Psi_p$ prira{taj obuhvatnog fluksa u posmatranom diskretnom intervalu vremena, dok su i i i_p vrijednosti struje u polo`ajima θ i θ_p , respektivno. Za ra~unanje prira{taja akumulisane magnetne energije potrebno je, u svakom koraku simulacije, izra~unati vrijednost magnetne energije W_m na osnovu relacije (6.79), dok energija W_{mp} predstavlja energiju W_m sra~unatu u prethodnom koraku ra~unanja tj. u prethodnom diskretnom polo`aju.

Oba diskretna metoda ra~unanja momenta programski su realizovana i pore|ena, a rezultati su pokazali nedostatke poslednje metode, odnosno superiornost metode realizovane na osnovu jedna-ine (A.1). Na slici A.1 dati su dobijeni talasni oblici momenta u funkciji ugla za obije pomenute metode, na primjeru trofaznog 6/4 motora (Motor I iz Tabele 6.1.) pri brzini od 2000ob/min. Mo`e se primijetiti da se rezultati dobro poklapaju sve dok se polo`aj rotora ne pribli`i usagla{enoj poziciji. Srednja vrijednost momenta za oba metoda je isti i iznosi $M_{sr}=1.4277\text{Nm}$.




Slika A.1. Momenat u funkciji polo`aja za Motor I pri brzini 2000 ob/min
(1- na bazi jedna-ine (A.3), 2- na bazi jedna-ine (A.1)).

Sa pove}anjem brzine razlike u rezultatima izme| u dva metoda postaju sve manje. Tako, na primjer, pri brzini od 5000ob/min rezultati se prakti~no poklapaju, {to se mo`e vidjeti na slici A.2.



A.2. Momenat u funkciji ugla za Motor I pri brzini 5000 ob/min ($M_{sr} = 0.1698 \text{ Nm}$).

Na slici A.3. dati su rezultati simulacije istog motora pri brzini 200ob/min dobijeni metodom na bazi jedna-ine (A.3). Ovdje se mo`e uo~iti da ra~unanje pomo}u jedna-ine (A.3) stvara probleme u vidu oscilovanja rezultata naro~ito u oblasti oko usagla{ene pozicije rotora, {to nije slu~aj kod metode na bazi jedna-ine (A.1).



Slika A.3. Momenat u funkciji polo`aja pri brzini 200ob/min dobijen metodom na bazi jedna-ine (A.3).

Sa daljim smanjenjem brzine i pove}anjem zadate struje oscilacije metode bazirane na jedna~ini (A.3) postaju sve izra`enije. Smanjivanjem koraka ra~unanja nije se postizalo nikakvo pobolj{anje. Ovo jasno ukazuje na nedostatak pomenute metode. Pri tom, bitno je napomenuti da su izra~unate srednje vrijednosti momenta bile iste za oba metoda, za bilo koju brzinu obrtanja motora.

Nedostatak metode na bazi jedna~ine (A.3) mogu}e je uo~iti posmatranjem Ψ -i krivih dva susjedna diskretna polo~aja θ i θ_p , {to je ilustrovano na slici A.4. Na slici A.4(a) prikazan je prira{taj energije ΔW_{iz} , na slici A.4(b) magnetna energija W_{mp} , na slici A.4(c) magnetna energija W_m , dok je na slici A.4(d) prikazan prira{taj mehani~ke energije u jednom koraku ΔW_{meh} . Trenutna vrijednost momenta predstavlja koli~nik {rafirane povr{ine sa slike A.4(d) i prira{taja ugla $\Delta\theta=\theta-\theta_p$. [rafirana povr{ina na slici A.4(d) oivi~ena je sa tri krive, od kojih su dvije matemati~ki definisane zavisnostima $i(\Psi,\theta=\text{const})$ i $i(\Psi,\theta_p=\text{const})$, dok je tre}a koja spaja ta~ke (i_p, Ψ_p) i (i, Ψ) aproksimirana pravom linijom. Aproksimacija pravom linijom na prvi pogled izgleda sasvim regularno, s obzirom na mali diskretni korak prilikom ra~unanja. Me|utim, ako se razmatra slu~aj izuzetno malih brzina kada su uglovi θ i θ_p toliko bliski da su im Ψ -i zavisnosti prakti~no podudarne i ako se, pri tom, posmatra dio u kome je Ψ -i zavisnost jako nelinearna, dolazi se do druga~ijeg zaklju~ka. Radi jasnijeg uo~avanja nedostatka ovog metoda, prikazane Ψ -i krive, na slici A.5, za polo~aje θ_p i θ se podudaraju, a izme|u vrijednosti Ψ i Ψ_p odnosno i i i_p postoji znatna razlika. Stvarni trenutni momenat za slu~aj sa slike bio bi jednak koli~niku izuzetno male povr{ine ΔW_{meh} i izuzetno malog prira{taja ugla $\theta-\theta_p$. Me|utim, kod metode na osnovu jedna~ine (A.3), stvarnom prira{taju ΔW_{meh} dodaje se {rafirana povr{ina sa slike A.5, {to uti~e da izra~unati trenutni momenat ima vi{estruko ve}u vrijednost. Na osnovu jedna~ine (A.5), imaju}i u vidu (A.3), mo`e se dalje zaklju~iti da }e u slu~aju $\Psi > \Psi_p$ biti znatno pove}ana vrijednost momenta, dok u slu~aju $\Psi < \Psi_p$ biti znatno smanjena vrijednost izra~unatog momenta u odnosu na stvarni. Ovo obja{njava oscilacije pri manjim brzinama, u re`imu ograni~avanja struje, kada se javljaju gre{ke u vidu pozitivnih i negativnih pulsacija oko stvarne vrijednosti. Gre{ke se, me|utim, javljaju i pri ve}im brzinama (ve}im od osnovne brzine), a izra`ene su u oblasti oko usagla{ene pozicije rotora. Naime, u tim pozicijama rotora, pri ve}im vrijednostima fluksa, zavisnost Ψ -i je jako nelinearna i susjedne Ψ -i krive (za polo~aj θ i θ_p) su mnogo bliskije nego u ostalim regionima, ~ime se posti`e efekat sli~an onom kod manjih brzina.


Da je ra~unanje momenta na osnovu jedna~ine (A.1) preciznije u odnosu na ra~unanje pomo}u jedna~ine (A.3) mo`e se vidjeti ako se u jedna~inu (A.3) uvrsti preciznije sra~unato ΔW_{iz} u odnosu na jedna~ine (A.4) i (A.5). Naime, matemati~ki precizno ra~unanje ΔW_{iz} ostvaruje se re{enjem integrala:

$$\Delta W_{iz} = \int_{t_p}^t ei dt = \int_{t_p}^t \frac{d\Psi}{dt} i dt = \int_{\Psi_p}^{\Psi} i d\Psi , \quad (\text{A.6})$$

gdje t_p i Ψ_p označavaju vrijeme i fluks u prethodnom diskretnom položaju θ_p , a t i Ψ vrijeme i fluks za trenutni položaj θ . Poslednji izraz u jednačini (A.6) je najpogodniji za računanje ΔW_{iz} , mada se nije sa njim promjena energije izvora ne može tačno izračunati s obzirom da je struja funkcija fluksa i ugla tj. $i = i(\Psi, \theta)$, pa se prilikom promjene fluksa od Ψ_p do Ψ mijenja i ugao od θ_p do θ koji je nezavisna promjenljiva. Međutim, ako se smatra da je korak $\Delta\theta = \theta - \theta_p$ dovoljno mali tako da su Ψ -i zavisnosti za položaje θ i θ_p približno iste, može se smatrati da na tom intervalu približno važi: $i(\Psi, \theta) = i(\Psi)$, pa se jednačina (A.6) može napisati kao:

$$\Delta W_{iz} = \int_{\Psi_p}^{\Psi} i(\Psi, \theta = \theta_p) d\Psi = W_m(\Psi, \theta_p) - W_m(\Psi_p, \theta_p). \quad (\text{A.7})$$

Ako se sada jednačina (A.7) uvrsti u jednačinu (A.3) dobija se, s obzirom da je: $W_m(\Psi, \theta) - W_m(\Psi, \theta_p) = W_{mo}(\Psi, \theta) - W_{mo}(\Psi, \theta_p)$, izraz koji je istovjetan izrazu (A.1).




Slika A.4. Ilustracija za ΔW_{iz} , W_{mp} , W_m i $\Delta W_{iz} - \Delta W_m$.


Preciznost računanja momenta na osnovu jednačine (A.1) može se verifikovati ako se izračuna momenat na bazi jednačine:

$$M_e(\Psi, \theta) = -\frac{W_{mo}(\Psi_p, \theta) - W_{mo}(\Psi_p, \theta_p)}{\theta - \theta_p}, \quad (\text{A.8})$$

pa se porede rezultati dobijeni na osnovu jedna-ine (A.1) i jedna-ine (A.8). Stvarna srednja vrijednost momenta na intervalu $\Delta\theta$ mora biti negdje između vrijednosti dobijenih na osnovu (A.1) i (A.8), {to se može zaključiti posmatranjem konkretne situacije prikazane na slici A.6. Naime, na osnovu jedna-ine (A.8) momenat ima vrijednost $P_1/\Delta\theta$, na osnovu jedna-ine (A.1) ima vrijednost $(P_1+P_2+P_3)/\Delta\theta$, dok stvarni srednji momenat u intervalu $\Delta\theta$ ima vrijednost $(P_1+P_2)/\Delta\theta$. Granična linija između površina P_2 i P_3 predstavlja radnu Ψ -zavisnost u vremenskom intervalu od prethodnog diskretnog položaja θ_p do trenutnog diskretnog položaja θ . Bez obzira na stvarni oblik Ψ -radne krive u intervalu od θ_p do θ , ona mora, ~itavim dijelom, prolaziti kroz površine P_2 i P_3 (razmatrani slučaj je kada fluks od položaja θ_p do θ raste). S druge strane, simulacijom dobijeni rezultati na bazi jedna-ine (A.1) i (A.8), za dovoljno mali korak $\Delta\theta$, praktično se poklapaju. Praktično poklapanje rezultata postiže se pri koraku $\Delta\theta=0.1^\circ$, dok je u svim dobijenim rezultatima na bazi razvijenog modela korišten manji korak ($\Delta\theta \leq 0.05^\circ$).



Slika A.5. Ilustracija greške u izračunavanju $\Delta W_{iz} - \Delta W_m$ na osnovu jedna-ine (A.5) za blisko θ i θ_p .



Slika A.6. Ilustracija prirastaja energije mehaničkog podsistema u koraku $\Delta\theta$:
 $P_1 + P_2$ - stvarni prirastaj; P_1 - prirastaj koji se dobija jedna-inom (A.8);
 $P_1 + P_2 + P_3$ - prirastaj koji se dobija jedna-inom (A.1).

DODATAK B

B.1. Eksperimentalno utvrđivanje statičkih Ψ -i zavisnosti SRM-a

U cilju verifikacije razvijenog modela SRM-a izvršeno je eksperimentalno utvrđivanje statičkih Ψ -i karakteristika motora ~iji su podaci dati u Tabeli 6.9. Statičke Ψ -i zavisnosti utvrđene su za diskretne polo~aje rotora od neusagla{ene ($\theta=45^\circ$) do usagla{ene pozicije ($\theta=90^\circ$) sa korakom od 5° . Radi dobijanja pouzdanih rezultata mjerjenje je vršeno na dva na~ina i to: (a) pomo}u fluksmetra, (b) pomo}u A/D konvertora i ra~unara.


Utvrdjivanje Ψ -i zavisnosti fluksmetrom izvršeno je mjerenjem vrijednosti fluksa za diskretne vrijednosti struje od 0 do $3.5A$ sa korakom $0.1A$, za svaki od diskretnih polo~aja uko~enog rotora. Na slici B.1 dat je opis na~ina mjerjenja fluksa. Oko namotaja jedne faze namotan je pomo}ni namotaj od $N_{pom}=6$ navojaka (po tri za oba pola vezana na red). Kroz fazu motora propu{tana je struja ~ija vrijednost je precizno pode{avana uz pomo} promjenljivog otpornika i preciznog ampermetra. Na krajeve pomo}nog namotaja vezan je fluksmetar (FM). U trenutku isklju~enja prekida-a P dolazilo je do nagle promjene otklona kazaljke fluksmetra za ugao $\Delta\alpha$. Vrijednost fluksa kroz pomo}ni namotaj utvrđvana je na osnovu jedna~ine:

$$\Phi = G \cdot \Delta\alpha / N_{pom}, \quad (B.1)$$


gdje je $G=10^{-4}Wb$ konstanta fluksmetra. S obzirom da se pomo}ni namotaj nalazio tik uz namotaj faze, mo`e se smatrati da je ovaj fluks pribli`no jednak fluksu kroz namotaj faze motora. S toga se obuhvatni fluks ($\Psi=N\Phi$) mo`e izra~unati pribli`nom formulom:

$$\Psi = G \cdot N \cdot \Delta\alpha / N_{pom}, \quad (B.2)$$

gdje je $N=580$ broj navojaka faze motora. Utvrđivanjem ugaonog pomjeraja kazaljke fluksmetra $\Delta\alpha$ za pomenute diskretne vrijednosti struje i polo~aja rotora, kori{enjem jedna~ine (B.2), dobijene su Ψ -i zavisnosti motora prikazane na slici B.2.



Slika B.1. Opis na~ina mjerjenja fluksa uz pomo} fluksmetra.

Slika B.2. Stati-ke Ψ -i zavisnosti motora dobijene uz pomo} fluksmetra.


Drugi, precizniji, na~in za utvr|ivanje statih Ψ -i karakteristika je mjerenjem trenutnih vrijednosti struje i i napona u na krajevima faze. Na osnovu tih vrijednosti obuhvatni fluks se prosto odre|uje kao:

$$\Psi_n = \Psi_{n-1} + (u_n - R i_n) \Delta t, \quad (\text{B.3})$$

gdje R predstavlja otpornost faze, Δt diskretni vremenski korak, a indeksi ' n ' i ' $n-1$ ' ozna~avaju da se radi o vrijednostima u trenucima $n\Delta t$ i $(n-1)\Delta t$, respektivno. Vrijednost fluksa Ψ_n nezavisno od vrijednosti fluksa Ψ_{n-1} dobija se po formuli:


$$\Psi_n = \sum_{k=1}^n (u_k - R i_k) \Delta t. \quad (\text{B.4})$$

Na slici B.3 opisan je način izvođenja eksperimenta. Na krajevima faze dovođenje napon uključivanjem prekidača P -ime se postizao brz porast struje od nule do maksimalne vrijednosti. Na red sa fazom prikazan je etalon otpora 1Ω tako da je napon na njemu predstavljao ekvivalent struje. Krajevi etalonskog otpora vezani su za jedan kanal A/D konvertora radi mjerjenja struje, dok su krajevi faze motora, preko razdelnika napona, vezani za drugi kanal A/D konvertora radi mjerjenja napona. Podaci o struci i naponu su preko A/D konvertora unošeni u računar u vidu vektora struje i vektora napona, za svaki od diskretnih položaja rotora. Potom su, korištenjem jednačine (B.3) odnosno (B.4), utvrđeni i vektori fluksa za svaku od relevantnih pozicija rotora. Na taj način su dobijene Ψ -i zavisnosti prikazane na slici B.4.



Slika B.3. Način utvrđivanja Ψ -i zavisnosti pomoću A/D konvertora i računara.

Poređenjem rezultata sa slikama B.2 i B.4 može se uočiti velika sličnost. Međutim, pažljivim poređenjem rezultata utvrđeno je da su vrijednosti fluksa dobijene pomoću fluksmetra za oko 3% niže u odnosu na one dobijene uz pomoć A/D konvertora i računara. Ovo odstupanje je rezultat neuključenja određenog rasipnog fluksa prilikom mjerjenja fluksmetrom, kao i sama nepreciznost fluksmetra (klasa tačnosti 5%).




Slika B.4. Stati~ke Ψ -i zavisnosti dobijene na osnovu izmjerenih vektora struje i napona.

B.2. Eksperimentalno utvr|ivanje stati-kih M - θ karakteristika SRM-a


Na-in mjerena stati-kog momenta prikazan je na slici B.5. Za osovinu motora pri-vr{ena je poluga ~iji je slobodni kraj optere}ivao preciznu vagu. Rotacijom statora pode{avan je polo`aj rotora (od 45° do 90° sa korakom 2.5°). Za svaki od relevantnih polo`aja propu{tana je redom struja od 0.5A do 3.5A sa korakom od 0.5A . Momenat je ra~unat po prostoj relaciji:

$$M = m g L , \quad (\text{B.5})$$

gdje je m - masa, g - zemljino ubrzanje, a L - rastojanje izme|u centra osovine i ta~ke oslonca poluge. Sre|ivanjem rezultata dobijene su stati-ke M - θ karakteristike za konstante struje prikazane na slici B.6.



B.5. Na-in mjerena stati-kih M - θ karakteristika.



B.6. Izmjerene stati-ke M - θ karakteristike motora.

DODATAK C

C.1. Listing Matlab programa baziranog na Miller-ovom modelu SRM-a

```
%Simulacija rada SR motora
%PROGRAM BAZIRAN NA MILLER-OVM MODELU

%Ulazni parametri
Lu=0.000583;
Fis=0.04949;
Fim=0.076138;
is=8.635;
La0=Fis/is;
im=34.681;
Nr=4;
Ns=6;
Betas=30;
Betar=32;
n=2000;
R=0.111; %otpornost

%Konstante koje zavise od ulaznih parametara
w=2*pi*n/60;
ksia=2*pi/Nr;
ksiu=ksia/2;
ksi1=ksia-((Betas+Betar)/2)*pi/180;
ksi2=ksia-((Betar-Betas)/2)*pi/180;
ksihr=(ksi1+ksi2)/2;
ims=im-is;
Fims=Fim-Fis;
a=Fims^2/(4*(ims-Fims/La0));
Fis0=Fis-2*a/La0;
is0=is-a/La0^2;

ksias=2*180/Nr;
ksius=180/Nr;
ksi1s=ksias-(Betar+Betas)/2;
ksi2s=ksias-(Betar-Betas)/2;
ksihrs=(ksi1s+ksi2s)/2;

%Kontrolni parametri
U=22;      %napon direktni
Uoff=-25.2; %napon inverzni
t2=80;      %Ugao iskljucenja
t1=47.5;    %Ugao ukljucenja
Izad=30;    %Zadata struja (maksimalna)
deltai=0.5;  %

%Pocetne vrijednosti
ksi0p=ksi1;
up=0;
ip=0;
```

```

Fip=0;
Ap=0;
Bp=0;
Fi1up=0;

%Ostali parametri
korak=0.05; %korak u stepenima; npr. 1, 0.1, 0.001 - preciznost
%thp=ksiu*180/pi;
thp=(2*ksiu-ksi1)*180/pi;
%thmin=ksiu*180/pi+korak;
thmin=(2*ksiu-ksi1)*180/pi;
%thmax=(ksia+ksiu)*180/pi;
thmax=(2*ksia-ksi1)*180/pi-korak;
ths=thmin:korak:thmax; %od 2*ksiu-ksi1 do 2*ksia-ksi1 ;

%Pocetak
for j=1:((ksia/korak)*180/pi),
dt=((ths(j)-thp)/w)*(pi/180);
thp=ths(j);
%t1=ksi0p*180/pi-predu;
u(j)=umil(ths(j),ip,Izad,deltai,t1,t2,up,U);
%umil - potprogram koji definise napon U - tvrdo ili meko copovanje struje ili
% naponska PWM-a (potprogram vraca jednu od tri vrijednosti 0, U ili -U)
up=u(j);

%korekcija za Uoff - uključuje pad napona na diodama
if u(j)<0
    u(j)=Uoff;
end

Fi(j)=Fip+(u(j)-R*ip)*dt; %prosti oblik integrala
if Fi(j)<0
    Fi(j)=0;
end
Fip=Fi(j);
ksi0=ksi1-Fi(j)*ksia/(Fim*12);
ksi0p=ksi0;

%Korekcija za th radi dijela od ksia do ksia+ksiu i od 2*ksiu-ksi1 do ksiu
if ths(j)>ksia*180/pi
    th(j)=2*ksia*180/pi-ths(j);
elseif ths(j)<=ksiu*180/pi
    th(j)=2*ksiu*180/pi-ths(j);
else
    th(j)=ths(j);
end

thrad(j)=th(j)*pi/180;

%Sada REGION I
if th(j)>=ksius & th(j)<ksi1s
    Fi1=Fi(j)-Ap*(thrad(j)-ksi1)/(Bp-(thrad(j)-ksi1));
    i(j)=(Fi1-Fi1up)/Lu;
    ip=i(j);
    Fiup=Lu*ip;
    Fiap=La0*ip;
    if Fiap>Fis
        Fiap=Fis0+sqrt(4*a*(ip-is0));

```

```

        end
kap(j)=(Fiap-Fiup)/(ksi2-ksi1);
Fi1p=Fiup+kap(j)*(ksi1-ksi0p);
Fi1up=Fi1p-Fiup;
if kap(j)==0
Bp=0;
else
Bp=Fi1up*(ksi1-ksiu)/(kap(j)*(ksi1-ksiu)-Fi1up);
end
Ap=kap(j)*Bp;
Te(j)=Ap*Bp*i(j)/(Bp-thrad(j)+ksi1)^2; %Elektromagnetni momenat

%Sada REGION II
elseif th(j)>=ksi1s & th(j)<=ksihrs
k=(thrad(j)-ksi0)/(ksi2-ksi1);
i(j)=Fi(j)/(Lu*(1-k)+k*La0);
if i(j)>is
A1=Lu*(1-k);
B1=2*k*sqrt(a);
C1=k*Fis0-Fi(j)+Lu*(1-k)*is0;
s=(-B1+sqrt(B1^2-4*A1*C1))/(2*A1);
i(j)=s^2+is0;
end
ip=i(j);
%Momenat za region II
Fiup=Lu*ip;
if ip<=is
Fiap=La0*ip;
else
Fiap=Fis0+sqrt(4*a*(ip-is0));
end
kap(j)=(Fiap-Fiup)/(ksi2-ksi1);
Te(j)=kap(j)*i(j);

%Sada REGION III
elseif th(j)>ksihrs & th(j)<=ksias
Fiup=Lu*ip;
if ip<=is
Fiap=La0*ip;
else
Fiap=Fis0+sqrt(4*a*(ip-is0));
end
kap(j)=(Fiap-Fiup)/(ksi2-ksi1);
Fihrp=Lu*ip+kap(j)*(ksihr-ksi0p);
Fiahrp=Fiap-Fihrp;
ksiahr=ksia-ksihr;
if Fi(j)==0
Bprp=0;
else
Bprp=Fiahrp*ksiahr/(kap(j)*ksiahr-Fiahrp);
end
Aprp=kap(j)*Bprp;
thhr=thrad(j)-ksihr;
if Fi(j)==0
Fia=0;
else
Fia=Fi(j)+Aprp*(ksiahr/(Bprp+ksiahr)-thhr/(Bprp+thhr));
end

```

```

i(j)=Fia/La0;
if i(j)>is
i(j)=((Fia-Fis0)^2)/(4*a)+is0;
end
ip=i(j);
Te(j)=Aprp*Bprp*i(j)/(Bprp+(thrad(j)-ksihr))^2;

else
disp('GRESKA!!!!!!!!!!!!!!');
%kraj elseif naredba
th(j)
end

%Korekcija za MOMENAT
if ths(j)>ksias | ths(j)<ksius
if Te(j)>0
Te(j)=-Te(j);
end
end

%kraj for petlje
end

plot(ths,i),title('Struja');
pause;
plot(ths,Te),title('Momenat'),ylabel('Te'),xlabel('ugao u stepenima');
pause;
plot(i,Fi),title('naslov'),xlabel('struja'),ylabel('Flux linkage');
pause;
plot(i,kap),title('kap u funkciji struje'),xlabel('i'),ylabel('kap');
disp('Pik momenta u [Nm]=');
disp(max(Te));
velm=size(Te);
disp('Srednji momenat za sve faze motora u [Nm] =');
%disp((Ns/2)*sum(Te)/velm(2));
disp((Ns/2)*sum(Te)/velm(2));
iii=[0 i];
disp('Srednji momenat za sve faze preko Fi-i petlje');
pr=-(Nr*(Ns/2)/(2*pi))*sum(Fi.*diff(iii))
disp('srednje struja po fazu');
disp(sum(i)/velm(2));
end

```

%Potprogram (umil) za odredjivanje trenutne vrijednosti napona SRM-a
%Rezim strujnog ogranicenja - soft switching

```
function u=uodt(theta,i,Izad,deltai,t1,t2,up,U)

if (theta>=t1)&(theta<t2)

    if i>(Izad+deltai)
        u=-U;
    elseif i<(Izad-delta)
        u=U;
    else
        u=up;
    end
else
    if i<=0
        u=0;
    else
        u=-U;
    end
end
end
```

C.2. Listing Matlab programa baziranog na razvijenom modelu SRM-a

%PROGRAM BAZIRAN NA NOVOM MODELU

%Definisanje konstanti (podaci za eksperimentalni motor):

```
Betas=30;
Betar=32;
lo=0.0005; %0.47
N=580; %po FAZI
Nr=4; %Broj polova rotora
Ns=6; %Broj polova statora
g=lo; %air gap
```

```
mi=4*pi*1e-7;
Hnom=300; %100 ili 75 ili 300 ili 200(Bnom=1.2)
Bnom=1.3; %1.3 %1.2 1.3 (1.25 sa step=11-dosta dobro i lo=0.48)
Bpmax=2;
st=12; %13
```

%PARAMETRI KOJI SE MOGU PODESAVATI!!!!!!

```
%*****
bb=0.05 %0.047;
```

%Parametri za So

```
L=4.8e-2; %Duzina motora-rama
rsh=0.95e-2; %poluprecnik osovine
ro=1.85e-2; %manji poluprecnik rotora
r1=2.9e-2; %veci poluprecnik rotora
r2=4.7e-2; %Manji poluprecnik statora
r3=5.8e-2; %Spoljasnji (veci) poluprecnik statora (motora)
lfeok=pi*(r3+r2)/2; %duzina okolnog jarma
lfes=(r2-r1-lo)*2; %duzina pola statora - oba
lfer=2*(r1-ro); %duzina pola rotora - oba
lfejr=pi*(ro+rsh)/2;
Sfeok=(r3-r2)*L*2; %površina okolnog jarma puta dva
%Sfes=L*Betas*r1*pi/180; %ili Sfes=L*ts=L*2*(r1+lo)*sin(Betas*pi/360);
```

```
ts=2*(r1+lo)*sin(Betas*pi/360);
```

```
tr=2*r1*sin(Betar*pi/360);
```

```
%ts=1.5e-2
```

```
%tr=1.55e-2
```

```
Sfes=L*ts; %povrsina pop. presjeka statora
```

```
Sfe=Sfes;
```

```
Sfer=L*tr; %Povrsina pop. presjeka rotora
```

```
Sfejr=(ro-rsh)*L*2; %Povrsina pop. presjeka jarma rotora puta dva
```

```
lfe=lfes+lfeok+lfer;
```

```
Lu=48e-3;%izmjerena vrijednost
```

```
Smin=Lu^2*lo/(N^2*mi);
```

```
Smax=Sfes+Smin;
```

```
R=6.9; %otpornost namotaja
```

```
n=14000; %Broj obrtaja motora u minuti
```

```
w=2*pi*n/60; %Omega-ugaona ucestanost
```

```
Izad=4.25; %Zadata struja
```

```
deltai=0.0001; %varijacija struje
```

```
t1=31; %ugao UKLJUCENJA
```

```
t2=75.3; %ugao ISKLJUCENJA
```

U=270; %Napon Uon

Uoff=-271.2; %Napon Uoff

%*****

**%Definisanje potrebnih promenljivih
korak=0.05; %korak 0.02-za ispeglan momenat**

```

thun=360/(2*Nr);      %unaligned
thal=360/Nr;          %aligned
thbo=thal-(Betar+BetaS)/2; %ksi1 -pocetak preklapanja
th0=thbo-thal/20;
th3=thal-(Betar-BetaS)/2; %ksi2 -preklopljen stator
th3d=2*thal-th3;        %Isto sto i th3 samo na drugu stranu
thbod=2*thal-thbo;      %Isto sto i thbo samo na drugu stranu
thmin=thal-thbo;
thmax=2*thal-thbo-korak;

th=thmin:korak:thmax;  %od 2*ksiu-ksi1 do 2*ksia-ksi1 ;
thp=thmin;
jm=thal/korak;

%Normalizovane vrijednosti
x3=(thal-abs(Betar-BetaS)/2-thun)/(thal-thun);
xbo=(thal-(Betar+BetaS)/2-thun)/(thal-thun);
                %pomjer=Betas/(10*(thal-thun));
pomjer=g*(x3-xbo)/ts;
                %pomjer=0;
x1=xbo+(x3-xbo)/6; %/10%/6 %x1=xbo+pomjer;
                %x2=(xbo+x3)/2;
x2=xbo+(x3-xbo)*2/3; %2/3
                %xa=xbo-pomjer;
                %xa=xbo-8*pomjer;
xa=0;

y1=(x1-xbo)/(x3-xbo)+0.05;
ka=1/(x3-xbo);
y2=ka*(x2-x1)+y1;
C1=0;
n1=2*(ka-C1)*x1/(y1-C1*x1);
n2=2*ka*(1-x2)/(1-y2);
%uslovi n2,n1>2;

A1=-(ka-C1)*(n1-2)/(n1*x1^(n1-1));
B1=(ka-C1)/x1^(n1-2);
A2=ka*(n2-2)/(n2*(1-x2)^(n2-1));
B2=-ka/(1-x2)^(n2-2);

ya=A1*xa^n1+B1*xa^(n1-1);
Sa=ya*(Smax-Smin)+Smin;
tha=xa*(thal-thun)+thun;
%Sa=Smin;
mip=Bnom/(Hnom*0.7);

%Definisanje pocetnih vrijednosti
Fip=0; %pocetna vrijednost fluksa
up=0;   %poc. vrij. napona
ip=0;   %poc. vrij. struje
Fim=2*Sfe*N;

```

```

ypoc=A1*(x1)^n1+B1*(x1)^(n1-1);
Soipoc=ypoc*(Smax-Smin)+Smin;
Spp=(Smax-Smin)*(ypoc-ya);
Sopp=Spp;
Soop=Soipoc-Spp/(1+bb);
p1p=Bpmax*N*(Sopp+(1-bb)*Soop);
p2kp=4*(Sopp+Soop)*bb*Bpmax^2*N^2*Soop; %p2 na kvadrat
p4p=(p1p^2+p2kp)^0.5;

%POCETAK
for j=1:jm,
dt=((th(j)-thp)/w)*(pi/180);
thp=th(j);
u(j)=umil(th(j),ip,lzad,delta,t1,t2,up,U);
up=u(j);

%korekcija za Uoff !!!!!!!!!!!!!!!!
if u(j)<0
    u(j)=Uoff;
end

Fi(j)=Fip+(u(j)-R*ip)*dt; %prosti oblik integrala
if Fi(j)<0
    Fi(j)=0;
end

x(j)=(th(j)-thun)/(thal-thun);
%Definisanje So u vazduhu

if x(j)>=-x1 & x(j)<=0
y(j)=A1*(-x(j))^n1+B1*(-x(j))^(n1-1)-C1*x(j);
elseif x(j)>0 & x(j)<=x1
y(j)=A1*(x(j))^n1+B1*(x(j))^(n1-1)+C1*x(j);
elseif x(j)>x1 & x(j)<=x2
y(j)=ka*(x(j)-x1)+y1;
elseif x(j)>x2 & x(j)<=1
y(j)=A2*(1-x(j))^n2+B2*(1-x(j))^(n2-1)+1;
elseif x(j)>1 & x(j)<=2-x2
y(j)=A2*(x(j)-1)^n2+B2*(x(j)-1)^(n2-1)+1;
elseif x(j)>2-x2 & x(j)<=2-x1
y(j)=ka*(2-x(j)-x1)+y1;

elseif x(j)>2-x1 & x(j)<2
y(j)=A1*(2-x(j))^n1+B1*(2-x(j))^(n1-1)-C1*(2-x(j));

else
disp('GRESKA!!!!!!!!!!!!!!');
%kraj elseif naredba
th(j)
end

Soi(j)=y(j)*(Smax-Smin)+Smin;
if x(j)>xa | x(j)<-xa
Sp=(Smax-Smin)*(y(j)-ya);
else
Sp=0;
end
povrsSp(j)=Sp;

```

```

%Sp=(Soi(j)-Smin);%*(1+bb); %efektivna povrsina prekopljenog zeljeza
Sop=Sp; %efektivna povrsina prekl. vazduha
Soo=Soi(j)-Sp/(1+bb); %efiktivna okolna povrsina
povrsSoo(j)=Soo;

if Fi(j)>0;
p1=Bpmax*N*(Sop+(1-bb)*Soo);
p4=Bpmax*N*(Sop+(1+bb)*Soo);
Fipov=(Fi(j)+p4-(Fi(j)^2-2*p1*Fi(j)+p4^2)^0.5)*Sop*0.5/(Sop+Soo);
So(j)=Soo*Fi(j)/(Fi(j)-Fipov);
else
Fipov=0;
So(j)=Soi(j);
end

%Bfe(j)=Fi(j)/(N*Sfe);
%Hfe(j)=Hnom*0.7*Bfe(j)/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfe(j)/Bnom)^9;
%Hfe(j)=(bBH*Bfe(j))/(1-aBH*Bfe(j));

Bfes(j)=Fi(j)/(N*Sfes);
Hfes(j)=Hnom*0.7*Bfes(j)/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfes(j)/Bnom)^st;
Bfeok(j)=Fi(j)/(N*Sfeok);
Hfeok(j)=Hnom*0.7*Bfeok(j)/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfeok(j)/Bnom)^st;
Bfer(j)=Fi(j)/(N*Sfer);
Hfer(j)=Hnom*0.7*Bfer(j)/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfer(j)/Bnom)^st;
Bfejr(j)=Fi(j)/(N*Sfejr);
Hfejr(j)=Hnom*0.7*Bfejr(j)/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfejr(j)/Bnom)^st;

%Bo(j)=Fi(j)/(N*So(j));
%Ho(j)=Bo(j)/mi;
Bo(j)=(Fi(j)-Fipov)/(N*Soo);
Ho(j)=Bo(j)/mi;

%i(j)=(lfe*Hfe(j)+2*lo*Ho(j))/N;
i(j)=(lfe*Bfes(j)+lfeok*Hfeok(j)+lfer*Hfer(j)+lfejr*Hfejr(j)+2*lo*Ho(j))/N;

if u(j)>0
idc(j)=i(j);
else %DC link struja
idc(j)=-i(j);
end

%Novo racunanje momenta

p1=Bpmax*N*(Sop+(1-bb)*Soo);
p2k=4*(Sop+Soo)*bb*Bpmax^2*N^2*Soo; %p2 na kvadrat
p3=((Fi(j)-p1)^2+p2k)^0.5;
p4=(p1^2+p2k)^0.5;
ll1=(Fi(j)-p1)*p3/2+p1*p4/2+0.5*p2k*log((Fi(j)-p1+p3)/(-p1+p4));
ll=((Sop+2*Soo)*Fi(j)^2-2*Bpmax*N*Sop*(Sop+(1+bb)*Soo)*Fi(j)+...
2*Sop*ll1)/(4*(Sop+Soo));
Wm0=2*lo*ll/(N^2*Soo*mi);

p3p=((Fi(j)-p1p)^2+p2kp)^0.5;
ll1p=(Fi(j)-p1p)*p3p/2+p1p*p4p/2+0.5*p2kp*log((Fi(j)-p1p+p3p)/(-p1p+p4p));
llp=((Sopp+2*Soop)*Fi(j)^2-2*Bpmax*N*Sopp*(Sopp+(1+bb)*Soop)*Fi(j)+...
2*Bpmax*N*Sopp*(Sopp+(1+bb)*Soop)*Fi(j)+2*Sopp*ll1p)/(4*(Sopp+Soop));
Wm0p=2*lo*llp/(N^2*Soop*mi);

```

```

Momenat(j)=-(Wm0-Wm0p)*180/(pi*korak);

p1p=p1;
p2kp=p2k;
p4p=p4;
Soop=Soo;
Sopp=Sop;

%Kraj novog racunanja momenta

Fip=Fi(j);
ip=i(j);
thp=th(j);

end      %Kraj for petlje

plot(th,i),title('Struja');
pause;
plot(th,Momenat),title('Momenat'),ylabel('Te'),xlabel('ugao u stepenima');
pause;
plot(i,Fi),title('Fi-i petlja'),xlabel('struja'),ylabel('Flux linkage');
pause;

%Crtanje Fl-i zavisnosti
Fim1=2*Sfe*N;
ii=1;
So1=Smin;
jjm=100;
jj=1:(jjm+1);
Fi1=0:Fim1/jjm:Fim1;
sfi=size(Fi1);

for th11=45:5:90
%th11=thun:(thal-thun)/14:thal
x11=(th11-thun)/(thal-thun);
%Definisanje So1 - za svaki ugao po jedna
    if x11>=0 & x11<=x1
        yo1=A1*(x11)^n1+B1*(x11)^(n1-1)+C1*x11;
    elseif x11>x1 & x11<=x2
        yo1=ka*(x11-x1)+y1;
    elseif x11>x2 & x11<=1
        yo1=A2*(1-x11)^n2+B2*(1-x11)^(n2-1)+1;
    else
        disp('GRESKA!!!!!!!!!!!!!!');
    %kraj elseif naredba
        th(j)
    end
    So1=yo1*(Smax-Smin)+Smin;
    Soukp=So1;

j1=1;
for Fii=0:Fim1/jjm:Fim1

if th11<tha
    Sopp=0;

```

```

else
Sopp=So1-Sa;
end

Soop=Sopp; %vazduh od zeljeza
S1oo=So1-Sopp/(1+bb);
if Sopp>0
k1=1+S1oo/Soop;
k2=bb*Bpmax*N*S1oo;
k3=Bpmax*N*Sopp;
xr1=Fii+k1*k3+k2;
Fipov1(j1)=Soop*(xr1-(xr1^2-4*k1*k3*Fii)^(0.5))/(2*(Soop+S1oo));
else
Fipov1(j1)=0;
end

if Fii>0
SS(j1)=S1oo*Fii/(Fii-Fipov1(j1));
else
SS(j1)=So1;
end

j1=j1+1;
end
Souk(ii,:)=SS;
thuk(ii)=th11;

Bfe1s=Fi1/(N*Sfes);
Hfe1s=Hnom*0.7*Bfe1s/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfe1s/Bnom).^st;
%(bBH*Bfe1)./(1-aBH*Bfe1);
Bfe1r=Fi1/(N*Sfer);
Hfe1r=Hnom*0.7*Bfe1r/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfe1r/Bnom).^st;
%(bBH*Bfe1)./(1-aBH*Bfe1);
Bfe1ok=Fi1/(N*Sfeok);
Hfe1ok=Hnom*0.7*Bfe1ok/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfe1ok/Bnom).^st;
%(bBH*Bfe1)./(1-aBH*Bfe1);
Bfe1jr=Fi1/(N*Sfejr);
Hfe1jr=Hnom*0.7*Bfe1jr/Bnom+(1-0.7)*Hnom*(Bfe1jr/Bnom).^st;
%(bBH*Bfe1)./(1-aBH*Bfe1);

Bo1=(Fi1-Fipov1)./(N*S1oo);
Ho1=Bo1/mi;

i1(ii,jj)=(lfes*Hfe1s+lfeok*Hfe1ok+Hfe1r*lfer+Hfe1jr*lfejr+2.*lo.*Ho1)/N;
ii=ii+1;
end
plot(i1,Fi1);
pause;
plot(thuk,Souk);
pause;
disp('Pik momenta u [Nm]=');
disp(max(Momenat));
velm=size(Momenat);
disp('Srednji momenat za sve faze motora u [Nm] =');
disp((Ns/2)*sum(Momenat)/velm(2));
Momsr=(Ns/2)*sum(Momenat)/velm(2);
disp('Srednji momenat za sve faze preko Fi-i petlje');
iii=[0 i];

```

```
pr=-(Nr*(Ns/2)/(2*pi))*sum(Fi.*diff(iii))
disp('Snaga na osovini u [W]');
disp(Momsr*w);
plot(i1(1:2,1:23),Fi1(1:23),i1(3,1:25),Fi1(1:25),i1(4,1:35),Fi1(1:35),i1(5,1:50),Fi1(1:50),...
i1(6,1:65),Fi1(1:65),i1(7,1:80),Fi1(1:80),i1(8,1:92),Fi1(1:92),i1(9,1:98),Fi1(1:98),...
i1(10,1:101),Fi1);
pause;

%Crtanje momenta za sve tri faze
M1=Momenat;
dim=length(th);
M2=[M1(dim/3:dim) M1(1:dim/3-1)];
M3=[M1(2*dim/3:dim) M1(1:2*dim/3-1)];
Muk=M1+M2+M3;
plot(th,Momenat,th,Muk),title('Momenat i ukupni momenat')
pause;

%Crtanje struje za sve tri faze
i2=[idc(dim/3:dim) idc(1:dim/3-1)];
i3=[idc(2*dim/3:dim) idc(1:2*dim/3-1)];
iuk=idc+i2+i3;
plot(th,i,th,iuk),title('Struja i ukupna struja')

%Efektivna struja faze
ieffaze=(sum(i.^2)/length(i)).^0.5
Muksrkieffaze=sum(Muk)/(ieffaze*length(Muk))
end
```

Literatura

- [1] P. J. Lawrenson, "Synthesis and performance of improved reluctance rotors," in *Proceedings of the international conference on electrical machines*, pp. C3-1 - C3-10, London, 1974.
- [2] P. J. Lawrenson, J. M. Stephenson, P. T. Blenkinsop, J. ^orda, and N. N. Fulton, "Variable speed switched reluctance motors," *IEE Proc.*, vol. 127, Pt. B, no. 4, pp. 253-365, July 1980.
- [3] J. M. Stephenson and J. ^orda, "Computation of torque and current in doubly salient reluctance motors from nonlinear magnetisation data," *Proc. IEE*, vol. 126, no. 5, pp. 393-396, 1979.
- [4] J. ^orda and J. M. Stephenson, "An analytical estimation of the minimum and maximum inductances of a double-salient motor," in *Proceedings of the international conference on stepping motors and systems*, pp. 50-59, Leeds, 1979.
- [5] J. ^orda, "Switched reluctance machine as a variable-speed drive," Ph. D. thesis, University of Leeds, 1979.
- [6] H. Bausch and B. Rieke, "Speed and torque control of thyristor-fed reluctance motors," in *Proceedings of the international conference on electrical machines*, Part I, pp. 128-1 - 128-10, Vienna, 1976.
- [7] H. Bausch and B. Rieke, "Performance of thyristor-fed electric car reluctance machines," in *Proceedings of the international conference on electrical machines*, pp. E4/2-1 - E4/2-10, Brussels, 1978.
- [8] J. V. Byrne, "Characteristics of saturable stepper and reluctance motors," in '*Small electrical machines*', *IEE Conf. Publ.* no. 136, pp. 93-96, UK, 1976.
- [9] T. J. E. Miller, "Switched reluctance motor and their control," Hillsboro, OH: Magna Physics Publishing and London UK: Oxford University Press, 1993.
- [10] J. M. Stephenson, S. R. MacMinn, and J. R. Hendershot, "Switched reluctance drives," *25th IAS Annual Meeting*, Seattle, October 1990.
- [11] N. Matsui, T. Kosaka, N. Minoshima, and Y. Ohdachi, "Development of SRM for spindle motor system," *IEEE IAS Annual Meeting*, St. Luis, October 1998.
- [12] S. R. MacMinn and W. D. Jones, "A very high speed switched-reluctance starter-generator over a very wide speed range," in *Proc. NAECON '89*, Dayton, Ohio, pp. 1758-1764, May 1989.
- [13] R. Welburn, "Ultra high torque motor system for direct drive robotics," in *Proc. of Robots 8 Conf.*, Detroit, MI, Vol 2, pp 19-63 - 19-71, June 1984.

- [14] S. Vukosavić and V. R. Stefanović, "SRM inverter topologies: a comparative evaluation," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 27, no. 6, pp. 1034-1047, Nov./Dec. 1991.
- [15] M. Ehsani, J.T. Bass, T.J.E. Miller, and R.L. Steigerwald, "Development of a unipolar converter for switched reluctance motor drives," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. IA-23, no. 3, pp. 545-553, 1987.
- [16] M. R. Harris and T. J. E. Miller, "Comparision of design and performance parameters in switched reluctance and induction motors," *IEE Fourth Internat. Conference on Electrical Machines and Drives*, pp 303-307, UK, 13-15 September 1991.
- [17] K. M. Rahman, B. Fahimi, G. Suresh, A. V. Rajarathnam, and M. Ehsani, "Advantages of Switched Reluctance Motor Applications to EV and HEV: Design and Control Issues," *IEEE IAS Conference Record*, St. Louis, 1998.
- [18] C. M. Stephens, "Fault Detection and Management System for Fault-Tolerant Switched Reluctance Motor Drives," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 27, no. 6, pp. 1098-1102, Nov/Dec 1991.
- [19] T. J. E. Miller, "Faults and Unbalance Forces in the Switched Reluctance Machine", *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 31, no. 2, pp. 319-328, March/April 1995.
- [20] T. Sawata, P. C. Kjaer, C. Cossar, T. J. E. Miller, and Y. Hayashi, "Fault-tolerant operation of single-phase SR generator," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 35, no. 4, pp. 774-781, July/August 1999.
- [21] V. K. Sharma, S. S. Murthy, and B. Singh, "Analysis of switched reluctance motor drive under fault conditions," *IEEE IAS Annual Meeting*, St. Luis, October 1998.
- [22] F. Filicori, C. G. L. Bianco, and A. Tonielli, "Modeling and control strategies for a variable reluctance direct-drive motor", *IEEE Trans. Ind. Electr.*, vol. 40, no.1, pp. 105-115, Februar 1993.
- [23] D. M. Sugden, P. D. Webster, and J. M. Stephenson, "The control of SR drives: Review and current status", *Proceedings of EPE Conference*, pp. 35-40, Aachen, 1989.
- [24] C.Y. Wu and C. Pollock, "Analysis and reduction of vibration and acoustic noise in the switched reluctance drive," *IEEE Trans. Ind. Applicat.*, vol. 31, no. 1, pp. 91-98, January/February 1995.
- [25] C. Pollock and C.Y. Wu, "Acoustic Noise Cancellation Techniques for Switched Reluctance Drives," *IEEE Trans. Ind. Applicat.*, Vol. 33, No.2, pp. 477-484, March/April 1997.
- [26] B. Fahimi, G. Suresh, K. M. Rahman, and M. Ehsani, "Mitigation of Acustic noise and vibration in switched reluctance motor drive using neural network based current profiling," *IEEE IAS Annual Meeting*, St. Luis, October 1998.

- [27] P. Pillay and W. Cai, "An investiagion into vibration in switched reluctance motors," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 35, no. 3, pp. 589-596, May/June 1999.
- [28] S. Mir, M. Elbuluk and I. Husain, "Torque ripple minimization in switched reluctance motors using adaptive fuzzy control," *IEEE Industrial Applications Society Annual Meeting*, New Orleans, Louisiana, October 1997.
- [29] R. S. Wallace and D. G. Taylor, "A balanced commutator for switched reluctance motors to reduce torque ripple," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 7, no. 4, pp. 289-294, 1992.
- [30] H. Cailleux, B. Le Pioufle, and B. Multon, "Comparison of control strategies to minimize the torque ripple of a switched reluctance machine," *Electric Machines and Power Systems*, vol. 25, pp. 1103-1118, 1997.
- [31] T. Kosaka and N. Matsui, "Optimal combination of pole configuration and current waveform of SRM for torque maximization," *IEEE IAS Annual Meeting*, St. Luis, October 1998.
- [32] K. M. Rahman, G. Suresh, B. Fahimi, A. V. Rajarathnam, and M. Ehsani, "Optimized torque control of switched reluctance motor at all Operational regimes using neural network," *IEEE IAS Annual Meeting*, St. Luis, October 1998.
- [33] J. Faiz and J. W. Finch, "Aspects of design optimisation for switched reluctance motors," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 8, no. 4, pp.704-713, December 1993.
- [34] J. T. Bass, M. Ehsani, and T. J. E. Miller, "Robust torque control of a switched reluctance motor without a shaft position sensor," *IEEE Transactions*, vol. IE-33, no. 33, pp. 212-216, August 1986.
- [35] S. R. MacMinn, W. J. Rzesos, P. M. Szczesny, and T. M. Jahns, "Application of sensor integration techniques to switched reluctance motor drives," *Proceedings of the IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, Pittsburgh PA, October 1988.
- [36] Lj. Peri}, V. Vu-kovi}, and S. Vukosavi}, "Stabilization of switched reluctance drive operating without position sensor," *EDS Conf.*, Italy 90, pp. 215-220, 1990.
- [37] M. T. DiRenzo and W. Khan, "Self-trained commutation algorithm for an SR motor drive without position sensing," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, New Orleans, Louisiana, October 1997.
- [38] E. Mese and D. A. Torrey, "Sensorless position estimation for variable-reluctance machines using artifical neural networks," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, New Orleans, Louisiana, October 1997.
- [39] G. G. Lopez, P. C. Kjaer, and T. J. E. Miller, "A new sensorless method for switched reluctance motor drives," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, New Orleans, Louisiana, October 1997.

- [40] N. J. Nagel and R. D. Lorenz, "Rotating vector methods for sensorless, smooth torque control of a switched reluctance motor drive," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, St. Luis, Missouri, October 1998.
- [41] A. Bellini, F. Filippetti, G. Franceschini, C. Tassoni, and P. Vas, "Position sensorless control of a SRM drive using ANN-techniques," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, St. Luis, Missouri, October 1998.
- [42] G. Suresh, K. M. Rahman, B. Fahimi, and M. Ehsani, "Self-tuning sensorless SRM drives for low cost mass production," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, St. Luis, Missouri, October 1998.
- [43] G. G. Lopez, P. C. Kjaer, and T. J. E. Miller, "High-grade position estimation for SRM drives using flux linkage/current correction model," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 35, no. 4, pp.859-869, July/August 1999.
- [44] D. Panda and V Ramanarayanan, "Effect of mutual inductance on steady-state performance and position estimation of switched reluctance motor drive," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, Phoenix, October 1999.
- [45] I. W. Yang, Y. S. Kim, and Y. G. Lee, "The rotor speed and position sensorless control of SRM using the binary observer," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, Phoenix, October 1999.
- [46] S. Saha, K. Ochiai, T. Kosaka, N. Matsui, and Y. Takeda, "Developing a sensorless approach for switched reluctance motors from a new analytical model," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, Phoenix, October 1999.
- [47] H. L. Huy, P. Varouge, and B. Francoeur, "Unipolar converters for switched reluctance motors," *IEEE-IAS Annual Meeting*, San Diego, pp. 551-560, 1989.
- [48] R. Krishnan and P. Matery, "Analysis and design of a new converter topology for switched reluctance motor drives," *IEEE-IAS Annual Meeting*, San Diego, pp. 1181-1185, 1989.
- [49] C. Pollock and B. W. Williams, "A unipolar converter for switched reluctance motor," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 21, no. 5, pp. 222-228, Mart/April 1990.
- [50] S. Mir, I. Husain and M. E. Elbuluk, "Energy-efficient C-dump converters for switched reluctance motors," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 12, no. 5, pp. 912-921, September 1997.
- [51] Y. Murai, J. Cheng, and M. Yoshida, "New soft-switched/switched-reluctance motor drive circuit," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 35, no. 1, pp. 78-85, January/February 1999.

- [52] T. J. E. Miller, "Converter volt-ampere requirements of the switched reluctance motor drive," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 21, no. 5, pp. 1136-1144, Sept./Oct. 1985.
- [53] B. K. Bose, T. J. E. Miller, P. M. Szczesny, and W. H. Bicknell, "Microcomputer control of switched reluctance motor," *IEEE Transactions on Industry Applications*, Vol. IA-22, No. 4, pp. 708-715, July/August, 1986.
- [54] S. R. MacMinn and J. W. Sember, "Control of a switched-reluctance aircraft engine start-generator over a very wide speed range," in *Proceedings of the Intersociety Energy Conversion Engineering Conference (IECEC)*, Washington, August 1989.
- [55] S. K. Panda and P. K. Dash, "Application of nonlinear control to switched reluctance motors: a feedback linearisation approach", *IEE Proc.-Electr. Power Appl.*, vol. 143, no. 5, pp. 371-379, September 1996.
- [56] P. Tandon and A. V. Rajarathnam, "Self-tuning control of a switched-reluctance motor drive with shaft position sensor," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 33, no. 4, pp. 1002-1010, July/August 1997.
- [57] A. V. Rajarathnam, B. Fahimi, and M. Ehsani, "Neural network based self-tuning control of a switched reluctance motor drive to maximize torque per ampere," *IEEE Industrial Applications Society Annual Meeting*, New Orleans, Louisiana, October 1997.
- [58] K. M. Rahman, A. V. Rajarathanam, and M. Ehsani, "Optimized instantaneous torque control of switched reluctance motor by neural network," *IEEE Industrial Applications Society Annual Meeting*, New Orleans, Louisiana, October 1997.
- [59] B. Singh, V. K. Sharma, and S. S. Murthy, "Performance analysis of adaptive fuzzy logic controller for switched reluctance motor drive system," *IEEE Industry Applications Society Annual Meeting*, St. Luis, Missouri, October 1998.
- [60] D. W. J. Pulle, "New data base for switched reluctance drive simulation," *IEEE Proceedings-B*, vol. 138, no. 6, pp. 331-337, November 1991.
- [61] D. A. Torrey and J. H. Lang, "Modelling a nonlinear variable-reluctance motor drive," *IEE Proceedings*, vol. 137, Pt. B, no. 5, pp. 314-326, September 1990.
- [62] W. M. Chan and W. F. Weldon, "Development of a simple nonlinear switched reluctance motor model using measured flux linkage data and curve fit," *IEEE IAS Annual Meeting*, New Orleans, 1997.
- [63] R. Arumugam, D. A. Lowther, R. Krishnan, and J.F. Lindsay, "Magnetic field analysis of a switched reluctance motor using a two dimensional finite element method," *IEEE Trans. Magn.*, vol. May-21, pp. 1883-1885, Sept. 1985.

- [64] J. F. Lindsay, R. Arumugan, and R. Krishnan, "Finite-element analysis characterization of a switched reluctance motor with multitooth per stator pole," *IEE Proc.*, vol. 133, Pt. B, no 6, pp. 347-353, Nov. 1986.
- [65] A. M. Omekanda, and M. Renglet, "Calculation of the Electromagnetic Parameters of a switched Reluctance motor using an improved FEM-BIEM-application to different models for the torque calculation," *IEEE Transactions on Ind. Applic.*, vol. 33, no. 4, pp. 914-918, July/August 1997.
- [66] C. W. Trowbridge, "An introduction to computer aided electromagnetic analysis," Published by Vector Fields Ltd., ISBN 0 95162262 0 5, 1990.
- [67] T. J. E. Miller and M. McGilp: "Nonlinear theory of the switched reluctance motor for rapid computer-aided design," *IEE Proceedings*, vol. 137, Pt. B, no. 6, pp 337-347, November 1990.
- [68] T. J. E. Miller, M. Glinka, M. McGilp, C. Cossar, G. Gallegos-Lopez, D. Ionel, and M. Olaru, "Ultra-fast model of the switched reluctance motor," *IEEE IAS Annual Meeting*, St. Luis, 1998.
- [69] A. V. Radun, "Design Considerations for the Switched Reluctance Motor," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 31, no. 5, pp. 1079-1087, September/October 1995.
- [70] Pollock, C. and B. W. Williams, "The Design and Performance of a Multiphase Switched Reluctance Motor," *Proc. EPE Aachen*, pp. 29-34, October 1989.
- [71] M. A. El-Khazendar and J. M. Sephenson, "Analysis and optimization of 2-phase self-starting switched reluctance motor," in *Proc. Int. Conf. on Electrical Machines*, Munich, Part 3, pp. 1031-1034, September 1986.
- [72] J. C. Compter, "Microprocessor-controlled single-phase reluctance motor," *Drives/Motors/Controls*, Brighton, pp 64-68, 1984.
- [73] Horst G: Unated States patent No. 5122697, 1992.
- [74] J. V. Byrne, M. F. McMullin, and J. B. O'Dwyer, "A high performance variable reluctance drive: A new brushless servo," in *Proc. MOTOR-CON*, pp. 147-159, October 1985.
- [75] D. Goslicki, "A variable reluctance direct drive servo system," in *Proc. Intelligent Motion*, pp. 498-506, October 1989.
- [76] M. Bent, "Switched reluctance motors and controllers in machine tools," in *Proc. Intelligent Motion*, pp. 507-516, October 1989.
- [77] M. Ilic-Spong, T. J. E. Miller, S. R. MacMinn, and J. S. Thorp, "Instantaneous torque control of electric motor drives," in *Proc. PESC 85*, Toulouse, 1985.
- [78] M. Ilic-Spong, R. Marino, S. M. Peresada, and D. G. Taylor, "Feedback linearisation control of switched reluctance motors," *IEEE Trans. on Automatic Control*, vol. AC-32, no. 5, pp. 371-379, May 1987.

- [79] N. Matsui, N. Akao, and T. Wakino, "High precision torque control of reluctance motors," *IEEE Trans. Ind App.*, vol. 27, no. 5, pp. 902-907, Sept./Oct. 1991.
- [80] K. A. Regas and S. D. Kendig, "Step motors that perform like servos," *Machine Design (USA)*, pp. 116-120, December 1987.
- [81] Jeremy Meisel, *Principles of Electromechanical Energy Conversion*, McGraw-Hill book company, United States of America, 1966.
- [82] S. A. Nasar, *Electromagnetic Energy Conversion Devices and Systems*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, United States of America, 1970.
- [83] P. T. Belkinsop, "A novel, self-commutating, singly-excited motor," Ph.D. thesis, University of Leeds, 1976.
- [84] W. D. Harris and J. H. Lang, "A Simple Motion Estimator for Switched Reluctance Motors," *Proceedings of the IEEE-IAS Annual Meeting*, Pittsburgh, PA, October, 1988.
- [85] J. R. Frus and B. C. Kuo, "Closed loop control of step motors without feedback encoders," in *Proceedings of the Fifth Annual Symposium on Incremental Motion Control Systems and Devices*, CC1-CC11, May 1986.
- [86] B. C. Kuo and A. Cassat, "On current detection in variable reluctance step-motors," in *Proceedings of Sixth Annual Symposium on Incremental Motion Control Systems and Devices*, Urbana-Champaign, pp. 205-220, May 1977.
- [87] A. Lumsdaine, J. H. Lang, and M. J. Balas, "A State Observer for Variable Reluctance Motors: Analysis and Experiments," in *Proceedings of the 19th Asilomar Conference on Circuits, Systems and Computers*, Pacific Grove, Ca, November 6-8, 1985.
- [88] P. H. Chappell, W. F. Ray, and R. J. Blake, "Micoroprocessor Control of Variable Reluctance Motor," *Proceedings of the IEE*, vol. 131, Pt. B, no. 2, pp. 51-60, March 1984.
- [89] G. Amaratunga, K. W. Kwan, M. Tso, and D. G. Crawley, "A Single-Chip CMOS IC for Closed-Loop Control of Step Motors," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 36, No. 4, pp. 539-544, November 1989.
- [90] National Semiconductor Corp., *LMB1008 SPEED Switched Reluctance Motor Control Circuit*, Preliminary Data Sheet, September 1989.
- [91] Texas Instruments, *DSP Solutions for the Switched Reluctance Motor*, Application Report, July 1997.
- [92] J. M. Stephenson, S. R. MacMinn, and J.R. Hendershot, "Switched Reluctance Drives", *IEEE Applications Society Conference, 25th IAS Annual Meeting*, Seattle, WA, October 1990.

- [93] T. J. E. Miller and T. M. Jahns, "A Current-Controlled Switched-Reluctance Motor for FHP Applications," in *Proceedings of the Conference on Applied Motion Control*, Minneapolis, MN, pp. 109-117, June 1986.
- [94] T. J. E. Miller, P. G. Bower, R. Becerra, and M. Ehsani, "Four quadrant brushless reluctance motor drive," in *IEE Conf. Power Eletron. and Variable Speed Drives*, London, pp. 273-276, July 1988.
- [95] P. Sood, "Power converter for switched reluctance motor," ESCD - Emerson Electric, St. Louis, MO, patent pending.
- [96] R. Krishnan, *Switched Reluctance Motor Drives*, The Bradley Department of Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA 24061 USA, 1994.
- [97] M. Moallem, H. Nikkhajoei, and M. Falahi, "Predicting performance of a switched reluctance machine using improved magnetic equivalent circuit method," in *Proc. of the 1995 Int. Conf. on Power Electronics and Drive Systems*, vol. 1, pp. 198-201, 1995.
- [98] PC-SRD User's manual, Version 5.2, 1992
- [99] P. Pillay, Y. Liu, W. Cai, and T. Sebastian, "Multiphase operation of switched reluctance drives," *IEEE IAS, Annual Meeting*, New Orleans, October 1997.
- [100] Y. Tang, "Switched reluctance motor with fractionally pitched windings and bipolar currents," *IEEE IAS, Annual Meeting*, St. Luis, October 1998..
- [101] A. M. Michaelides and C. Pollock, "Modelling and design of switched reluctance motors with two phases simultaneously excited," *IEE Proceedings - Electr. Power Appl.*, vol. 143, no. 5, pp. 361-370, September 1996.